

# SLUŽBENI GLASNIK

## OPĆINE VITEZ

Broj: 4/07

22. lipanj  
juni 2007.  
V I T E Z

Godina XI

### OPĆINSKO VIJEĆE

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 49/06) i članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.5.2007.godine d o n i j e l o j e

#### ODLUKU

**O USVAJANJU IZVJEŠĆA O IZVRŠENJU  
PRORAČUNA ZA 2006.GODINU  
I IZVJEŠĆA O UTROŠKU SREDSTAVA  
PRORAČUNSKIH REZERV ZA PERIOD 1.1. do  
31.12.2006.GODINE**

#### Članak 1.

Usvaja se Izvješće o izvršenju proračuna općine Vitez za 2006.godinu kako slijedi:

1. PRIHODI I PRIMICI	9.925.399,30 KM
2. IZDACI	8.867.372,79 KM
RAZLIKA	1.058.026,51 KM

#### Članak 2.

Usvaja se Izvješće o utrošku sredstava proračunskih rezervi za period 1.1.do 31.12.2006.godine u iznosu od 107.190,68 KM.

### OPĆINSKO VIJEĆE

Na osnovu člana 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 49/06) i člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.5.2007.godine d o n i j e l o j e

#### ODLUKU

**O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O IZVRŠENJU  
BUDŽETA ZA 2006.GODINU  
I IZVJEŠTAJA O UTROŠKU SREDSTAVA  
BUDŽETSKIH REZERV ZA PERIOD 1.1. do  
31.12.2006.GODINE**

#### Član 1.

Usvaja se Izvještaj o izvršenju budžeta općine Vitez za 2006.godinu kako slijedi:

1. PRIHODI I PRIMICI	9.925.399,30 KM
2. IZDACI	8.867.372,79 KM
RAZLIKA	1.058.026,51 KM

#### Član 2.

Usvaja se Izvještaj o utrošku sredstava budžetskih rezervi za period 1.1.do 31.12.2006.godine u iznosu od 107.190,68 KM.

**Članak 3.**

Prilog ovoj Odluci je tabelarni pregled prihoda, primitaka i izdataka.

**Članak 4.**

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Vitez».

Broj:01-3-01-3-4507/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**Član 3.**

Prilog ovoj Odluci je tabelarni pregled prihoda, primitaka i izdataka.

**Član 4.**

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Vitez».

Broj:01-3-01-3-4507/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Na temelju članka 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 49/06) i članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.5.2007.godine d o n i j e l o j e

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZVJEŠĆA O UTROŠKU**  
**PRORAČUNSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1.do**  
**31.3.2007.GODINE**

**Članak 1.**

Usvaja se Izvješće o utrošku proračunskih sredstava za period 1.1. do 31.3.2007.godine u iznosu od 7.175,21 KM.

**Članak 2.**

Prilog ovoj Odluci je tabelarni prikaz utroška sredstava za navedeni period.

**Članak 3.**

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Vitez»

Broj:01-3-01-3-4507/07-1  
Vitez, 30.5.2007.godine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Na osnovu člana 13. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine FBiH» broj 49/06) i člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće na sjednici održanoj 30.5.2007.godine d o n i j e l o j e

**O D L U K U**  
**O USVAJANJU IZVJEŠTAJA O UTROŠKU**  
**BUDŽETSKIH SREDSTAVA ZA PERIOD 1.1.do**  
**31.3.2007.GODINE**

**Član 1.**

Usvaja se Izvještaj o utrošku budžetskih sredstava za period 1.1. do 31.3.2007.godine u iznosu od 7.175,21 KM.

**Član 2.**

Prilog ovoj Odluci je tabelarni prikaz utroška sredstava za navedeni period.

**Član 3.**

Odluka stupa na snagu danom objave u «Službenom glasniku općine Vitez»

Broj:01-3-01-3-4507/07-1  
Vitez, 30.5.2007.godine

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-3-24-3-3960/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvješća o radu PD "Vlašić" d.o.o. Vitez za 2006. godinu, sa Planom aktivnosti za naredni period, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK****I**

Usvaja se Izvješće o radu PD "Vlašić" d.o.o. Vitez za 2006. godinu, sa Planom aktivnosti za naredni period.

**II**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-3-24-3-3960/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvještaja o radu PD "Vlašić" d.o.o. Vitez za 2006. godinu, sa Planom aktivnosti za naredni period, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK****I**

Usvaja se Izvještaj o radu PD "Vlašić" d.o.o. Vitez za 2006. godinu, sa Planom aktivnosti za naredni period.

**II**

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-3-24-3-3961/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvješća o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Vitez za 2006. godinu, sa Programom rada za 2007. godinu, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK****I**

Usvaja se Izvješće o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Vitez za 2006. godinu, sa Programom rada za 2007. godinu.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: 01-3-24-3-3961/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvještaja o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Vitez za 2006. godinu, sa Programom rada za 2007. godinu, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK****I**

Usvaja se Izvještaj o radu Javnog poduzeća Veterinarska stanica Vitez za 2006. godinu, sa Programom rada za 2007. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus***OPĆINSKO VIJEĆE**Broj: 01-3-24-8-4124/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Programa rada JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez za 2007. godinu, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK**

I

Usvaja se Program rada JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez za 2007. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus***OPĆINSKO VIJEĆE**Broj: 01-3-24-8-4124/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Programa rada JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez za 2007. godinu, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

**ZAKLJUČAK**

I

Usvaja se Program rada JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez za 2007. godinu.

II

Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-3-44-2-3964/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Informacije o stanju protupožarne zaštite na području općine Vitez, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČKE

1. Poziva se Inspekcija za zaštitu od požara Ministarstva unutarnjih poslova Kantona Središnja Bosna da poduzme mjere nadzora u oblasti PPZ na temelju Informacije.

2. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da upozna gospodarske subjekte sa Zaključcima po Informaciji i podsjeti na obaveze proistekle iz Zakona o zaštiti od požara.

3. Zadužuje se JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez da u suradnji sa vatrogasnim društvima i Službom civilne zaštite da prijedlog za lokacije i izgradnju novih i opravku neispravnih hidrantskih mjesta.

4. Zadužuju se Služba za civilnu zaštitu i Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika da daju prijedlog načina sufinanciranja vatrogastva na općini od strane gospodarskih i drugih subjekata.

5. Zadužuju se dobrovoljna vatrogasna društva i Služba za civilnu zaštitu da ubuduće zajednički sačinjavaju prijedloge za nabavku potrebne opreme koja će biti komplementarna, da bi se izbjeglo nepotrebno dupliranje opreme.

6. Kako je prema podacima iz Informacije ljudski faktor u većini slučajeva glavni uzrok požara, to je potrebno od Policijske stanice zatražiti izvješće o takvim događanjima i tko su počinitelji.

7. Kako su značajan uzrok požara i dimnjaci u stambenim zgradama, to Općinsko vijeće predlaže Upravi JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez da razmotri upošljavanje profesionalnog dimnjačara, koji bi obavljao poslove čišćenja dimnjaka i davao atest o ispravnosti dimnjaka, a radi smanjenja uzroka požara.

8. Realizaciju i praćenje sprovođenja ovih zaključaka će vršiti Služba za civilnu zaštitu Općine.

9. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-3-44-2-3964/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Informacije o stanju protivpožarne zaštite na području općine Vitez, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČKE

1. Poziva se Inspekcija za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova Srednjobosanskog Kantona da poduzme mjere nadzora u oblasti PPZ na osnovu Informacije.

2. Zadužuje se Služba za civilnu zaštitu da upozna privredne subjekte sa Zaključcima po Informaciji i podsjeti na obaveze proistekle iz Zakona o zaštiti od požara.

3. Zadužuje se JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez da u suradnji sa vatrogasnim društvima i Službom civilne zaštite da prijedlog za lokacije i izgradnju novih i opravku neispravnih hidrantskih mjesta.

4. Zadužuju se Služba za civilnu zaštitu i Stručna služba Općinskog vijeća i Općinskog načelnika da daju prijedlog načina sufinanciranja vatrogastva na općini od strane privrednih i drugih subjekata.

5. Zadužuju se dobrovoljna vatrogasna društva i Služba za civilnu zaštitu da ubuduće zajednički sačinjavaju prijedloge za nabavku potrebne opreme koja će biti komplementarna, da bi se izbjeglo nepotrebno dupliranje opreme.

6. Kako je prema podacima iz Informacije ljudski faktor u većini slučajeva glavni uzrok požara, to je potrebno od Policijske stanice zatražiti izvještaj o takvim događanjima i ko su počinioci.

7. Kako su značajan uzrok požara i dimnjaci u stambenim zgradama, to Općinsko vijeće predlaže Upravi JKP "Vitkom" d.o.o. Vitez da razmotri zapošljavanje profesionalnog dimnjačara, koji bi obavljao poslove čišćenja dimnjaka i davao atest o ispravnosti dimnjaka, a radi smanjenja uzroka požara.

8. Realizaciju i praćenje sprovođenja ovih zaključaka će vršiti Služba za civilnu zaštitu Općine.

9. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-3-23-8-3963/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Broj: 01-3-23-8-3963/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Informacije o odlaganju krutog otpada na području općine Vitez, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Informacije o odlaganju krutog otpada na području općine Vitez, na sjednici održanoj 30.5.2007. godine  
d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČKE

## ZAKLJUČKE

1. U što kraćem roku, a najduže u roku od tri (3) dana početi obavljati razgovore sa predstavnicima mjesnih zajednica na području općine Vitez, sa ciljem iznalaženja privremene gradske deponije i upoznavanja sa načinom odlaganja otpada i načinom održavanja deponije.

2. Imenovati stručno povjerenstvo od predstavnika Općine i predstavnika JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez, koje će utvrditi slijedeće:

- cijenu koštanja uređenja i na temelju toga lokaciju pretovarne deponije vodeći računa o planiranom u Prostornom planu općine

- količine otpada i cijenu koštanja odlaganja otpada na buduću sanitarnu deponiju "Mošćanica"

- cijenu koštanja izgradnje stočnog groblja sa spalionicom za potrebe općine Vitez.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

1. U što kraćem roku, a najduže u roku od tri (3) dana početi obavljati razgovore sa predstavnicima mjesnih zajednica na području općine Vitez, sa ciljem iznalaženja privremene gradske deponije i upoznavanja sa načinom odlaganja otpada i načinom održavanja deponije.

2. Imenovati stručnu komisiju od predstavnika Općine i predstavnika JKP "VITKOM" d.o.o. Vitez, koje će utvrditi slijedeće:

- cijenu koštanja uređenja i na osnovu toga lokaciju pretovarne deponije vodeći računa o planiranom u Prostornom planu općine

- količine otpada i cijenu koštanja odlaganja otpada na buduću sanitarnu deponiju "Mošćanica"

- cijenu koštanja izgradnje stočnog groblja sa spalionicom za potrebe općine Vitez.

3. Zaključak stupa na snagu danom donošenja.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2654/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

### RJEŠENJE

#### I

„BOGNER ČELIK“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/35 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 422 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 244/10 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 422 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

#### II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se „Bogner čelik“ d.o.o. Vitez u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

#### III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 422 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **5.697,00 KM.**

#### IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

#### V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist „BOGNER ČELIK“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2654/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

### RJEŠENJE

#### I

„BOGNER ČELIK“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/35 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 422 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 244/10 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 422 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

#### II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se „Bogner čelik“ d.o.o. Vitez u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

#### III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 422 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **5.697,00 KM.**

#### IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

#### V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist „BOGNER ČELIK“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl..katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenom Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl..katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*



**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: UP I 01-3-31-6-2653/07  
Vitez, 30.5. 2007.god.

Na temelju članka 44,45 i 64 Zakona o građevnom zemljištu („Sl.novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj: 4/98, 2/99 i 1/05), a u cilju realizacije dopune Plana parcelacije na lokalitetu Divjak Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. donijelo je:

**RJEŠENJE**

**I**

„MHE-V-1“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- k.p.2150/5 zv. „Servis“ njiva (2) u površini 11530 m<sup>2</sup> i k.p.2150/36 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 920 m<sup>2</sup> upisana u p.l. 251 k.o.Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela (jedinstvena građevna parcele u ukupnoj površini od 12450 m<sup>2</sup>), a koja po starom premjeru odgovara k.č.198/1 u površini od 11530 m<sup>2</sup> i k.č. 198/9 u površini od 920 m<sup>2</sup> upisana u zk.ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina-pravo raspolaganja općina Vitez sa 1/1 dijela.

**II**

Zemljište navedeno u točki I ovog rješenja dodjeljuje se „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez kao naknada za ranije izuzeto zemljište od navedenog subjekta i to Rješenjem Općinskog vijeća Vitez broj:01-3-05-2-117/05 od 31.10.2007.g. kojim je „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez uz pravo na naknadu izuzeto ukupno 4744 m<sup>2</sup> u cilju regulacije korita rijeke Lašve.

**III**

Za razliku između dodjeljenog zemljišta (12450 m<sup>2</sup>) i ranije izuzetog zemljišta (4744 m<sup>2</sup>) u površini od 7706 m<sup>2</sup> utvrđuje se naknada koja iznosi:

1. Naknada za izuzeto zemljište 13,5 KM po 1 m<sup>2</sup> što za površinu od 7706 m<sup>2</sup> iznosi:

$$7706 \times 13,5 \text{ KM/m}^2 = 104.031,00 \text{ KM}$$

2. Naknada iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje se „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez za objekt koji je predviđen dopunom Plana parcelacije dimenzija 80x30 m katnosti S+P+1+P na ukupnu neto korisnu površinu od 7.680 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$7680 \text{ m}^2 \times 24 \text{ KM} = 184.320,00 \text{ KM}$$

**UKUPNO: 288.351,00 KM**

Konačan obračun rente utvrdit će se u postupku izdavanja uporabne dozvole kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: UP I 01-3-31-2-2651/07  
Vitez, 30.5. 2007.god.

Na osnovu člana 44,45 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj: 4/98, 2/99 i 1/05), a u cilju realizacije dopune Plana parcelacije na lokalitetu Divjak Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je:

**RJEŠENJE**

**I**

„MHE-V-1“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- k.p.2150/5 zv. „Servis“ njiva (2) u površini 11530 m<sup>2</sup> i k.p.2150/36 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 920 m<sup>2</sup> upisana u p.l. 251 k.o.Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela (jedinstvena građevinska parcela u ukupnoj površini od 12450 m<sup>2</sup>), a koja po starom premjeru odgovara k.č.198/1 u površini od 11530 m<sup>2</sup> i k.č. 198/9 u površini od 920 m<sup>2</sup> upisana u zk.ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina-pravo raspolaganja općina Vitez sa 1/1 dijela.

**II**

Zemljište navedeno u tački I ovog rješenja dodjeljuje se „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez kao naknada za ranije izuzeto zemljište od navedenog subjekta i to Rješenjem Općinskog vijeća Vitez broj:01-3-05-2-117/05 od 31.10.2007.g. kojim je „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez uz pravo na naknadu izuzeto ukupno 4744 m<sup>2</sup> u cilju regulacije korita rijeke Lašve.

**III**

Za razliku između dodjeljenog zemljišta (12450 m<sup>2</sup>) i ranije izuzetog zemljišta (4744 m<sup>2</sup>) u površini od 7706 m<sup>2</sup> utvrđuje se naknada koja iznosi:

1. Naknada za izuzeto zemljište 13,5 KM po 1 m<sup>2</sup> što za površinu od 7706 m<sup>2</sup> iznosi:

$$7706 \times 13,5 \text{ KM/m}^2 = 104.031,00 \text{ KM}$$

2. Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti

već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje se „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez za objekt koji je predviđen dopunom Plana parcelacije dimenzija 80x30 m spratnosti S+P+1+P na ukupnu neto korisnu površinu od 7.680 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$7680 \text{ m}^2 \times 24 \text{ KM} = 184.320,00 \text{ KM}$$

**UKUPNO: 288.351,00 KM**

Konačan obračun rente utvrdit će se u postupku izdavanja upotrebne dozvole kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

## IV

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke u Vitezu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

## V

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

## VI

Izvršenom dodjelom neizgrađenog građevnog zemljišta novi korisnik stječe pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat u skladu sa odobrenjem za građenje, a ukoliko nositelj navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je vratiti zemljište općini.

## VII

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam će nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršiti uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnoj knjizi odnosno u katastarskom operatu u korist „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

**Obrazloženje**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. usvojilo dopunu Plana parcelacije na lokalitetu Divjak kojim je predviđena izgradnja protočne mini hidroelektrane. Što se tiče granice obuhvata dopune Plana parcelacije na navedenom lokalitetu isti tretira vodotok rijeke Lašve od mosta „Divjak“ pa nizvodno 1600 m od istog. Mini hidroelektrana je locirana na potezu od 800 m nizvodno od mosta „Divjak“.

Osim toga dopunom Plana parcelacije planiran je i prostor sportsko rekreativnog karaktera uz objekt brane kao i izgradnja ugostiteljskog objekta koji je dimenzija 80x30, katnosti S+P+1+P, a nalazi se na građevnom zemljištu nizvodno od hidroelektrane na desnoj obali i isto po Planu pripada objektu brane.

Imajući u vidu navedeno „MHE –V-1“ d.o.o. Vitez obratio se Općini Vitez sa zahtjevom za dodjelu predmetnog građevnog zemljišta i to kao naknadu za ranije izuzeto zemljište po Rješenju Općinskog vijeća broj: 01-3-05-2-117/05 od 31.10. 2005.g. kada je u cilju reguliranja korita rijeke Lašve od navedenog subjekta izuzeto zemljište u površini od 4744 m<sup>2</sup> i kojim je utvrđeno pravo na naknadu

## IV

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke u Vitezu u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

## V

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

## VI

Izvršenom dodjelom neizgrađenog građevinskog zemljišta novi korisnik stiče pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat u skladu sa odobrenjem za građenje, a ukoliko nosioc navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je vratiti zemljište općini.

## VII

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam će nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršiti uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnoj knjizi odnosno u katastarskom operatu u korist „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

**Obrazloženje**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. usvojilo dopunu Plana parcelacije na lokalitetu Divjak kojim je predviđena izgradnja protočne mini hidroelektrane. Što se tiče granice obuhvata dopune Plana parcelacije na navedenom lokalitetu isti tretira vodotok rijeke Lašve od mosta „Divjak“ pa nizvodno 1600 m od istog. Mini hidroelektrana je locirana na potezu od 800 m nizvodno od mosta „Divjak“.

Osim toga dopunom Plana parcelacije planiran je i prostor sportsko rekreativnog karaktera uz objekt brane kao i izgradnja ugostiteljskog objekta koji je dimenzija 80x30, spratnosti S+P+1+P, a nalazi se na građevinskom zemljištu nizvodno od hidroelektrane na desnoj obali i isto po Planu pripada objektu brane.

Imajući u vidu navedeno „MHE –V-1“ d.o.o. Vitez obratio se Općini Vitez sa zahtjevom za dodjelu predmetnog građevinskog zemljišta i to kao naknadu za ranije izuzeto zemljište po Rješenju Općinskog vijeća broj: 01-3-05-2-117/05 od 31.10. 2005.g. kada je u cilju reguliranja korita rijeke Lašve od navedenog subjekta izuzeto zemljište u površini od 4744 m<sup>2</sup> i kojim je utvrđeno pravo na naknadu

koja će se odrediti po pravomoćnosti naprijed navedenog rješenja Općinskog Vijeća.

S tim u vezi Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam je dana 22.03.2007.g saslušala vlasnika „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez u postupku sporazumnog određivanja naknade za ranije izuzeto zemljište koji je izjavio da ga kao naknada interesira dodjela građevne parcele u vlasništvu općine Vitez koja nosi oznake k.p. 2150/5 i 2150/36 u ukupnoj površini od 12450 m<sup>2</sup>, a koja po starom premjeru odgovara k.č 198/1 i 198/9 i koja po usvojenoj dopuni Plana parcelacije se nalazi uz objekat hidroelektrane i pripada objektu brane. Dalje je naveo da je spreman platiti razliku između izuzetog i dodjeljenog zemljišta sukladno općinskim odlukama kao i rentu za objekte koji su Planom predviđeni na navedenom lokalitetu.

Imajući u vidu navedeno predložena dodjela neizgrađenog građevnog zemljišta će se izvršiti u cilju privođenja zemljišta trajnoj namjeni u sklopu realizacije usvojene dopune Plana parcelacije na lokalitetu Divjak, a sve u vezi sa člankom 44 i 45 Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbе o plaćanju naknade za dodjeljeno zemljište zasnivaju se na članku 64 i 69 Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

**DOSTAVITI:**

1x Bivšem korisniku  
1x Novom korisniku  
1x Sl.za imov.ppravne poslove, katastar i urbanizam  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Služba za financije  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

koja će se odrediti po pravomoćnosti naprijed navedenog rješenja Općinskog Vijeća.

S tim u vezi Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam je dana 22.03.2007.g saslušala vlasnika „MHE-V-1“ d.o.o. Vitez u postupku sporazumnog određivanja naknade za ranije izuzeto zemljište koji je izjavio da ga kao naknada interesira dodjela građevinske parcele u vlasništvu općine Vitez koja nosi oznake k.p. 2150/5 i 2150/36 u ukupnoj površini od 12450 m<sup>2</sup>, a koja po starom premjeru odgovara k.č 198/1 i 198/9 i koja po usvojenoj dopuni Plana parcelacije se nalazi uz objekat hidroelektrane i pripada objektu brane. Dalje je naveo da je spreman platiti razliku između izuzetog i dodjeljenog zemljišta u skladu sa općinskim odlukama kao i rentu za objekte koji su Planom predviđeni na navedenom lokalitetu.

Imajući u vidu navedeno predložena dodjela neizgrađenog građevinskog zemljišta će se izvršiti u cilju privođenja zemljišta trajnoj namjeni u sklopu realizacije usvojene dopune Plana parcelacije na lokalitetu Divjak, a sve u vezi sa članom 44 i 45 Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbе o plaćanju naknade za dodjeljeno zemljište zasnivaju se na članu 64 i 69 Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu ovog Rješenja.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

**DOSTAVITI:**

1x Bivšem korisniku  
1x Novom korisniku  
1x Sl.za imov.ppravne poslove, katastar i urbanizam  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Služba za finansije  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

.....

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2657/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Broj: UP I 01-3-31-6-2657/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je:

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## RJEŠENJE

## I

**BRALO (JOZE) IVICA iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/44 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 64 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/17 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 64 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## I

**BRALO (JOZE) IVICA iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/44 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 64 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/17 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 64 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Ivici (Joze) Bralo iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Ivici (Joze) Bralo iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 64 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **864,00 KM.**

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 64 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **864,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist BRALO (JOZE) IVICE iz Viteza sa 1/1 dijela.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist BRALO (JOZE) IVICE iz Viteza sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. za imov.prav.posl..katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. za imov.prav.posl..katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2656/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## I

**BRALO (JOZE) SLAVKU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/37 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 152 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/10 zv.“Servis“ njiva (2) u površini od 152 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Slavku (Joze) Bralo iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 152 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **2.052,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist BRALO (JOZE) SLAVKA iz Viteza sa 1/1 dijela.

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2656/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## I

**BRALO (JOZE) SLAVKU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/37 zv. „Servis“ njiva (2) u površini od 152 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/10 zv.“Servis“ njiva (2) u površini od 152 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Slavku (Joze) Bralo iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 152 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **2.052,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist BRALO (JOZE) SLAVKA iz Viteza sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2658/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Broj: UP I 01-3-31-6-2658/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. donijelo je:

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## RJEŠENJE

## I

**GALIĆ (IVE) DANKU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/40 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 788 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/13 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 788 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

**GALIĆ (IVE) DANKU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/40 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 788 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/13 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 788 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Danku (Ivo) Galić iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Danku (Ivo) Galić iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 788 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **10.638,00 KM.**

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 788 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **10.638,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist GALIĆ (IVE) DANKA iz Viteza sa 1/1 dijela.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist GALIĆ (IVE) DANKA iz Viteza sa 1/1 dijela.



**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2659/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Broj: UP I 01-3-31-6-2659/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## RJEŠENJE

## I

## I

**GALIĆ (MIJE) ANI, rod. Matošević iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

**GALIĆ (MIJE) ANI, rod. Matošević iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/43 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 615 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/16 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 615 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

- K.p. 2150/43 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 615 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/16 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 615 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Ani (Mije) Galić iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Ani (Mije) Galić iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 615 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **8.302,50 KM.**

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 615 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **8.302,50 KM.**

## IV

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist GALIĆ (MIJE) ANE iz Viteza sa 1/1 dijela.

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist GALIĆ (MIJE) ANE iz Viteza sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

.....

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2660/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Broj: UP I 01-3-31-6-2660/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## RJEŠENJE

## I

## I

**ŽABIĆ (BOŽE) IVI iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

**ŽABIĆ (BOŽE) IVI iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/41 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 246 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/14 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 246 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

- K.p. 2150/41 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 246 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 198/14 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 246 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Ivi (Bože) Žabić iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Ivi (Bože) Žabić iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 246 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **3.321,00 KM.**

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 246 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **3.321,00 KM.**

## IV

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist ŽABIĆ (BOŽE) IVO iz Viteza sa 1/1 dijela.

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist ŽABIĆ (BOŽE) IVO iz Viteza sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2661/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## I

**KOVAČ (ANTO) DEJANU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/33 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 1862 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 244/8 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 1862 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Kovač Dejanu u cilju kompletiranja građevne parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 1862 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **25.137,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist KOVAČ (ANTO) DEJANA iz Viteza sa 1/1 dijela.

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-6-2661/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

## RJEŠENJE

## I

**KOVAČ (ANTO) DEJANU iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 2150/33 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 1862 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 244/8 zv. „Bećina kuća“ njiva (2) u površini od 1862 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. 16 k.o. Večerska Donja državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Kovač Dejanu u cilju kompletiranja građevinske parcele i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 13,5 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 1862 m<sup>2</sup> X 13,5 KM = **25.137,00 KM.**

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjžni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist KOVAČ (ANTO) DEJANA iz Viteza sa 1/1 dijela.

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenom Planu parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o ž e n j e**

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-05-2-88/03 od 10.09.2003.g. usvojilo Plan parcelacije lokaliteta Divjak, a svojom odlukom broj: 01-3-05-2-38/05 od 16.03.2005.g. izvršilo je dopunu Plana parcelacije na navedenom lokalitetu.

U cilju realizacije navedenog Plana parcelacije bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem broj: 01-3-05-2-118/05 od 31.10.2005.g. izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenim Planom parcelacije na lokalitetu Divjak u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za finansije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

.....

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: UP I 01-3-31-2-2651/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 6., 18. i 24. Zakona o građevnom zemljištu („Sl.novine F BiH“ broj 25/03) i članka 25. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je

## RJEŠENJE

## I

Izuzima se neizgrađeno građevno zemljište državne svojine od dosadašnjeg korisnika PS „Vitezit“ radi njegovog privođenja trajnoj namjeni, a koje nosi slijedeće oznake:

□ k.p.1525/2 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup>, k.p 1525/3 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup>, k.p.1525/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> i k.p 1525/8 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> (**ukupno 487 m<sup>2</sup>**) upisane u p.l. 1772 k.o. Vitez na PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela, a što po starom premjeru odgovara k.č.428/5 „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup>, k.č.428/4 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup>, k.č. 428/10 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> i k.č. 420/4 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisane u zk. ul. „E“ 98 k.o. Vitez O N I-a 1/1 dijela - pravo korištenja PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez.

## II

Zemljište iz točke I ovog Rješenja izuzima se u korist općine Vitez u cilju realizacije Odluke općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g., kojom je usvojena dopuna „Regulaciono-nivelacionog plan Vitez“.

## III

Pravo na eventualnu naknadu, kao i način određivanja naknade, biće predmet posebnog postupka ukoliko dosadašnji korisnik dokaže ulaganja u zemljište koje se prenosi.

## IV

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik, kao i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjeg korisnika zemljišta iz točke I ovog Rješenja i izvršiti upis prava raspolaganja u korist općine Vitez sa 1/1 dijela.

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:UP I 01-3-31-2-2651/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 6., 18. i 24. Zakona o građevinskom zemljištu („Sl.novine F BiH“ broj 25/03) i člana 25. Statuta općine Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“ broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007. godine donijelo je

## RJEŠENJE

## I

Izuzima se neizgrađeno građevinsko zemljište državne svojine od dosadašnjeg korisnika PS „Vitezit“ radi njegovog privođenja trajnoj namjeni, a koje nosi slijedeće oznake:

□ k.p.1525/2 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup>, k.p 1525/3 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup>, k.p 1525/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> i k.p 1525/8 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> (**ukupno 487 m<sup>2</sup>**) upisane u p.l. 1772 k.o. Vitez na PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela, a što po starom premjeru odgovara k.č.428/5 „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup>, k.č.428/4 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup>, k.č. 428/10 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> i k.č. 420/4 zv.“Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisane u zk. ul. „E“ 98 k.o. Vitez O N I-a 1/1 dijela - pravo korištenja PS „Vitezit“ d.o.o. Vitez.

## II

Zemljište iz tačke I ovog Rješenja izuzima se u korist općine Vitez u cilju realizacije Odluke općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g., kojom je usvojena dopuna „Regulaciono-nivelacionog plan Vitez“.

## III

Pravo na eventualnu naknadu, kao i način određivanja naknade, biće predmet posebnog postupka ukoliko dosadašnji korisnik dokaže ulaganja u zemljište koje se prenosi.

## IV

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik, kao i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjeg korisnika zemljišta iz tačke I ovog Rješenja i izvršiti upis prava raspolaganja u korist općine Vitez sa 1/1 dijela.



**O b r a z l o Ź e n j e**

Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojena je dopuna „Regulaciono nivelacionog plana Vitez“ kojom je predviđeno formiranje četiri građevinske parcele.

U cilju realiziranja navedene odluke bilo je potrebno i rješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu kako bi se moglo dodjeliti građevno zemljište u cilju kompletiranja građevnih parcela koje su formirane navedenom Odlukom.

Kako su se u konkretnom slučaju stekli uvjeti iz članka 18. i 24. Zakona o građevnom zemljištu u smislu izuzimanja građevnog zemljišta iz posjeda ranijeg korisnika, a radi njegovog privođenja trajnoj namjeni, to je riješeno kao u dispozitivu.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća ne može se uložiti žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva primjerka.**

Dostaviti:

- 1x Ranijem korisniku
- 1x Novom korisniku
- 1x Zemlj.knjiž.ured Travnik
- 1x Sl.za imov.prav.posl.,katarstar i urban.
- 1x Opć.javnom pravobranitelju
- 1x Sl.za financije
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**O b r a z l o Ź e n j e**

Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojena je dopuna „Regulaciono nivelacionog plana Vitez“ kojom je predviđeno formiranje četiri građevinske parcele.

U cilju realiziranja navedene odluke bilo je potrebno i rješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu kako bi se moglo dodjeliti građevinsko zemljište u cilju kompletiranja građevinskih parcela koje su formirane navedenom Odlukom.

Kako su se u konkretnom slučaju stekli uslovi iz člana 18. i 24. Zakona o građevinskom zemljištu u smislu izuzimanja građevinskog zemljišta iz posjeda ranijeg korisnika, a radi njegovog privođenja trajnoj namjeni, to je riješeno kao u dispozitivu.

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća ne može se uložiti žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja. Tužba se podnosi neposredno Sudu u dva primjerka.**

Dostaviti:

- 1x Ranijem korisniku
- 1x Novom korisniku
- 1x Zemlj.knjiž.ured Travnik
- 1x Sl.za imov.prav.posl.,katarstar i urban.
- 1x Opć.javnom pravobranioocu
- 1x Sl.za financije
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: UP I 01-3-31-6-2652/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

**R J E Š E N J E**

**I**

**PAVLOVIĆ ( PERO) FRANJI iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: UP I 01-3-31-6-2652/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

**R J E Š E N J E**

**I**

**PAVLOVIĆ ( PERO) FRANJI iz Viteza** dodjeljuje se neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

□ K.p.1525/3 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

□ K.p.1525/8 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 420/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

□ K.p.1525/2 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/5 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Pavlović (Pero) Franji iz Viteza u cilju kompletiranja građevnih parcela „2,3,4“ koje su formirane Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g i njegovog privođenja trajnoj namjeni, a sukladno usvojenoj dopuni „Regulaciono-nivelacionog plana Vitez“.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 18,00 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 367 m<sup>2</sup> X 18 KM = 6.606,00 **KM**.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 161070000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist Pavlović (Pero) Franje iz Viteza sa 1/1 dijela.

## Obrazloženje

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojilo dopunu „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ kojim su formirane četiri građevne parcele

□ K.p.1525/3 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 122 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

□ K.p.1525/8 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 420/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 75 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

□ K.p.1525/2 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup> upisana u P.I. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/5 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 170 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Pavlović (Pero) Franji iz Viteza u cilju kompletiranja građevinskih parcela „2,3,4“ koje su formirane Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g i njegovog privođenja trajnoj namjeni, a u skladu sa usvojenom dopunom „Regulaciono-nivelacionog plana Vitez“.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 18,00 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 367 m<sup>2</sup> X 18 KM = 6.606,00 **KM**.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 161070000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove, katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist Pavlović (Pero) Franje iz Viteza sa 1/1 dijela.

## Obrazloženje

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojilo dopunu „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ kojim su formirane četiri građevinske parcele

U cilju realizacije navedene dopune Plana bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenoj dopuni „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Sukladno navedenom riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

- 1x Novom korisniku
- 1x Bivšem korisniku
- 1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.
- 1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik
- 1x Služba za financije
- 1x Općinski javni pravobranitelj
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

U cilju realizacije navedene dopune Plana bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u skladu sa ranije usvojenom dopunom „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim riješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

**Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.**

Dostavljeno:

- 1x Novom korisniku
- 1x Bivšem korisniku
- 1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.
- 1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik
- 1x Služba za financije
- 1x Općinski javni pravobranilac
- 1x Evidencija
- 1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj: UP I 01-3-31-6-2653/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na temelju članka 44 i 64 Zakona o građevnom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i članka 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

**R J E Š E N J E**

**I**

**PAVLOVIĆ (PERO) IVICI iz Viteza** dodjeljuje se

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:UP I 01-3-31-6-2653/07  
Vitez, 30.5.2007.godine

Na osnovu člana 44 i 64 Zakona o građevinskom zemljištu FBiH („Sl. novine FBiH“ broj:25/03) i člana 25 Statuta općine Vitez („Sl. glasnik općine Vitez“ broj:4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 30.5.2007.godine donijelo je:

**R J E Š E N J E**

**I**

**PAVLOVIĆ (PERO) IVICI iz Viteza** dodjeljuje se

neizgrađeno građevno zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 1525/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/10 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u točki I ovog Rješenja dodjeljuje se Pavlović (Pero) Ivici iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele „1“ koja je formirana Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a sukladno usvojenoj dopuni „Regulaciono-nivelacionog plana Vitez“.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 18,00 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 120 m<sup>2</sup> X 18 KM = 2160,00 **KM**.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 161070000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravomoćnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz točke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz točke I u korist Pavlović (Pero) Ivice iz Viteza sa 1/1 dijela.

## Obrazloženje

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojilo dopunu „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ kojim su formirane četiri građevne parcele

U cilju realizacije navedene dopune Plana bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta navedenog u točki I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevne parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve sukladno već ranije usvojenoj dopuni „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ u skladu sa člankom 44. Zakona o građevnom zemljištu.

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevno zemljište zasnivaju se na članku 64. Zakona o građevnom

neizgrađeno građevinsko zemljište koje nosi sljedeće oznake:

- K.p. 1525/4 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> upisana u P.l. 251 k.o. Vitez posjednik općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č. 428/10 zv. „Pruga“ neplodno u površini od 120 m<sup>2</sup> upisana u Zk. ul. „E“ 2 k.o. Vitez državna svojina pravo raspolaganja Općina Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Zemljište navedeno u tački I ovog Rješenja dodjeljuje se Pavlović (Pero) Ivanu iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele „1“ koja je formirana Odlukom Općinskog vijeća broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. i njegovog privođenja krajnjoj namjeni, a u skladu sa usvojenom dopunom „Regulaciono-nivelacionog plana Vitez“.

## III

Navedeno zemljište dodjeljuje se imenovanom uz naknadu od 18,00 KM/m<sup>2</sup> što ukupno iznosi: 120 m<sup>2</sup> X 18 KM = 2160,00 **KM**.

## IV

Navedeni iznos naknade imenovani je dužan uplatiti u roku od 30 dana od dana prijema Rješenja na račun općine Vitez broj: 161070000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez.

## V

Zemljišno knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove,katastar i urbanizam općine Vitez će po pravosnažnosti ovog Rješenja izvršiti brisanje upisa dosadašnjih korisnika i vlasnika na zemljištu iz tačke I ovog Rješenja, te će izvršiti upis prava korištenja i raspolaganja na zemljištu iz tačke I u korist Pavlović (Pero) Ivice iz Viteza sa 1/1 dijela.

## Obrazloženje

Općinsko vijeće Vitez je svojom odlukom broj: 01-3-23-7-2757/07 od 28.03.2007.g. usvojilo dopunu „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ kojim su formirane četiri građevinske parcele

U cilju realizacije navedene dopune Plana bilo je potrebno riješiti imovinsko pravne odnose na navedenom lokalitetu pa je Općinsko vijeće svojim Rješenjem izuzelo zemljište od ranijih korisnika i vlasnika u korist Općine Vitez.

Imajući u vidu navedeno bilo je potrebno izvršiti dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta navedenog u tački I ovog Rješenja u cilju kompletiranja građevinske parcele i privođenja istog trajnoj namjeni, a sve u sklad sa ranije usvojenom dopunom „Regulaciono – nivelacionog plana Vitez“ u skladu sa članom 44. Zakona o građevinskom zemljištu.

zemljištu.

Sukladno navedenom rješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranitelj  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

Odredbe o plaćanju naknade za dodjeljeno građevinsko zemljište zasnivaju se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

U skladu sa navedenim rješeno je kao u dispozitivu.

**Pouka o pravnom lijeku:**

Protiv ovog rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća nije dopuštena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku u roku od 30 dana od dana prijema rješenja. Tužba se podnosi neposredno sudu u dva primjerka.

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Bivšem korisniku  
1x Sl. Za imov.prav.posl.katastar i urban.  
1x Zemlj.knjižni ured Opć.sud Travnik  
1x Služba za financije  
1x Općinski javni pravobranilac  
1x Evidencija  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-01-3-3962/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 30.5.2007. godine donijelo je:

**RJEŠENJE**

**o imenovanju Povjerenstva-Komiteta za planiranje općinskog razvoja**

**Članak 1.**

Ovim Rješenjem imenuje se Povjerenstvo-Komitet za planiranje općinskog razvoja u sastavu:

1. Vlado Alilović
2. Muharem Grabus
3. Muhamed Rebihić
4. Marija Grabovac
5. Ivo Ančić
6. Sead Šehić
7. Franjo Rajković
8. Suad Salkić
9. Alkami Alihodža
10. Ivan Sajević

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-01-3-3962/07  
Vitez, 30.5.2007. godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 30.5.2007. godine donijelo je:

**RJEŠENJE**

**o imenovanju Komisije-Komiteta za planiranje općinskog razvoja**

**Član 1.**

Ovim Rješenjem imenuje se Komisija-Komitet za planiranje općinskog razvoja u sastavu:

1. Vlado Alilović
2. Muharem Grabus
3. Muhamed Rebihić
4. Marija Grabovac
5. Ivo Ančić
6. Sead Šehić
7. Franjo Rajković
8. Suad Salkić
9. Alkami Alihodža
10. Ivan Sajević

11. Admir Đelilović  
12. Pero Gudelj  
13. Vesna Šilić  
14. Mario Mlakić  
15. Ljuban Šantić

**Članak 2.**

Povjerenstvo-Komitet ima zadaću da sudjeluje u pripremi, izradi i implementaciji Srednjoročne strategije razvoja općine Vitez.

**Članak 3.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

11. Admir Đelilović  
12. Pero Gudelj  
13. Vesna Šilić  
14. Mario Mlakić  
15. Ljuban Šantić

**Član 2.**

Komisija-Komitet ima zadatak da učestvuje u pripremi, izradi i implementaciji Srednjoročne strategije razvoja općine Vitez.

**Član 3.**

Rješenje stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-01-3-4099/07  
Vitez, 21.6.2007. godine

Na temelju članka 1. 1. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 55/04, 25/05) i članka 25. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.6.2007. godine donijelo je:

**ODLUKU  
O PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA****Članak 1.**

LJUBANU ŠANTIĆU, vijećniku sa liste Hrvatske demokratske zajednice BiH prestaje mandat vijećnika Općinskog vijeća Vitez, zbog podnijete ostavke.

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-01-3-4099/07  
Vitez, 21.6.2007. godine

Na osnovu člana 1. 1. Izbornog zakona BiH ("Službeni glasnik BiH" broj 23/01, 7/02, 9/02, 20/02, 25/02, 4/04, 20/04, 55/04, 25/05) i članka 25. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.6.2007. godine donijelo je:

**ODLUKU  
O PRESTANKU MANDATA VIJEĆNIKA****Član 1.**

LJUBANU ŠANTIĆU, vijećniku sa liste Hrvatske demokratske zajednice BiH prestaje mandat vijećnika Općinskog vijeća Vitez, zbog podnijete ostavke.

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu danom donošenja, a objaviti će se u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-02-1-4307/07  
Vitez, 21.6.2007. godine

Na temelju članka 25. točka 14. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.6.2007. godine donijelo je:

**ODLUKU  
O DOPUNI ODLUKE O IMENIMA ULICA I  
OBILJEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA**

**Članak 1.**

Ovom Odlukom dopunjava se Odluka o imenima ulica i obilježavanju zgrada brojevima kako slijedi:

**"Ulica Lašvanska počinje od Ulice Kralja Tvrtka (kod Crkve) u dijelu naselja Vitez-zv. Stari Vitez, pa ide prema mostu na rijeci Lašvi i nastavlja do raskrižja sa cestom M5 (benziske crpke "Eurotank")."**

**Članak 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**OPĆINSKO VIJEĆE**

Broj:01-3-02-1-4307/07  
Vitez, 21.6.2007. godine

Na osnovu člana 25. tačka 14. Statuta općine Vitez ("Službeni glasnik općine Vitez" broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.6.2007. godine donijelo je:

**ODLUKU  
O DOPUNI ODLUKE O IMENIMA ULICA I  
OBILJEŽAVANJU ZGRADA BROJEVIMA**

**Član 1.**

Ovom Odlukom dopunjava se Odluka o imenima ulica i obilježavanju zgrada brojevima kako slijedi:

**"Ulica Lašvanska počinje od Ulice Kralja Tvrtka (kod Crkve) u dijelu naselja Vitez-zv. Stari Vitez, pa ide prema mostu na rijeci Lašvi i nastavlja do raskršća sa cestom M5 (benziske pumpe "Eurotank")."**

**Član 2.**

Ova odluka stupa na snagu osmog dana po objavi u "Službenom glasniku općine Vitez".

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

Na temelju članka 9. do 24 Zakona o proračunima u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» br. 19/06 i članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» br. 4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.06.2007. godine, donosi:

**OPERATIVNI PRORAČUNSKI KALENDAR ZA  
IZRADU I DONOŠENJE PRORAČUNA  
ZA 2008. GODINU I FINANSIJSKOG PLANA ZA  
PERIOD  
2008. GODINE DO 2010. GODINE**

Proračunski kalendar je obavezujući dokument za sve učesnike u proračunskom procesu uključujući i općinske službe, nevladin sektor (udruge građana u oblasti športa, kulture kao i drugih društvenih djelatnosti), građane i predstavnike mjesnih zajednica, vijećnike i klubove političkih stranaka koje participiraju u OV, javna poduzeća i javne ustanove koji su povremeni ili stalni korisnici proračunskih sredstava.

Vijećnici i predstavnici političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću su dužni poštovati vremenske rokove i aktivnosti date kalendarom, te svoje prijedloge i amandmane prilagoditi kriterijima i standardima koji su obavezni za sve korisnike proračunskih sredstava.

Na osnovu člana 9. do 24 Zakona o budžetu u Federaciji Bosne i Hercegovine («Službene novine F BiH» br. 19/06 i člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» br. 4/98, 2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.06.2007. godine, donosi:

**OPERATIVNI BUDŽETSKI KALENDAR ZA IZRADU  
I DONOŠENJE BUDŽETA  
ZA 2008. GODINU I FINANSIJSKOG PLANA ZA  
PERIOD  
2008. GODINE DO 2010. GODINE**

Budžetski kalendar je obavezujući dokument za sve učesnike u budžetskom procesu uključujući i općinske službe, nevladin sektor (udruženja građana u oblasti sporta, kulture kao i drugih društvenih djelatnosti), građane i predstavnike mjesnih zajednica, vijećnike i klubove političkih stranaka koje participiraju u OV, javna preduzeća i javne ustanove koji su povremeni ili stalni korisnici budžetskih sredstava.

Vijećnici i predstavnici političkih partija koje participiraju u Općinskom vijeću su dužni poštovati vremenske rokove i aktivnosti date kalendarom, te svoje prijedloge i amandmane prilagoditi kriterijima i standardima koji su obavezni za sve korisnike budžetskih sredstava.

R/B	DATUM	AKTIVNOSTI
1.	01.04.2007.	Općina putem općinskih službi i predstavnika MZ-a počinje aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za provođenje javnih rasprava. Akcioni plan za provođenje javnih rasprava će se realizirati kao sastavni dio proračunskog kalendara.
	01.06.2007.	Služba za gospodarstvo i Služba za financije u suradnji sa ostalim općinskim službama izrađuje izvješće o gospodarstvenoj i fiskalnoj politici za tekuću godinu i procjenu razvoja za slijedeće dvije godine.
2.	10.06.2007.	Općinski načelnik na prijedlog Službe za financije donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period. Smjernice sadrže: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pretpostavke društvenog i gospodarskog razvoja za proračunsku i za slijedeće dvije godine.</li> <li>2. Temeljne indikatore fiskalne i ekonomske politike Općine;</li> <li>3. Procjenu prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka svih proračunskih korisnika;</li> <li>4. Okvirni prijedlog opsega financijskog plana po proračunskim korisnicima za prethodnu proračunsku godinu, tekuću proračunsku godinu, slijedeću proračunsku godinu i za slijedeće dvije godine;</li> <li>5. Ukupan pregled preuzetih obveza za proračun Općine koje se mogu podmiriti u slijedećim godinama i politiku plana razvojno investicionih programa.</li> </ol>
3.	15.06.2007.	Na temelju smjernica Služba za financije dužna je proračunskim korisnicima uputiti akt o načinu i elementima izrade prijedloga financijskog plana. Prijedlog financijskog plana mora sadržavati: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim prihodima proračunskih korisnika);</li> <li>2. Rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (proračunsku godinu i naredne dvije) razvrstane po računovodstvenim klasifikacijama propisanim u računskom planu proračuna;</li> <li>3. Planirani broj radnih mjesta i strukturu uaposlenih (za proračunsku godinu i naredne dvije) za koje se traže proračunska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima;</li> <li>4. Obrazloženje financijskog plana i predviđenih potreba kako bi Služba za financije mogla izvršiti pregled i analizu svih prijedloga proračunskih korisnika;</li> <li>5. Plan razvojnih programa po godinama svakog proračunskog korisnika, a koji su utvrđeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima ili drugim propisima;</li> <li>6. Plan nabavke stalne imovine (u daljem tekstu: plan nabavke) koji obuhvata stalnu imovinu potrebnu za rad proračunskog korisnika;</li> <li>7. Zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu.</li> </ol> Program proračunskih korisnika iz točke 5 sadrže: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naziv programa;</li> <li>2. Opis programa (općih i posebnih ciljeva);</li> <li>3. Potrebna sredstva za provođenje programa;</li> <li>4. Potreban broj djelatnika za provođenje programa;</li> <li>5. Procjenu rezultata;</li> <li>6. Procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.</li> </ol> U planu razvojnih programa iskazuju se planirani prihodi i primitci, te planirani rashodi proračuna za nefinancijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine koji su raspoređeni po: <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visina prihoda i primitaka;</li> <li>2. Pojedinim programima proračunskih korisnika;</li> <li>3. Godinama u kojima će rashodi za programe teretiti proračune slijedećih godina;</li> <li>4. Izvorima prihoda za potpuno izvođenje programa.</li> </ol> Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine. Financiranje plana razvojnih programa vrši se u skladu sa utvrđenom dinamikom ulaganja po godinama, a na temelju Dokumenta okvirnog proračuna.



4.	20.06.2007.	Krajnji rok do koga proračunski korisnici treba da dostave financijske planove i programe Službi za financije za kompletiranje i analizu istih je 20.06.2007.
5.	30.06.2007.	Služba za financije na bazi dostavljenih financijskih planova i programa proračunskih korisnika priprema Dokumentat okvirnog proračuna općine za 2008. - 2010. godinu. Dokumentat okvirnog proračuna za 2008. - 2010. g. treba da sadrži, između ostalog, procjenu gospodarskog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomske indikatore i prognozu prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog proračuna.
6.	01.07.2007.	Općinski načelnik razmatra i usvaja Dokumentat okvirnog proračuna do 01.07.2007. godine zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine.
7.	05.07.2007.	Služba za financije dužna je proslijediti naputak svim proračunskim korisnicima (uključujući i NVO), glede pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz proračuna, rokove za podnošenje za dodjelu sredstava i ograničenja glede potrošnje, najkasnije do 05.07.2007. godine, tekuće godine za narednu godinu. Naputak će sadržavati temeljni sadržaj dokumenta okvirnog proračuna i indikativnu gornju granicu rashoda za narednu fiskalnu godinu, izvedenu iz Dokumenta okvirnog proračuna za svakog proračunskog korisnika. Uz procjenu prihoda i zahtjeva za odobrenje rashoda proračunski korisnici podnose odgovarajuće analize ili obrazloženja. Kod kapitalnih projekata u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupan iznos izdataka, projekte, fazni plan upravljanja projektom i procjenama troškova za svaku narednu godinu.
8.	01.08.2007.	Proračunski korisnici kao i svi ostali korisnici proračunskih sredstava dužni su svoje zahtjeve dostaviti Službi za financije do 01.08.2007. g. sa pratećim objašnjenjima.
9.	15.08.2007.	Služba za financije kao i nadležna povjerenstva za raspodjelu proračunskih sredstava u skladu sa uspostavljenim kriterijima razmatra procjenu prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda proračunskih korisnika i nakon konsultacije i usaglašavanja sa proračunskim korisnicima predlaže visinu sredstava za svakog proračunskog korisnika.
10.	20.09.2007.	Služba za financije radi Nacrt proračuna za slijedeću fiskalnu godinu i upućuje ga Općinskom načelniku na usvajanje.
11.	01.10.2007.	Općinski načelnik dostavlja Nacrt proračuna za 2008. godinu Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Općinsko vijeće razmatra Nacrt proračuna i precizira dan održavanja javne rasprave po predloženom Nacrtu.
12.	10.10.2007.	Općinsko vijeće sa Službom za financije organizira javnu raspravu po predloženom Nacrtu proračuna u cilju informiranja građana o ciljevima naredne godine, kako da se isti dostignu i prihvata prijedloge i komentare od građana.
13.	20.10.2007.	Služba za financije dostavlja Općinskom načelniku izvješće o stvarnim prikupljenim (naplaćenim) prihodima do listopada 2007. godine i što je moguće točnije procjene prihoda za narednu godinu i slijedeće dvije godine.
14.	25.10.2007.	Općinski načelnik i Služba za financije razmatra prijedloge i komentare građana iznesenih tijekom javne rasprave kao i nove procjene prihoda te vrši reviziju Nacrta proračuna na temelju toga.
15.	01.11.2007.	Služba za financije radi konačan Prijedlog proračuna općine za slijedeću godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku, a Općinski načelnik Općinskom vijeću na usvajanje. Uz Prijedlog proračuna Općine zajedno se podnose Općinskom vijeću i Dokumentat okvirnog proračuna kao temelj informacije za izradu proračuna. Općinsko vijeće usvaja predloženi proračun do 31.12.2007. godine.

R/B	DATUM	AKTIVNOSTI
1.	01.04.2007.	Općina putem općinskih službi i predstavnika MZ-a počinje aktivnosti na realizaciji Akcionog plana za provođenje javnih rasprava. Akcioni plan za provođenje javnih rasprava će se realizovati kao sastavni dio budžetskog kalendara.
	01.06.2007.	Služba za privredu i Služba za finansije u saradnji sa ostalim općinskim službama izrađuje izvještaje o privrednoj i fiskalnoj politici za tekuću godinu i procjenu razvoja za slijedeće dvije godine.

2.	10.06.2007.	<p>Općinski načelnik na prijedlog Službe za finansije donosi smjernice ekonomske i fiskalne politike za trogodišnji period.</p> <p>Smjernice sadrže:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pretpostavke društvenog i privrednog razvoja za budžetsku i za slijedeće dvije godine.</li> <li>2. Osnovne indikatore fiskalne i ekonomske politike Općine;</li> <li>3. Procjenu prihoda i rashoda, te primitaka i izdataka svih budžetskih korisnika;</li> <li>4. Okvirni prijedlog obima finansijskog plana po budžetskim korisnicima za prethodnu budžetsku godinu, tekuću budžetsku godinu, slijedeću budžetsku godinu i za slijedeće dvije godine;</li> <li>5. Ukupan pregled preuzetih obaveza za budžet Općine koje se mogu podmiriti u slijedećim godinama i politiku plana razvojno investicionih programa.</li> </ol>
3.	15.06.2007.	<p>Na osnovu smjernica Služba za finansije dužna je budžetskim korisnicima uputiti akt o načinu i elementima izrade prijedloga finansijskog plana.</p> <p>Prijedlog finansijskog plana mora sadržavati:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Prihode i primitke iskazane po vrstama (uključujući i prihode koji se smatraju vlastitim prihodima budžetskih korisnika);</li> <li>2. Rashode i izdatke predviđene za trogodišnji period (budžetsku godinu i naredne dvije) razvrstane po računovodstvenim klasifikacijama propisanim u budžetskom planu proračuna;</li> <li>3. Planirani broj radnih mjesta i strukturu zaposlenih (za budžetsku godinu i naredne dvije) za koje se traže budžetska sredstva u skladu sa smjernicama, zakonima i podzakonskim aktima;</li> <li>4. Obrazloženje finansijskog plana i predviđenih potreba kako bi Služba za finansije mogla izvršiti pregled i analizu svih prijedloga budžetskih korisnika;</li> <li>5. Plan razvojnih programa po godinama svakog budžetskog korisnika, a koji su utvrđeni Dokumentom o srednjoročnom planu razvoja, posebnim zakonima ili drugim propisima;</li> <li>6. Plan nabavke stalne imovine (u daljem tekstu: plan nabavke) koji obuhvata stalnu imovinu potrebnu za rad budžetskog korisnika;</li> <li>7. Zakonske propise koji omogućavaju njegovu provedbu.</li> </ol> <p>Program budžetskih korisnika iz tačke 5 sadrže:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Naziv programa;</li> <li>2. Opis programa (općih i posebnih ciljeva);</li> <li>3. Potrebna sredstva za provođenje programa;</li> <li>4. Potreban broj radnika za provođenje programa;</li> <li>5. Procjenu rezultata;</li> <li>6. Procjenu nepredviđenih rashoda i rizika.</li> </ol> <p>U planu razvojnih programa iskazuju se planirani prihodi i primitci, te planirani rashodi budžeta za nefinansijsku imovinu (investicije), kapitalne pomoći i donacije u slijedeće tri godine koji su raspoređeni po:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Visina prihoda i primitaka;</li> <li>2. Pojednim programima budžetskih korisnika;</li> <li>3. Godinama u kojima će rashodi za programe teretiti budžete slijedećih godina;</li> <li>4. Izvorima prihoda za potpuno izvođenje programa.</li> </ol> <p>Plan razvojnih programa usklađuje se svake godine.</p> <p>Finansiranje plana razvojnih programa vrši se u skladu sa utvrđenom dinamikom ulaganja po godinama, a na temelju Dokumenta okvirnog budžeta.</p>
4.	20.06.2007.	<p>Krajnji rok do koga budžetski korisnici treba da dostave finansijske planove i programe Službi za finansije za kompletiranje i analizu istih je 20.06.2007.</p>

5.	30.06.2007.	Služba za finansije na bazi dostavljenih finansijskih planova i programa budžetskih korisnika priprema Dokumentat okvirnog budžeta općine za 2008. - 2010. godinu. Dokumentat okvirnog budžeta za 2008. - 2010. g. treba da sadrži, između ostalog, procjenu privrednog razvoja, razvoja socijalnog sektora, makroekonomske indikatore i prognozu prihoda i rashoda za godine koje su obuhvaćene Dokumentom okvirnog budžeta.
6.	01.07.2007.	Općinski načelnik razmatra i usvaja Dokumentat okvirnog budžeta do 01.07.2007. godine zajedno sa srednjoročnim okvirom rashoda za tri godine.
7.	05.07.2007.	Služba za finansije dužna je prosljediti uputstvo svim budžetskim korisnicima (uključujući i NVO), u pogledu pripreme zahtjeva za dodjelu sredstava iz budžeta, rokove za podnošenje za dodjelu sredstava i ograničenja u pogledu potrošnje, najkasnije do 05.07.2007. godine, tekuće godine za narednu godinu. Uputstvo će sadržavati osnovni sadržaj dokumenta okvirnog budžeta i indikativnu gornju granicu rashoda za narednu fiskalnu godinu, izvedenu iz Dokumenta okvirnog budžeta za svakog budžetskog korisnika. Uz procjenu prihoda i zahtjeva za odobrenje rashoda budžetski korisnici podnose odgovarajuće analize ili obrazloženja. Kod kapitalnih projekata u prvoj godini zahtjev mora sadržavati ukupan iznos izdataka, projekte, fazni plan upravljanja projektom i procjenama troškova za svaku narednu godinu.
8.	01.08.2007.	Budžetski korisnici kao i svi ostali korisnici budžetskih sredstava dužni su svoje zahtjeve dostaviti Službi za finansije do 01.08.2007. g. sa pratećim objašnjenjima.
9.	15.08.2007.	Služba za finansije kao i nadležne komisije za raspodjelu budžetskih sredstava u skladu sa uspostavljenim kriterijima razmatra procjenu prihoda i zahtjeve za odobrenje rashoda budžetskih korisnika i nakon konsultacije i usaglašavanja sa budžetskim korisnicima predlaže visinu sredstava za svakog budžetskog korisnika.
10.	20.09.2007.	Služba za finansije radi Nacrt budžeta za slijedeću fiskalnu godinu i upućuje ga Općinskom načelniku na usvajanje.
11.	01.10.2007.	Općinski načelnik dostavlja Nacrt budžeta za 2008. godinu Općinskom vijeću na razmatranje i usvajanje. Općinsko vijeće razmatra Nacrt budžeta i precizira dan održavanja javne rasprave po predloženom Nacrtu.
12.	10.10.2007.	Općinsko vijeće sa Službom za finansije organizuje javnu raspravu po predloženom Nacrtu budžeta u cilju informisanja građana o ciljevima naredne godine, kako da se isti dostignu i prihvate prijedloge i komentare od građana.
13.	20.10.2007.	Služba za finansije dostavlja Općinskom načelniku Izvještaj o stvarnim prikupljenim (naplaćenim) prihodima do oktobra 2007. godine i što je moguće tačnije procjene prihoda za narednu godinu i slijedeće dvije godine.
14.	25.10.2007.	Općinski načelnik i Služba za finansije razmatra prijedloge i komentare građana iznesenih tokom javne rasprave kao i nove procjene prihoda te vrši reviziju Nacrta budžeta na osnovu toga.
15.	01.11.2007.	Služba za finansije radi konačan Prijedlog budžeta općine za slijedeću godinu i dostavlja ga Općinskom načelniku, a Općinski načelnik Općinskom vijeću na usvajanje. Uz Prijedlog budžeta Općine zajedno se podnose Općinskom vijeću i Dokumentat okvirnog budžeta kao osnov informacije za izradu budžeta. Općinsko vijeće usvaja predloženi budžet do 31.12.2007. godine.

Broj: 01-3-14-4306/07  
Datum: 22.06.2007.god.

Broj: 01-3-14-4306/07  
Datum: 22.06.2007.god.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

.....

Na temelju članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» br. 4/98,2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.06.2006. godine, donijelo je:

## AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE JAVNIH RASPRAVA

Akcioni plan za provođenje javnih rasprava je dokument koji treba omogućiti sinhronizirano djelovanje općinske administracije i građana u smjeru što funkcionalnije pripreme za održavanje javnih rasprava kao konačne forme sudjelovanja građana u odlučivanju u proračunskom procesu. Akcionim planom se konkretno utvrđuju vremenski rokovi, odgovorne osobe kao i način putem kojih će građani biti pravilno uključeni u proces javnih rasprava koje su u dosadašnjoj praksi se održavale samo u fazi između procesa donošenja nacrti i podnošenja prijedloga proračuna. Ovakvim aktivnijim pristupom omogućava se građanima da se konkretnije i detaljnije upoznaju sa planovima Općine, za konkretna područja-mjesne zajednice, u narednim planskim periodima čime se osigurava efikasniji i efektivniji rad općinske administracije. Za kvalitetno provođenje ovog Akcionog plana potrebno je, između ostalog, izvršiti i kvalitetnu edukaciju predstavnika mjesnih zajednica koji zajedno sa pomoćnicima Načelnika, oblasti koje su relevantne za određene aktivnosti vezane za ovaj Akcioni plan, trebaju aktivno djelovati prema građanima putem mjesnih zajednica.

Akcioni plan za održavanje javnih rasprava je sastavni dio proračunskog kalendara koji definira aktivnosti vezane za proračunski proces. Obzirom da se Akcioni plan odvija etapno, potrebno je definirati faze kroz koje će se odvijati njegovo provođenje.

### Faze I/Edukacija

Edukacijom se trebaju obuhvatiti predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i građani, te se edukacija treba i organizirati posebno za ove dvije ciljane grupe.

#### *Vremenski rok:*

Edukaciju predsjednika Savjeta mjesnih zajednica treba obaviti odmah ili po izboru istih, a najdalje do kraja travnja 2007. godine.

Edukaciju građana potrebno je obaviti po mjesnim

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» br. 4/98,2/99 i 1/05), Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj 21.06.2006. godine, donijelo je:

## AKCIONI PLAN ZA PROVOĐENJE JAVNIH RASPRAVA

Akcioni plan za provođenje javnih rasprava je dokument koji treba omogućiti sinhronizirano djelovanje općinske administracije i građana u smjeru što funkcionalnije pripreme za održavanje javnih rasprava kao konačne forme učešća građana u odlučivanju u budžetskom procesu. Akcionim planom se konkretno utvrđuju vremenski rokovi, odgovorna lica kao i način putem kojih će građani biti pravilno uključeni u proces javnih rasprava koje su u dosadašnjoj praksi se održavale samo u fazi između procesa donošenja nacrti i podnošenja prijedloga budžeta. Ovakvim aktivnijim pristupom omogućava se građanima da se konkretnije i detaljnije upoznaju sa planovima Općine, za konkretna područja-mjesne zajednice, u narednim planskim periodima čime se osigurava efikasniji i efektivniji rad općinske administracije. Za kvalitetno provođenje ovog Akcionog plana potrebno je, između ostalog, izvršiti i kvalitetnu edukaciju predstavnika mjesnih zajednica koji zajedno sa pomoćnicima Načelnika, oblasti koje su relevantne za određene aktivnosti vezane za ovaj Akcioni plan, trebaju aktivno djelovati prema građanima putem mjesnih zajednica.

Akcioni plan za održavanje javnih rasprava je sastavni dio budžetskog kalendara koji definiše aktivnosti vezane za budžetski proces. Obzirom da se Akcioni plan odvija etapno, potrebno je definirati faze kroz koje će se odvijati njegovo provođenje.

### Faze I/Edukacija

Edukacijom se trebaju obuhvatiti predsjednici Savjeta mjesnih zajednica i građani, te se edukacija treba i organizovati posebno za ove dvije ciljane grupe.

#### *Vremenski rok:*

Edukaciju predsjednika Savjeta mjesnih zajednica treba obaviti odmah ili po izboru istih, a najdalje do kraja aprila 2007. godine.

Edukaciju građana potrebno je obaviti po mjesnim

zajednicama u toku svibnja 2007. godine.

***Tema edukacije:***

Edukacija predsjednika Savjeta mjesnih zajednica treba obuhvatiti slijedeće:

- upoznavanje sa Strateškim planom općine Vitez i načinom njegovog donošenja,
- upoznavanje sa radom Povjerenstva za kapitalno planiranje,
- upoznavanje sa načinom apliciranja projekata za učešće u proračunu,
- prezentiranje kriterija za odabir projekata koji će se financirati putem proračuna,
- uključivanje građana sa vlastitim sredstvima u financiranje određenih projekata od općeg interesa.

***Odgovorne osobe:***

Edukaciju predsjednika Savjeta mjesnih zajednica trebaju provesti pomoćnici Načelnika Službe za opću upravu, Službe za društvene djelatnosti, Službe za financije, Službe za poduzetništvo i lokalni razvitak. Općinski koordinator za rad sa mjesnim zajednicama će zajedno sa spomenutim pomoćnicima Načelnika pripremiti prezentaciju kao i adekvatni edukativni materijal koji će se koristiti u slijedećim edukativnim aktivnostima.

***Način edukacije:***

Poziv za predsjednike Savjeta mjesnih zajednica će realizirati koordinator za rad sa mjesnim zajednicama.

Edukacija će se realizirati za sve predsjednike mjesnih zajednica u jednom terminu u sali općine Vitez. Ova edukacija treba obuhvatiti iste tematske oblasti kao i edukacija predsjednika mjesnih zajednica.

Poziv građanima za prisustvovanje edukaciji će realizirati predsjednici savjeta mjesnih zajednica uz pomoć koordinatera za rad sa mjesnim zajednicama.

Edukacijom će se obuhvatiti svaka mjesna zajednica, a građani će se upoznati sa procesom donošenja strateškog plana njegovom realizacijom putem kapitalnih projekata, načinom apliciranja projekata za učešće u proračunu, načinom odabira putem kriterija, te sa mogućim načinom financiranja. Edukaciju će obaviti predsjednici mjesnih zajednica i koordinator za mjesne zajednice.

zajednicama u toku maja 2007. godine.

***Tema edukacije:***

Edukacija predsjednika Savjeta mjesnih zajednica treba obuhvatiti slijedeće:

- upoznavanje sa Strateškim planom općine Vitez i načinom njegovog donošenja,
- upoznavanje sa radom Komisije za kapitalno planiranje,
- upoznavanje sa načinom apliciranja projekata za učešće u budžetu,
- prezentiranje kriterija za odabir projekata koji će se financirati putem budžeta,
- uključivanje građana sa vlastitim sredstvima u financiranje određenih projekata od općeg interesa.

***Odgovorna lica:***

Edukaciju predsjednika Savjeta mjesnih zajednica trebaju provesti pomoćnici Načelnika Službe za Opću upravu, Služba za društvene djelatnosti, Služba za finansije, Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj. Općinski koordinator za rade sa mjesnim zajednicama će zajedno sa pomenutim pomoćnicima Načelnika pripremiti prezentaciju kao i adekvatni edukativni materijal koji će se koristiti u slijedećim edukativnim aktivnostima.

***Način edukacije:***

Poziv za predsjednike Savjeta mjesnih zajednica će realizirati koordinator za rad sa mjesnim zajednicama.

Edukacija će se realizovati za sve predsjednike mjesnih zajednica u jednom terminu u sali općine Vitez. Ova edukacija treba obuhvatiti iste tematske oblasti kao i edukacija predsjednika mjesnih zajednica.

Poziv građanima za prisustvovanje edukaciji će realizirati predsjednici Savjeta mjesnih zajednica uz pomoć koordinatera za rad sa mjesnim zajednicama.

Edukacijom će se obuhvatiti svaka mjesna zajednica, a građani će se upoznati sa procesom donošenja strateškog plana njegovom realizacijom putem kapitalnih projekata, načinom apliciranja projekata za učešće u budžetu, načinom odabira putem kriterija, te sa mogućim načinom financiranja. Edukaciju će obaviti predsjednici mjesnih zajednica i koordinator za mjesne zajednice.

.....

**Faza II:**

Upoznavanje građana sa godišnjim projektima općine usklađenih sa strateškim planom

Prezentacija infrastrukturnih projekata građanima obaviti će se u svakoj mjesnoj zajednici u kojoj treba da se realiziraju infrastrukturni projekti u skladu sa strateškim planom i operativnim proračunom.

Ova aktivnost provest će se neposredno po izvršenoj edukaciji građana, a u roku ne dužem od mjesec dana od dana edukacije.

**Odgovorne osobe:**

Prezentaciju infrastrukturnih projekata građanima izvršiti, će pomoćnici Načelnika čije službe su nadležne za ovu aktivnost.

Za ovu aktivnost potrebno je napraviti dinamički plan prezentacije.

**Vremenski rok:**

Od 01. svibnja do 30. lipnja

**Faza II:**

Upoznavanje građana sa godišnjim projektima općine usklađenih sa strateškim planom

Prezentacija infrastrukturnih projekata građanima obaviti će se u svakoj mjesnoj zajednici u kojoj treba da se realizuju infrastrukturni projekti u skladu sa strateškim planom i operativnim budžetom.

Ova aktivnost provest će se neposredno po izvršenoj edukaciji građana, a u roku ne dužem od mjesec dana od dana edukacije.

**Odgovorna lica:**

Prezentaciju infrastrukturnih projekata građanima izvršiti, će pomoćnici Načelnika čije službe su nadležne za ovu aktivnost.

Za ovu aktivnost potrebno je napraviti dinamički plan prezentacije.

**Vremenski rok:**

Od 01. maja do 30. juna

**Faza III: - Operativna faza**

Općina upućuje javni poziv građanima i mjesnim zajednicama za dostavu aplikacije za financiranje infrastrukturnih projekata. Istovremeno općina dostavlja obrazac za aplikaciju predsjednicima mjesnih zajednica.

Na osnovu dostavljenog poziva, predsjednici mjesnih zajednica organiziraju sastanke /javne rasprave na kojima građani trebaju odlučiti koje projekte kandidirati prema općinskom proračunu za narednu godinu.

Na temelju konačnog dogovora i zaključka svaka mjesna zajednica popunjava aplikacioni obrazac te ga potpisanog i ovjerenog od strane predsjednika mjesne zajednica dostavlja nadležnoj općinskoj službi. Kao prilog potrebno je dostaviti i kopiju zapisnika sa odražne javne rasprave.

Na osnovu dostavljenih prijedloga, općinska služba pokreće aktivnosti.

**Vremenski rok:**

Javni poziv 01. - 30. lipnja 2007. godine

Prikupljanje poziva: 01-31. srpnja 2007. godine

Odabir prikupljenih aplikacija u skladu sa uspostavljenim procedurama i kriterijima te predstavljanje Načelniku i Službi za financije.

01.kolovoz - 15. rujan 2007. godine

Dostavljanje povratne informacije sa obrazloženjem o odabiru projekata predsjednicima mjesnih zajednica.

15.-30. rujan 2007. godine

**Faza III: - Operativna faza**

Općina upućuje javni poziv građanima i mjesnim zajednicama za dostavu aplikacije za finansiranje infrastrukturnih projekata. Istovremeno općina dostavlja obrazac za aplikaciju predsjednicima mjesnih zajednica.

Na osnovu dostavljenog poziva, predsjednici mjesnih zajednica organizuju sastanke /javne rasprave na kojima građani trebaju odlučiti koje projekte kandidirati prema općinskom budžetu za narednu godinu.

Na osnovu konačnog dogovora i zaključka svaka mjesna zajednica popunjava aplikacioni obrazac te ga potpisanog i ovjerenog od strane predsjednika mjesne zajednica dostavlja nadležnoj općinskoj službi. Kao prilog potrebno je dostaviti i kopiju zapisnika sa održane javne rasprave.

Na osnovu dostavljenih prijedloga, općinska služba pokreće aktivnosti.

**Vremenski rok:**

Javni poziv 01. - 30. juna 2007. godine

Prikupljanje poziva: 01-31. jula 2007. godine

Odabir prikupljenih aplikacija u skladu sa uspostavljenim procedurama i kriterijima te predstavljanje Načelniku i Službi za finansije.

01.august - 15. septembra 2007. godine

Dostavljanje povratne informacije sa obrazloženjem o odabiru projekata predsjednicima mjesnih zajednica.

15.-30. septembar 2007. godine

**Odgovorne osobe:**

Pomoćnik Načelnika nadležne službe i koordinator za rad sa mjesnim zajednicama.

**Odgovorna lica:**

Pomoćnik Načelnika nadležne službe i koordinator za rad sa mjesnim zajednicama.

**Faza IV: - Održavanje javne rasprave**

Općina Nacrt proračuna 2008. godine dostavlja predsjednicima mjesnih zajednica. Prijedlog proračuna se objavljuje na službenoj internet stranici Općine, omogućava se uvid na info desku Općine te u Službi za financije Općine.

Općina i predsjednici savjeta mjesnih zajednica obavještavaju građane da mogu izvršiti uvid u Nacrt proračuna za 2008. godinu na spomenutim lokacijama u mjesnoj zajednici ili Općini ili na web stranici). Isto tako, uz Nacrt proračuna se prezentira i Izvješće o odabranim projektima.

Prema nivou iskazanog interesiranja, predsjednici mjesnih zajednica organiziraju javnu raspravu u mjesnoj zajednici o Nacrtu proračuna za 2008. godinu.

Općina organizira javnu raspravu.

**Vremenski rok:**

Dostavljanje Nacrta proračuna i obavještavanje građana  
01-20. listopada

Održavanje javnih rasprava po mjesnim zajednica  
20.-31. listopada

Općinska javna rasprava o Nacrtu proračuna -  
studen.

Broj: 01-3-01-3-4305/07

Dana, 22.06.2007. god.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

**Faza IV: - Održavanje javne rasprave**

Općina Nacrt budžeta 2008. godine dostavlja predsjednicima mjesnih zajednica. Prijedlog budžeta se objavljuje na službenoj internet stranici Općine, omogućava se uvid na info desku Općine te u Službi za finansije Općine.

Općina i predsjednici Savjeta mjesnih zajednica obavještavaju građane da mogu izvršiti uvid u Nacrt budžeta za 2008. godinu na spomenutim lokacijama u mjesnoj zajednici ili Općini ili na web stranici). Isto tako, uz Nacrt budžeta se prezentira i Izvještaj o odabranim projektima.

Prema nivou iskazanog interesovanja, predsjednici mjesnih zajednica organizuju javnu raspravu u mjesnoj zajednici o Nacrtu budžeta za 2008. godinu.

Općina organizuje javnu raspravu.

**Vremenski rok:**

Dostavljanje Nacrta budžeta i obavještavanje građana  
01-20. oktobra

Održavanje javnih rasprava po mjesnim zajednica  
20.-31. oktobra

Općinska javna rasprava o Nacrtu budžeta -  
novembar.

Broj: 01-3-01-3-4305/07

Dana, 22.06.2007. god.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

.....

## OPĆINSKO VIJEĆE

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:01-3-44-3-4308/07  
Vitez,21.6.2007.godineBroj:01-3-44-3-4308/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

**PROGRAM RAZVOJA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA  
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA  
U OPĆINI VITEZ  
ZA PERIOD OD 2007. do 2012. GODINE**

**PROGRAM RAZVOJA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA  
LJUDI I MATERIJALNIH DOBARA  
OD PRIRODNIH I DRUGIH NESREĆA  
U OPĆINI VITEZ  
ZA PERIOD OD 2007. do 2012. GODINE**

SADRŽAJ:

SADRŽAJ:

I.	UVOD.....	3
I.1	ZAKONSKI PROPISI.....	3
I.2	PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE.....	4
II.	PLANIRANJE.....	5
II.1	ZAKONSKI PROPISI.....	5
II.2	IZVOD ZAKLJUČAKA IZ PROCIJENE.....	6
III.	RPOGRAMIRANJE.....	7
III.1	PROJEKTI I PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	7
III.2	IZVRŠITELJI IZRADE PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, TE IZRADE, IMPLEMENTACIJE SA INSPEKCIJSKIM NADZOROM I FINANCIRANJEM PROJEKATA ZAŠTITE .....	8
IV.	IZVRŠITELJI-NOSITELJI PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	15
V.	PODACI O STANJU ORGANIZIRANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM STUPNJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJU OD POJEDINIH PRIRODNIH NESREĆA.....	24
VI.	OSNOVNI CILJEVI I ZADAĆE OSTVARIVANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZIRANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE,ODNOSNO SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	27
VII.	OSNOVI IZRADE PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU.....	28
VIII.	SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE.....	29
IX.	PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANCIRANJA.....	30
X.	LITERATURA .....	30

I.	UVOD.....	3
I.1	ZAKONSKI PROPISI.....	3
I.2	PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE.....	4
II.	PLANIRANJE.....	5
II.1	ZAKONSKI PROPISI.....	5
II.2	IZVOD ZAKLJUČAKA IZ PROCIJENE.....	6
III.	RPOGRAMIRANJE.....	7
III.1	PROJEKTI I PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	7



III.2	IZVRŠIOCI IZRADE PROGRAMA MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, TE IZRADE, IMPLEMENTACIJE SA INSPEKCIJSKIM NADZOROM I FINANSIRANJEM PROJEKATA ZAŠTITE .....	8
IV.	IZVRŠIOCI-NOSIOCI PREVENTIVNIH MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	15
V.	PODACI O STANJU ORGANIZOVANOSTI CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM STEPENU ZAŠTITE I SPAŠAVANJU OD POJEDINIH PRIRODNIH NESREĆA.....	24
VI.	OSNOVNI CILJEVI I ZADACI, OSTVARIVANJA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA, SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZOVANJE SNAGA I SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE, ODNOSNO SNAGA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA.....	27
VII.	OSNOVI IZRADE PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU.....	28
VIII.	SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE.....	29
IX.	PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANSIRANJA.....	30
X.	LITERATURA .....	30

**I - UVOD:**

**I.1 ZAKONSKI PROPISI**

Uporište za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez jeste Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Poglavlje X od članka 168. – 174. („Sl. novine F BiH“, broj: 39/03), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od članka 75. – 80. („Sl. novine F BiH“, broj: 22/06).

**X – PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE**

**Članak 168. („Sl. novine FBiH“, broj 39/03) i članak 75. („Sl. novine FBiH“, broj: 22/06).**

Organiziranje i sprovođenje zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća vrši se na osnovu Programa razvoja i planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

**Članak 169. i 174. (Sl. novine FBiH“, br: 39/03) i članak 76. 79. i 80. („Sl. novine FBiH“, broj: 22/06).**

Općinskim programom razvoja određuje se politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u kojima se definiraju konkretni programi, projekti i inicijative usuglašene sa utvrđenom politikom i strateškim pravcima razvoja zaštite i spašavanja.

Općinskim programom osigurava se neprekidan proces razvoja cjelovitog jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području općine.

Općinski program, pored elemenata iz stavka 1. članka 76., sadrži:

- **Zaključci iz Procjene ugroženosti općine,**
- **Podatke o stanju organiziranosti civilne zaštite**

**I - UVOD:**

**I.1 ZAKONSKI PROPISI**

Uporište za izradu Programa razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez jeste Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća Poglavlje X od člana 168. – 174. („Sl. novine F BiH“, broj: 39/03), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća od člana 75. – 80. („Sl. novine F BiH“, broj: 22/06).

**X – PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE**

**Član 168. („Sl. novine F BiH“, broj 39/03) i član. 75. („Sl. novine F BiH“, broj: 22/06).**

Organizovanje i sprovođenje zaštite i spašavanje od prirodnih i drugih nesreća vrši se na osnovu Programa razvoja i planova zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

**Član 169. i 174. (Sl. novine F BiH“, br: 39/03) i član 76. 79. i 80. („Sl. novine F BiH“, broj: 22/06).**

Općinskim programom razvoja određuje se politika i strategija zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u kojima se definišu konkretni programi, projekti i inicijative usuglašene sa utvrđenom politikom i strateškim pravcima razvoja zaštite i spašavanja.

Općinskim programom osigurava se neprekidan proces razvoja cjelovitog jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području općine.

Općinski program, pored elemenata iz stava 1. člana 76., sadrži:

- **Zaključci iz Procjene ugroženosti općine,**
- **Podatke o stanju organiziranosti civilne zaštite**

**i dostignutom stupnju zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća**

- Preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi
- Osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organiziranje snaga i sredstava CZ, odnosno snaga zaštite i spašavanja.
- Osnove za izradu Programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju.
- Smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje.
- Pregled očekivanih troškova sa izvorima financiranja.

Program iz stavka 1. ovog članka, donosi se za period od najmanje 5 godina.

Prema članku 174. odnosno izmjenama Zakona čl. 79. i 80. regulirana je nadležnost općine, i to:

- Općina donosi svoj Program razvoja i planove zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima (čl.174.)
- Općinski programi razvoja i planova moraju biti usuglašeni sa kantonalnim programima i planovima (čl.174.).
- Procjenu ugroženosti općine i općinske programe razvoja i planova zaštite i spašavanja izrađuje Služba CZ općine u suradnji sa službama za upravu općine, ovisno od oblasti koje su u njihovoj mjerodavnosti. (čl.174.).
- Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi Općinski program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (čl.174.).
- Općinski Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća donosi Načelnik općine na prijedlog Službe za civilnu zaštitu općine (čl. 174.).
- Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih iz stavka 5. ovog članka, vrše sve općinske službe za upravu i drugi organi općinske uprave, svaka u oblasti za koju su osnovane, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje Služba CZ općine (članak 79.).
- Općinski Program razvoja sadrži pitanja utvrđena u članku 76. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. novine FBiH", br: 22/03), prilagođene stanju i potrebama općine.

Ustavno-pravni položaj sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara Federacije BiH, tako je Zakonom koncipiran da postoji opravdana društvena potreba za stručnim i naučnim rješenjima brojnih problema, njegove implementacije u poduzećima, ustanovama, javnim službama, državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim tijelima, udrugama građana, organizacijama civilnog društva, kao i društva u cjelini.

U tom smislu Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jeste: organizirano, sveobuhvatno, usklađeno, racionalno i efikasno planiranje razvoja sustava za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća radi efikasnog odgovora društvene i državne zajednice u BiH na opasnosti koje

**i dostignutom stepenu zaštite i spašavanja od pojedinih prirodnih i drugih nesreća**

- Preventivne mjere zaštite i spašavanja koje će se provoditi
- Osnovne ciljeve, zadatke i način ostvarivanja zaštite i spašavanja sa smjernicama za organizovanje snaga i sredstava CZ, odnosno snaga zaštite i spašavanja.
- Osnove za izradu Programa obučavanja i osposobljavanja u zaštiti i spašavanju.
- Smjernice za istraživačku i razvojnu djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje.
- Pregled očekivanih troškova sa izvorima finansiranja.

Program iz stava 1. ovog člana, donosi se za period od najmanje 5 godina.

Prema članu 174. odnosno izmjenama Zakona čl. 79. i 80. regulisana je nadležnost općine, i to:

- Općina donosi svoj Program razvoja i planove zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća u skladu sa ovim Zakonom i drugim propisima (čl.174.)
- Općinski programi razvoja i planova moraju biti usuglašeni sa kantonalnim programima i planovima (čl.174.).
- Procjenu ugroženosti općine i općinske programe razvoja i planova zaštite i spašavanja izrađuje Služba CZ općine u suradnji sa službama za upravu općine, ovisno od oblasti koje su u njihovoj nadležnosti. (čl.174.).
- Na prijedlog Općinskog načelnika, Općinsko vijeće donosi Općinski program razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (čl.174.).
- Općinski Plan zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća donosi Načelnik općine na prijedlog Službe civilne zaštite općine (čl. 174.).
- Realizaciju mjera zaštite i spašavanja i drugih zadataka utvrđenih iz stava 5. ovog člana, vrše sve općinske službe za upravu i drugi organi općinske uprave, svaka u oblasti za koju su osnovane, a koordinaciju aktivnosti na vršenju tih zadataka ostvaruje Služba CZ općine (član 79.).
- Općinski Program razvoja sadrži pitanja utvrđena u članu 76. Zakona o zaštiti i spašavanju ("Sl. novine F BiH", br: 22/03), prilagođene stanju i potrebama općine.

Ustavno-pravni položaj sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara Federacije BiH, tako je Zakonom koncipiran da postoji opravdana društvena potreba za stručnim i naučnim rješenjima brojnih problema, njegove implementacije u preduzećima, ustanovama, javnim službama, državnim, entitetskim, kantonalnim i općinskim tijelima, udruženjima građana, organizacijama civilnog društva, kao i društva u cjelini.

U tom smislu Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća jeste: organizirano, sveobuhvatno, usklađeno, racionalno i efikasno planiranje razvoja sistema za zaštitu ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća radi efikasnog odgovora društvene i državne zajednice u BiH na opasnosti koje

prirodne i druge nesreće donose.

Navedene činjenice ukazuju na potrebu planiranja razvoja sustava zaštite i spašavanja na jedinstvenim osnovama u skladu sa novim konceptom definiranja ciljeva, organiziranja i funkcioniranja i naučnog promišljanja daljnjeg razvoja ovih vrlo važnih zaštitnih funkcija našeg društva.

To se naročito odnosi na definiranje postupaka planiranja strateškog razvoja i kompetencija nužnih za:

- Razradu programa strateškog razvoja sustava zaštite i spašavanja za općinu, odnosno jedinicu lokalne samouprave
- Provođenje nužnih mjera i projekata radi postizanja identificiranih razvojnih ciljeva.

Program razvoja koji slijedi obuhvaća osnovne smjernice za planiranje strateškog razvoja sustava zaštite i spašavanja na općini, posebno za razradu Programa strateškog razvoja i pripremu njegove provedbe koja se oslanja na članke od 168. – 174. („Sl. novine FBiH“, broj: 39/03), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na članke 75. – 80. („Sl. novine FBiH“, broj: 22/06) i na Procjenu ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća.

Ovaj Program razvoja je instrument koji pomaže ostalim pripadnicima lokalne zajednice ili organizacijama da zajednički dijele odgovornost u ovoj ulozi, kao i da utvrde konsenzus o budućnosti i predloženim strategijama razvoja sustava zaštite i spašavanja koje vode u tom smjeru.

## **I.2 PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE**

Značaj strateškog planiranja razvoja sustava zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez je pristup razvoju kao neprekidnom procesu koji olakšava samojačanje čestim povratnim vezama i procjenjivanjem već provedenih koraka tijekom priprema slijedećih osnovnih područja koja su međusobno povezana, a to su:

- Programiranje
- Provođenje
- Nadzor i vrednovanje
- Revizija razvojnih programa

Osnovna područja povezana su s ključnim tehnikama upravljanja razvojem koja pokrivaju područja:

- Tehnika odlučivanja
- Tehnika motiviranja komunikacije i moderacije
- Tehnika upravljanja i organizacije

Nositelji razvoja općine i nositelji upravljanja razvojem sustavom zaštite i spašavanja moraju, osim osnovnih aspekata programiranja i metodologije nadzora i ocjenjivanja, poznavati i specifičnosti tehnike upravljanja samog sustava, naročito kada ispoljava namjensku reakciju.

Prema zakonskim rješenjima, provođenje je prepušteno korisnicima, tj. općinama, organizacijama, poduzećima i građanima (mjesnoj zajednici).

Razrada Programa zaštite i spašavanja u općini mora biti tek prvi korak u razvojnom procesu koji se sastoji od gore

prirodne i druge nesreće donose.

Navedene činjenice ukazuju na potrebu planiranja razvoja sistema zaštite i spašavanja na jedinstvenim osnovama u skladu sa novim konceptom definisanja ciljeva, organizovanja i funkcionisanja i naučnog promišljanja daljeg razvoja ovih vrlo važnih zaštitnih funkcija našeg društva.

To se naročito odnosi na definisanje postupaka planiranja strateškog razvoja i kompetencija nužnih za:

- Razradu programa strateškog razvoja sistema zaštite i spašavanja za općinu, odnosno jedinicu lokalne samouprave
- Provođenje nužnih mjera i projekata radi postizanja identificiranih razvojnih ciljeva.

Program razvoja koji slijedi obuhvaća osnovne smjernice za planiranje strateškog razvoja sistema zaštite i spašavanja na općini, posebno za razradu Programa strateškog razvoja i pripremu njegove provedbe koja se oslanja na članove od 168. – 174. („Sl. novine F BiH“, broj: 39/03), te Zakona o izmjenama i dopunama Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na članove 75. – 80. („Sl. novine F BiH“, broj: 22/06) i na Procjenu ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća.

Ovaj Program razvoja je instrument koji pomaže ostalim pripadnicima lokalne zajednice ili organizacijama da zajednički dijele odgovornost u ovoj ulozi, kao i da utvrde koncenzus o budućnosti i predloženim strategijama razvoja sustava zaštite i spašavanja koje vode u tom pravcu.

## **I.2 PROGRAMIRANJE I PLANIRANJE**

Znača strateškog planiranja razvoja sistema zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez je pristup razvoju kao neprekidnom procesu koji olakšava samojačanje čestim povratnim vezama i procjenjivanjem već provedenih koraka tokom priprema slijedećih osnovnih područja koja su međusobno povezana, a to su:

- Programiranje
- Provođenje
- Nadzor i vrednovanje
- Revizija razvojnih programa

Osnovna područja povezana su s ključnim tehnikama upravljanja razvojem koja pokrivaju područja:

- Tehnika odlučivanja
- Tehnika motiviranja komunikacije i moderacije
- Tehnika upravljanja i organizacije

Nosioci razvoja općine i nosioci upravljanja razvojem sistemom zaštite i spašavanja moraju, osim osnovnih aspekata programiranja i metodologije nadzora i ocjenjivanja, poznavati i specifičnosti tehnike upravljanja samog sistema, naročito kada ispoljava namjensku reakciju.

Prema zakonskim rješenjima, provođenje je prepušteno korisnicima, tj. općinama, organizacijama, preduzećima i građanima (mjesnoj zajednici).

Razrada Programa zaštite i spašavanja u općini mora biti tek prvi korak u razvojnom procesu koji se sastoji od gore

navedenih.

Izrada Programa razvoja ne predstavlja značajan korak i ako za mnoge političare, čak je i najznačajniji korak, on može samo odrediti smjer i srednjoročni plan aktivnosti, te približno potrebno vrijeme i raspored resursa.

Operativni plan razvitka često se podcjenjuje, pa i zanemaruje, a predstavlja značajan korak u izradi Programa razvoja.

Primjerice, često se postavlja pitanje jesu li razvojni programi nadređeni ili podređeni prostornim planovima i do koje bi mjere programi strateškog razvoja trebali uzimati u obzir određenja prostornih planova.

Naravno, svaki plan koji je usvojilo izabrano upravljačko tijelo (Općinsko vijeće), vrijedi kao zakonski potkrijepljen dokument čije određenje i nakane treba u tome smislu i uzimati.

Ako izrađivači programa razvoja zaštite i spašavanja otkriju tehničke i metodološke slabosti, mogu preporučiti izmjene, koje će pridonijeti razvoju administrativno-teritorijalne ili sektorske jedinice. (Procjena ugroženosti općine Vitez – poglavlja zemljotresi, poplave, klizišta, zaštita izvorišta vode zagađenost, zraka, vode, zemljišta, itd.).

Proces planiranja mora se temeljiti na trenutnoj situaciji koji takvi dokumenti oblikuju i na nju utječu.

## II. PLANIRANJE

### II.1. ZAKONSKI PROPISI

#### ZAKONSKI PROPISI I OPĆINSKI AKTI:

- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.novine SBK/KSB“, br: 4/98).
- Statut općine („Službeni glasnik općine Vitez“, broj: 4/98, 2/99. i 1/05).
- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine F BiH“, broj: 39/03).
- Izmjena Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine FBiH“, broj: 22/06).
- Odluka o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja na općini Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“, broj:01/07).
- Odluka o ustupanju izvornih prihod SBK/KBS broj: 03-3-005-524/98.
- Proračun općine Vitez za 2006.godinu, broj: 01-03-14-2-483/06.
- Pravilnik o načinu obračunavanja i uplati posebnih poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine FBiH“, broj: 8/04).

navedenih.

Izrada Programa razvoja ne predstavlja značajan korak i ako za mnoge političare, čak je i najznačajniji korak, on može samo odrediti smjer i srednjoročni plan aktivnosti, te približno potrebno vrijeme i raspored resursa.

Operativni plan razvitka često se podcjenjuje, pa i zanemaruje, a predstavlja značajan korak u izradi Programa razvoja.

Primjerice, često se postavlja pitanje jesu li razvojni programi nadređeni ili podređeni prostornim planovima i do koje bi mjere programi strateškog razvoja trebali uzimati u obzir određenja prostornih planova.

Naravno, svaki plan koji je usvojilo izabrano upravljačko tijelo (Općinsko vijeće), vrijedi kao zakonski potkrijepljen dokument čije određenje i nakane treba u tome smislu i uzimati.

Ako izrađivači programa razvoja zaštite i spašavanja otkriju tehničke i metodološke slabosti, mogu preporučiti izmjene, koje će pridonijeti razvoju administrativno-teritorijalne ili sektorske jedinice. (Procjena ugroženosti općine Vitez – poglavlja zemljotresi, poplave, klizišta, zaštita izvorišta vode zagađenost, zraka, vode, zemljišta, itd.).

Proces planiranja mora se temeljiti na trenutnoj situaciji koji takvi dokumenti oblikuju i na nju utiču.

## II. PLANIRANJE

### II.1. ZAKONSKI PROPISI

#### ZAKONSKI PROPISI I OPĆINSKI AKTI:

- Zakon o lokalnoj samoupravi („Sl.novine SBK/KSB“, br: 4/98).
- Statut općine („Službeni glasnik općine Vitez“, broj: 4/98, 2/99. i 1/05).
- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine F BiH“, broj: 39/03).
- Izmjena Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine F BiH“, broj: 22/06).
- Odluka o organiziranju i funkcionisanju zaštite i spašavanja na općini Vitez („Sl.glasnik općine Vitez“, broj:01/07).
- Odluka o ustupanju izvornih prihod SBK/KBS broj: 03-3-005-524/98.
- Budet općine Vitez za 2006.godinu, broj: 01-03-14-2-483/06.
- Pravilnik o načinu obračunavanja i uplati posebnih poreza za zaštitu od prirodnih i drugih nesreća („Sl.novine F BiH“, broj: 8/04).

**II.2 IZVOD ZAKLJUČAKA IZ PROCIJENE  
UGROŽENOSTI OD PRIRODNI I DRUGIH  
NESREĆA**

**II.2 IZVOD ZAKLJUČAKA IZ PROCIJENE  
UGROŽENOSTI OD PRIRODNI I DRUGIH  
NESREĆA**

**ZAKLJUČCI PROCJENE:**

R/B	VRSTA OPASNOSTI PRIRODNE I DRUGE NESREĆE	UGROŽENO PODRUČJE
1.	<b>Zemljotresi</b>	Prema seizmološkoj karti jačina zemljotresa od 6°-9° MCS, magnitude M6,6 sa pravcima r.Lašve – Bile – Kruščice. Moguća oštećenja stambenih i gospodarskih objekata, dalekovoda i mostova.
2.	<b>Poplave</b>	U posljednjih 5 godina desilo se 10 većih plavnih poplava koje su ugrožavale stambene i gospodarske objekte, dalekovode, poljoprivredne površine i erodiranje zemljišta sa velikim materijalnim štetama.
3.	<b>Upadi snijega, sniježni nanosi I poledice</b>	U zimskom periodu ugroženi su putovi na dionicama brdskog, brdsko-planinskog dijela i to: regionalni put R-441 na prevoju Vjetrenice, lokalni putovi za naselja: Vjetrenica-Preočica, Zvijezda-Lupac, Gornja Večeriska-Zaselje, Jardol-Bukve, Sadovače-Đotle-Muratovići, Kruščica-Vodovod Ilidža.
4.	<b>Suše</b>	Pojavom suša na sjevernim dijelovima općine dolazi do šteta na zasijanim poljoprivrednim površinama, kao u Procjeni.
5.	<b>Oluje i olujni vjetrovi</b>	Pojavom olujnih vjetrova preko 60 km/h ugroženi su krovovi objekata, dalekovodi i voćnjaci za područja pravca: zapad-sjeveroistok, sjever-jugozapad i sjeverozapad-istok.
6.	<b>Tuča (grad-led)</b>	Tuča i led javlja se u brdsko-planinskom dijelu sjeverne i južne strane općine.
7.	<b>Mraz</b>	Na dijelu poljoprivrednih površina prostora općine Vitez koji su izloženi Vlačičkom platou, usljed razlike temperatura na površini zemlje, često se javljaju mrazevi u periodu svibanj-lipanj, kada su poljoprivredne kulture u fazi razvoja
9.	<b>Ljudske, životinjske i biljne bolesti – kalamiteti</b>	Pojava epidemija i zaraznih bolesti kod ljudi i životinja. Najčešća oboljenja na poljoprivrednim usjevima općine Vitez su povrće (krumpir, paradajz, paprika) i voće (šljiva, kruška, jabuka, zasadi malina i zasadi jagoda).
10.	<b>Klizišta i odroni</b>	Prema geološkoj karti i snimljenim područjima aktivnih klizišta na općini Vitez, najugroženija područja sa većim materijalnim štetama i mogućnosti stradanja ljudi su naseljena mjesta nabrojana u Procjeni.
11.	<b>Požari</b>	Strukturom izgrađenosti objekata, pojasa šuma na općini Vitez, postoji opasnost od izbijanja većih šumskih požara (lokacije: Kruščička planina, Kuber, Pecarnica), a kod objekata: blizina benzinskih crpki, lokacija P.S. "Vitezit" Vitez.
12.	<b>Radioaktivno i druga zagađenja zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla</b>	Neriješena kanalizaciona mreža na općini Vitez (ugradnja prečištača), neadekvatno skladištenje otpada na nivou grada (neriješena lokacija deponije smeća – pojava divljih deponija), nepostojanje klaonice životinja (neadekvatno rješavanje kostiju životinja od strane privatnih mesara), nestručno utvrđivanje lokacija benzinskih crpki, proizvođača i distributera boja i lakova, transport zapaljivih i toksičnih materija na magistralnom putu M-5, neadekvatna inspekcijska kontrola, može doći do ekološke katastrofe.
13.	<b>Ekspanzije i eksplozije opasnih materija</b>	Krug P.S. "Vitezit" (nestručno skladištenje nitroglicerina, benzinske crpke (lokacije u naseljenom dijelu), proizvodnja, skladištenje i prodaja boja i lakova i njihova uporaba ("Nutral", "PAM", "Impregnacija-HOLZ"), nestručna ugradnja i uporaba peći za centralno grijanje, mogu izazvati veće posljedice po ljude i materijalna dobra.
14.	<b>Nesreće u drumskom saobraćaju</b>	Neriješeni prilazi raskrižja za naseljena mjesta na magistralnom putu M-5, te nepoštivanje prometne kulture građana, vrlo često dolazi do prometnih udesa sa ljudskim i materijalnim štetama.
15.	<b>Nesreće od mina i NUS-a</b>	Općina Vitez, po završetku rata, ostala je sa 8,2% zagađene površine na bivšim crtama razgraničenja, što uslođnjava opasnost za moguće stradanje ljudi i životinja, te nemogućnosti korištenja šumskih i poljoprivrednih površina od strane građana. Deminiranje rizičnih površina je vrlo skup i dug proces i ova općine neće moći u doglednih 50 godina očistiti rizične površine.

## ZAKLJUČCI PROCJENE:

R/B	VRSTA OPASNOSTI PRIRODNE I DRUGE NESREĆE	UGROŽENO PODRUČJE
1.	<b>Zemljotresi</b>	Prema seizmološkoj karti jačina zemljotresa od 6°-9° MCS, magnitude M6,6 sa pravcima r.Lašve – Bile – Kruščice. Moguća oštećenja stambenih i gospodarskih objekata, dalekovoda i mostova.
2.	<b>Poplave</b>	U posljednjih 5 godina desilo se 10 većih plavnih poplava koje su ugrožavale stambene i gospodarske objekte, dalekovode, poljoprivredne površine i erodiranje zemljišta sa velikim materijalnim štetama.
3.	<b>Upadi snijega, sniježni nanosi I poledice</b>	U zimskom periodu ugroženi su putevi na dionicama brdskog, brdsko-planinskog dijela i to: regionalni put R-441 na prevoju Vjetrenice, lokalni putevi za naselja: Vjetrenica-Preočica, Zvijezda-Lupac, Gornja Večeriska-Zaselje, Jardol-Bukve, Sadovače-Đotle-Muratovići, Kruščica-Vodovod Ilidža.
4.	<b>Suše</b>	Pojavom suša na sjevernim dijelovima općine dolazi do šteta na zasijanim poljoprivrednim površinama, kao u Procjeni.
5.	<b>Oluje i olujni vjetrovi</b>	Pojavom olujnih vjetrova preko 60 km/h ugroženi su krovovi objekata, dalekovodi i voćnjaci za područja pravca: zapad-sjeveroistok, sjever-jugozapad i sjeverozapad-istok.
6.	<b>Tuča (grad-led)</b>	Tuča i led javlja se u brdsko-planinskom dijelu sjeverne i južne strane općine.
7.	<b>Mraz</b>	Na dijelu poljoprivrednih površina prostora općine Vitez koji su izloženi Vlašičkom platou, usljed razlike temperatura na površini zemlje, često se javljaju mrazevi u periodu maj – juni, kada su poljoprivredne kulture u fazi razvoja
9.	<b>Ljudske, životinjske i biljne bolesti – kalamiteti</b>	Pojava epidemija i zaraznih bolesti kod ljudi i životinja. Najčešća oboljenja na poljoprivrednim usjevima općine Vitez su povrće (krompir, paradajz, paprika) i voće (šljiva, kruška, jabuka, zasadi malina i zadadi jagoda).
10.	<b>Klizišta i odroni</b>	Prema geološkoj karti i snimljenim područjima aktivnih klizišta na općini Vitez, najugroženija područja sa većim materijalnim štetama i mogućnosti stradanja ljudi su naseljena mjesta nabrojana u Procjeni.
11.	<b>Požari</b>	Strukturom izgrađenosti objekata, pojasa šuma na općini Vitez, postoji opasnost od izbijanja većih šumskih požara (lokacije: Krušćička planina, Kuber, Pecarnica), a kod objekata: blizina benzinskih pumpi, lokacija P.S. "Vitezit" Vitez.
12.	<b>Radioaktivno i druga zagađenja zraka, vode, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog porijekla</b>	Neriješena kanalizaciona mreža na općini Vitez (ugradnja prečistača), neadekvatno skladištenje otpada na nivou grada (neriješena lokacija deponije smeća – pojava divljih deponija), nepostojanje klaonice životinja (neadekvatno rješavanje kostiju životinja od strane privatnih mesara), nestručno utvrđivanje lokacija benzinskih pumpi, proizvođača i distributera boja i lakova, transport zapaljivih i toksičnih materija na magistralnom putu M-5, neadekvatna inspekcijska kontrola, može doći do ekološke katastrofe.
13.	<b>Ekspanzije i eksplozije opasnih materija</b>	Krug P.S. "Vitezit" (nestručno skladištenje nitroglicerina, benzinske pumpe (lokacije u naseljenom dijelu), proizvodnja, skladištenje i prodaja boja i lakova i njihova upotreba ("Nutal", "PAM", "Impregnacija-HOLZ"), nestručna ugradnja i upotreba peći za centralno grijanje, mogu izazvati veće posljedice po ljude i materijalna dobra.
14.	<b>Nesreće u drumskom saobraćaju</b>	Neriješeni prilazi raskršća za naseljena mjesta na magistralnom putu M-5, te nepoštivanje saobraćajne kulture građana, vrlo često dolazi do saobraćajnih udesa sa ljudskim i materijalnim štetama.
15.	<b>Nesreće od mina i NUS-a</b>	Općina Vitez, po završetku rata, ostala je sa 8,2% zagađene površine na bivšim crtama razgraničenja, što uslozjava opasnost na moguće stradanje ljudi i životinja, te nemogućnosti korištenja šumskih i poljoprivrednih površina od strane građana. Deminiranje rizičnih površina je vrlo skup i dug proces i ova općine neće moći u doglednih 50 godina očistiti rizične površine.

III. PROGRAMIRANJE

III.1 PROJEKTI I PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I  
SPAŠAVANJA

PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I  
PROJEKTI :

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA
- PROJEKTI IZGRADNJE SKLONIŠTA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE KLIZIŠTA I ODRONA
- PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA
- PROJEKTI SANACIJE ODRONA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPADA SNIJEGA, SNIJEŽN. NANOSA I POLEDICA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POLAVA
- PROJEKTI ČIŠĆENJA RIJEKA I POTOKA
- PROJEKTI REGULACIJE RIJEKA I POTOKA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE MRAZEVA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMI. I ZARAZ. BOLES. KOD LJUDI

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZNIH BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARA NA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM, POSLOVNIM I DRUGIM OBJEKTIMA
- PROJEKTI IZGRADNJE I SANACIJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA, HIDRANATA ITD

III. PROGRAMIRANJE

III.1 PROJEKTI I PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I  
SPAŠAVANJA

PROGRAMI MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA I  
PROJEKTI :

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA
- PROJEKTI IZGRADNJE SKLONIŠTA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE KLIZIŠTA I ODRONA
- PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA
- PROJEKTI SANACIJE ODRONA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPADA SNIJEGA, SNIJEŽN. NANOSA I POLEDICA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POLAVA
- PROJEKTI ČIŠĆENJA RIJEKA I POTOKA
- PROJEKTI REGULACIJE RIJEKA I POTOKA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE MRAZEVA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMI. I ZARAZ. BOLES. KOD LJUDI

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZNIH BOLESTI KOD ŽIVOTINJA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA

- PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARA NA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM, POSLOVNIM I DRUGIM OBJEKTIMA
- PROJEKTI IZGRADNJE I SANACIJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA, HIDRANATA ITD

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠENJA I PRELIJEVANJA BRANA NA AKUMULACIJAMA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA EKSPLOZIJA, EKSPANZIJA, PLINOVA I OPASNIH MATERIJA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA  
• PROJEKATI VODOOPSKRBE GRAĐANA VISINSKOG DIJELA OPĆINE  
• PROJEKAT IZGRADNJE DEPONIJE PRETOVARNE STANICE OTPADNOG MATERIJALA I SMEĆA  
• PROJEKATI SANACIJE ZAŠTITNE ZONE VODOOPSKRBE IZVORIŠTA „KREMENIK“  
• PROJEKATI ZAŠTITE IZVORIŠTA VODOOPSKRBE „ILIDŽA“  
• PROJEKATI ČIŠĆENJA OTPADA NA TOKOVIMA RIJEKA I POTOKA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a-NUS-a  
• PROJEKATI DEMINIRANJA  
• PROJEKTI TRAJNE OGRADE  
• PROJEKTI OBILJEŽAVANJA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA DRUMSKIH PROMET. NESREĆA  
• PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE PROMETNICA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠENJA I PRELIJEVANJA BRANA NA AKUMULACIJAMA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA EKSPLOZIJA, EKSPANZIJA, GASOVA I OPASNIH MATERIJA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA  
• PROJEKATI SNABDIJEVANJA VODE GRAĐANAVISINSKOG DIJELA OPĆINE  
• PROJEKAT IZGRADNJE DEPONIJE PRETOVARNE STANICE OTPADNOG MATERIJALA I SMEĆA  
• PROJEKATI SANACIJE ZAŠTITNE ZONE VODOSNABDIJEVANJA IZVORIŠTA „KREMENIK“  
• PROJEKATI ZAŠTITE IZVORIŠTA VODOSNABDIJEVANJA „ILIDŽA“  
• PROJEKATI ČIŠĆENJA OTPADA NA TOKOVIMA RIJEKA I POTOKA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a-NUS-a  
• PROJEKATI DEMINIRANJA  
• PROJEKTI TRAJNE OGRADE  
• PROJEKTI OBILJEŽAVANJA

• PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA DRUMSKIH SAOBRAĆ. NESREĆA  
• PROJEKTI REKONSTRUKCIJE I MODERNIZACIJE SAOBRAĆAJNICA



**III.2 IZVRŠITELJI IZRADE PROGRAMA MJERA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,  
TE IZRADE, IMPLEMENTACIJE SA  
INSPEKCIJSKIM NADZOROM I  
FINANCIRANJEM PROJEKATA ZAŠTITE**

**III.2 IZVRŠIOCI IZRADE PROGRAMA MJERA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,  
TE IZRADE, IMPLEMENTACIJE SA  
INSPEKCIJSKIM NADZOROM I  
FINANSIRANJEM PROJEKATA ZAŠTITE**

R/ B	MJERE/ PROJEKTI	IZVRŠITELJI - ODGOVORNE INSTITUCIJE		VRIJ- EME	NADLEŽNOST IZ ZAKONA
1.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članci od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članci od 23-32 (Službene novine FBiH br:22/06)
		Izvršitelj suradnici na izradi programa	-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka - Kantonalna uprava CZ - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Služba za društv. djelatn. Vitez		
	<b>PROJEKTI IZGRADNJE SKLONIŠTA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaborata	- Projektanske kuće - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članci od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članci od 23-32 (Službene novine FBiH br:22/ 06) - Zakon o prostornom uređenju(Sl. novine KSB 11/ 05 - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05) - Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/ 93)
		Izvršitelj implementacije projekta	- Kantonalna uprava CZ - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka		
		Izvršitelj suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu		
Izvršitelj-Inspek- cijskom nadzoru		- Inspektor za urbanističko građevne poslove			
<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj financiranja	- Kantonal. uprava civilne zaštite - Kantonalno ministarsvo za financije			
	Sufinancijer	- Služba za financije općine - Federalno ministarstvo za financi.			
2.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE KLIZIŠTA I ODRONA</b>	Izvršitelj izrade programa	Služba Civilne zaštite Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o prostornom uređenju(Sl. novine KSB 11/ 05 - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05) - Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/93)
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu		

	<b>PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaorata	-Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak -Projektanske kuće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/06)</li> <li>- Zakon o prostornom uređenju(Sl. novine KSB 11/ 05</li> <li>- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)</li> <li>- Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/93)</li> </ul>
		Izvršitelj implementacije projekta	-Služba za poduzetništvo i lokalni razvoj	
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	-Služba Civilne zaštite -Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu	
		Izvršitelj inspekcijском nadzoru	-Inspektor za urbanističko građevne poslove	
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršit. Financiranja	
	Sufinancijer	-Kantonalno ministarstvo za financ. -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka -Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
	<b>PROJEKTI SANACIJE ODRONA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaorata	-Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak -Projektanske kuće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/06)</li> <li>- Zakon o prostornom uređenju(Sl. novine KSB 11/ 05</li> <li>- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)</li> <li>- Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/ 93)</li> </ul>
		Izvršitelj implementacije projekta	-Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	-Služba Civilne zaštite -Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu	
		Izvršitelj inspekcijском nadzoru	-Inspektor za urbanističko građevne poslove	
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršit. Financiranja	
	Sufinancijer	-Kantonalno ministarstvo za financije -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka -Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
3.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPADA SNIJEGA, SNIJEŽNIH NANOSA I POLEDICA</b>	Izvršitelji izrade programa	-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija -Kantonalno ministarstvo gospodarst. -Kantonalna uprava za ceste. -Služba Civilne zaštite -Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/06)</li> <li>-Zakon o cestama(Službene novine FBiH br :6/02 i 18/ 02)</li> </ul>
	Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - JKP „Vitkom“		
4.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POPLAVA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Ministarstvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva - Kantonalno ministarstvo šumarstva,poljoprivrede i vodoprivrede - Služba Civilne zaštite - Služba za poduzetništvo, lokalni razvitak	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</li> <li>- Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).</li> </ul>
		Izvršitelj suradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	

4.	<b>PROJEKTI ČIŠĆENJA RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršitelj izrade projekata –elarata	Služba za poduzetništvo, lokalni razvitak Projektanske kuće		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).	
		Izvršitelj implementacije projekta	Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak			
		Izvršitelj saradnici na izradi projekta	Služba Civilne zaštite Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu			
		Izvršitelj inspekcijском nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevne poslove			
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj Financir.a	- Služba za financije općine		
	Sufinancijer		- Kantonalno ministarstvo za financije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša			
	<b>PROJEKTI REGULACIJE RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršitelj izrade projekata - elarata	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak - Vodoprivredno poduzeće			- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).
		Izvršitelj implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak			
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu			
		Izvršitelj inspekcijском nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevne poslove			
<b>F I N A N C.</b>		Izvršitelj Financir.	- Služba za financije općine - Vodoprivredno poduzeće			
	Sufinancijer	- Kantonalno ministarstvo za financije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnove i povratka - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša				
5.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)	
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu			
6.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)	
		Izvršitelji saradnici na izradi programa	- Služba za za civilnu zaštitu			
7.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE MRAZEVA</b>	Izvršitelj izrade programa	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)	
		Izvršitelji saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu			

8.	<b>ROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZ- IH BOLESTI KOD LJUDI</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.novine F BiH“, br. 29/ 05).
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	Služba za civilnu zaštitu	
9.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZ- NIH BOLESTI KOD ŽIVOTINJA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za poduzetništvo lokalni razvitak	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH br :46 / 00)
		Izvršitelji saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
10.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
11.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA</b>	Izvršitelji izrade programa	-Federalno ministarstvo za pljoprivredu, vodop- rivredu i šumarstvo - Kantonalno ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede - Kantonalna uprava za šumarstvo - Šumsko-gospodarsko društvo „Srednjobosanske šume“ Radna jedinica Vitez -Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o šumama (Službene novine FBiH br: 20/ 02 i 37/ 04).
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARA NA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM, POSLOVNIM I DRUGIM OBJEKTIMA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za civilnu zaštitu - Vatrogasna društva	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02).
Izvršitelji suradnici na izradi programa	MUP-a Kantona – inspektori protupožarne zaštite - Služba za poduzetni- štvo i lokalni razvitak Služba za imovinsko- pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti			

11.	<b>PROJEKTI IZGRADNJE I SANACIJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA, HIDRANTSKE MREŽE I HIDRANATA, ITD.</b>	Izvršitelj izrade projekata –elaboraata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Projektanske kuće	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)
		Izvršitelj implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - JKP „Vitkom“	- Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, broj 18/98).
		Izvršitelj inspeksijskom nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevne poslove	- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)
		<b>F I N A N C.</b> Izvršitelj Financira- nja	- Služba za financije općine	
	Sufinancijer	- Kantonalno ministarstvo za financije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
12.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠENJA I PRELIJEVANJA BRANA NA AKUMULACIJAMA I MIJEŠANJA SA IZVORIŠTEM „KREMENIK“</b>	Izvršitelji izrade programa	- Federalno ministarstvo za pljopri vreau,vodoprivredu i šumarstvo - Kantonalno ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede - Tvrtka koja upravlja branom - JKP „Vitkom“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, broj 18/98).
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba Civilne zaštite	- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05) - Tehnički propisi za projektovanje i građenje brana; - Upute za tehnička osmatranja visokih brana; - Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana.
13.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA EKSPLOZIJA, EKSPANZIJA, GASOVA I OPASNIH MATERIJIA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za civilnu zaštitu - Vatrogasna društva -PS „Vitezit“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- MUP-a Kantona – inspektori protupožarne zaštite - Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	- Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine KSB, broj: 11/02). - Zakon o građenju (Sl.novine KSB, br:11/05)

14.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA</b>	Izvršitelji izrade programa	- Služba za opću upravu – inspektor za okoliš - Federalno ministarstvo prostornog uređenja i okoliša - Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka.	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine F BiH“,br. 33/ 03).
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu - Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za društvene djelatnosti	

	<b>PROJEKTI ZAŠTITE IZVORIŠTA VODOSNABDIJE- VANJA „ILIDŽA“i „KREMENIK“</b>	Izvršitelji izrade projekata -elaboraata	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak - Koncesionar	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine F BiH“,br. 33/ 03). - Zakon o građevju (Sl.novine KSB br:11/05)	
		Izvršitelj implemen tacije projekta	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		
		Izvršitelji saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti		
		Izvršitelj Inspekcij. nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevne poslove		
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj financiranja		- Koncesionar
			Sufinancijer		- Kantonalno ministarsvo za financije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša
	<b>PROJEKTI ČIŠĆENJA OTPADA NA TOKOVIMA RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaborata	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06	
		Izvršitelj implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak		
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti		
		Izvršitelj inspekcijskom nadzoru	- Inspektor za ekologiju		
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj financiranja		- Služba za financije općine
			Sufinancijer		- Humanitarne organizacije - Vodoprivredno poduzeće

15.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a-NUS-a</b>	Izvršitelji izrade programa	-Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik ostručnoj premi,načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a,načinu osiguranja, prijevoza,skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl.novine FBiH br:32/99),
		Izvršitelji suradnici na izradi programa	- Regionalni ured BH MAC-a Travnik BH MAC		
	<b>PROJEKTI DEMINIRANJA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaorata	-Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Regionalni ured BH MAC-a Travnik		
		Izvršitelj implementacije projekta	- BH MAC		
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite		
		Izvršitelj inspekcijskom nadzoru	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a		
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj Financiranja		
	Sufinancijer	- Humanitarne organizacije			
16.	<b>PROJEKTI TRAJNOG OGRAĐIVANJA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaorata	- Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Region. ured BH MAC-a Travnik		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik ostručnoj premi,načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a,načinu osiguranja,prije voza,skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl.novine FBiH br:32/99),
		Izvršitelj implemen- projekta	- BH MAC		
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite		
		Izvršitelj inspekci- jskom nadzora	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a		
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj financiranja		
		Sufinancijer	- Humanitarne organizacije		
	<b>PROJEKTI OBILJEŽAVANJA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaorata	- Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Region. ured BH MAC-a Travnik		
		Izvršitelj implement- projekta	- BH MAC		
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite		
		Izvršitelj inspekci- jskom nadzora	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a		
<b>F I N A N S.</b>		Izvršitelj financiranja	- Služba za financije općine		
	Sufinancijer	- Humanitarne organizacije			

16.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA DRUMSKIH SAOBRAČAJNIH NESREĆA</b>	Izvršitelj izrade programa	- Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti - MUP	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br. 11/05)) - Zakon o cestama („Sl.novine F BiH“,broj : 6/ 02 i 18/ 02).
		Izvršitelj saradnici na izradi programa	- Služba civilne zaštite - DVD	
	<b>PROJEKTI NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI CESTA I SAOBRAČAJNICA</b>	Izvršitelj izrade projekata -elaboraata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05) - Zakon o cestama („Sl.novine F BiH“,broj : 6/ 02 i 18/ 02).
		Izvršitelj implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršitelji suradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	
		Izvršitelj inspekcijom nadzora	- Inspektor za ekologiju	
		<b>F I N A N C.</b>	Izvršitelj financiranja	
	Sufinancijer		- Kantonalno ministarstvo za financije - Kanton.minist.za privredu - Federalno Minist. prometa i komunikacija	



**IZVRŠIOCI IZRADE PROGRAMA ZAŠTITE  
I SPAŠAVANJA I IZRADE PROJEKATA, TE  
IMPLEMENTACIJE SA INSPEKCIJSKIM  
NADZOROM I FINANSIRANJEM:**

R/ B	MJERE/ PROJEKTI	IZVRŠIOCI - ODGOVORNE INSTITUCIJE		VRIJ- EME	NADLEŽNOST IZ ZAKONA
1.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZEMLJOTRESA</b>	Izvršioци izrade programa	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članovi od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03)
		Izvršioци saradnici na izradi programa	-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Kantonalna uprava CZ - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Služba za društv. djelatn. Vitez		- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članovi od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/06)
	<b>PROJEKTI IZGRADNJE SKLONIŠTA</b>	Izvršioци izrade projekata -elaborata	- Projektanske kuće - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članovi od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03)
		Izvršioци implementacije projekta	- Kantonalna uprava CZ - Služ. za poduzetniš.,lokal. raz.. - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak		- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članovi od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/ 06)
		Izvršioци saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu		- Zakon o prostornom uređenju(Sl. novine kantona SBK 11/ 05 - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)
		Izvršioци-Inspekc- ijskom nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevinske poslove		- Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/ 93)
<b>F I N A N S.</b>	Izvršilac finansiranja	- Kantonal. uprava civilne zaštite - Kantonalno ministarstvo za finansije			
	Sufinansijer	- Služba za finansije općine - Federalno ministarstvo za finansii.			
2.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE KLIZIŠTA I ODRONA</b>	Izvršioци izrade programa	Služba Civilne zaštite Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)
		Izvršioци saradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu		- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o prostornom uređenju(Sl.novine kantona SBK 11/ 05 - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05) - Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/93)

	<b>PROJEKTI SANACIJE KLIZIŠTA</b>	Izvršioc izrade projekata - elarata	-Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj -Projektanske kuće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</li> <li>- Zakon o prostornom uređenju(Sl.novine kantona SBK 11/ 05</li> <li>- Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)</li> <li>- Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/93)</li> </ul>
		Izvršioc implementacije projekta	-Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	-Služba Civilne zaštite -Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu	
		Izvršioc inspekcijom nadzoru	-Inspektor za urbanističko građevinske poslove	
		<b>F</b> Izvršil. <b>I</b> Finansiranja	-Služba za finansije općine	
	<b>N</b>	Sufinansijer	-Kantonalno ministarsvo za finsi. -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak	
	<b>A</b>		-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša	
	<b>N</b>	Sufinansijer	-Kantonalno ministarsvo za finansije -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak	
	<b>S.</b>		-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša	
	<b>PROJEKTI SANACIJE ODRONA</b>	Izvršioc izrade projekata - elarata	-Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj -Projektanske kuće	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</li> <li>- Zakon o prostornom uređenju(Sl.novine kantona SBK 11/ 05</li> <li>- Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)</li> <li>- Zakon o građ.zemljištu („Sl.novine F BiH br. 33/ 93)</li> </ul>
Izvršioc implementacije projekta		-Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj		
Izvršioc saradnici na izradi projekta		-Služba Civilne zaštite -Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu		
Izvršioc inspekcijom nadzoru		-Inspektor za urbanističko građevinske poslove		
<b>F</b> Izvršil. <b>I</b> Finansiranja		-Služba za finansije općine		
<b>N</b>	Sufinansijer	-Kantonalno ministarsvo za finansije -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak		
<b>A</b>		-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
<b>N</b>	Sufinansijer	-Kantonalno ministarsvo za finansije -Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak		
<b>S.</b>		-Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
3.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPADA SNIJEGA, SNIJEŽNIH NANOSA I POLEDICA</b>	Izvršioc izrade programa	-Federalno ministarstvo prometa i komunikacija -Kantonalno ministarstvo privrede -Kantonalna uprava za ceste. -Služba Civilne zaštite -Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</li> <li>-Zakon o cestama(Službene novine FBiH br :6/02 i 18/ 02)</li> </ul>
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - JKP „Vitkom“	
4.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POPLAVA</b>	Izvršioc izrade programa	- Ministarsvo poljoprivrede,vodoprivrede i šumarstva - Kantonalno ministarstvo šumarstva,poljoprivrede i vodoprivrede - Služba Civilne zaštite - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</li> <li>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</li> <li>- Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).</li> </ul>
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	

4.	<b>PROJEKTI ČIŠĆENJA RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršioc izrade projekata - elarata	Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj Projektanske kuće	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).
		Izvršioc implementacije projekta	Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	Služba Civilne zaštite Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu	
		Izvršioc inspeksijskom nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevinske poslove	
		<b>F I N A N S.</b> Izvršilac Finansir.a	- Služba za finansije općine	
	Sufinansir	- Kantonalno ministarstvo za finansije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
4.	<b>PROJEKTI REGULACIJE RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršioc izrade projekata - elarata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Vodoprivredno preduzeće	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).
		Izvršioc implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, -Služba za opću upravu	
		Izvršioc inspeksijskom nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevinske poslove	
		<b>F I N A N S.</b> Izvršilac Finansir.	- Služba za finansije općine - Vodoprivredno preduzeće	
	Sufinansir	- Kantonalno ministarstvo za finansije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
5.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštite	
6.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za za civilnu zaštitu	
7.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE MRAZEVA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	

8.	<b>ROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZ- IH BOLESTI KOD LJUDI</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl.novine F BiH“, br. 29/ 05).
		Izvršioc saradnici na izradi programa	Služba za civilnu zaštitu	
9.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJA I ZARAZ- NIH BOLESTI KOD ŽIVOTINJA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o veterinarstvu (Službene novine FBiH br :46 / 00)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
10.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
11.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA</b>	Izvršioc izrade programa	-Federalno ministarstvo za pljoprivredu, vodop- rivredu i šumarstvo - Kantonalno ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede - Kantonalna uprava za šumarstvo - Šumsko-privredno društvo „Srednjobosanske šume“ Radna jedinica Vitez -Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o šumama (Službene novine FBiH br: 20/ 02 i 37/ 04).
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu	
	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARA NA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM, POSLOVNIM I DRUGIM OBJEKTIMA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za civilnu zaštitu - Vatrogasna društva	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02).
		Izvršioc saradnici na izradi programa	MUP-a Kantona – inspektori protupožarne zaštite - Služba za poduzetni- štvo, lokalni razvoj - Služba za imovinsko- pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	

11.	<b>PROJEKTI IZGRADNJE I SANACIJE VODOOPSKRBNIH OBJEKATA, HIDRANTSKE MREŽE I HIDRANATA, ITD.</b>	Izvršioc izrade projekata -elaorata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Projektanske kuće	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - akon o vodama („Sl.novine F BiH“,broj 18/98). - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)
		Izvršioc implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - JKP „Vitkom“	
		Izvršioc inspekcijskom nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevinske poslove	
		<b>F I N A N S.</b>	Izvršilac Finansira- nja	
	Sufinan- sijer	- Kantonalno ministarstvo za finansije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
12.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠENJA I PRELJEVANJA BRANA NA AKUMULACIJAMA I MIJEŠANJA SA IZVORIŠTEM „KREMENIK“</b>	Izvršioc izrade programa	- Federalno ministarstvo za pljoprivredu,vodoprivredu i šumarstvo - Kantonalno ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede - Firma koja upravlja branom - JKP „Vitkom“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“,broj 18/98). - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05) - Tehnički propisi za projektovanje i građenje brana; - Uputstva za tehnička osmatranja visokih brana; - Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana.
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba Civilne zaštite	
13.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA EKSPLOZIJA, EKSPANZIJA, GASOVA I OPASNIH MATERIJIA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za civilnu zaštitu - Vatrogasna društva -PS „Vitezit“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- MUP-a Kantona – inspektori protupožarne zaštite - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	
14.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za opću upravu – inspektor za okoliš - Federalno mnistarstvo prostornog uređenja i okoliša - Kantonalno ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka.	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine F BiH“,br. 33/ 03).
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba za civilnu zaštitu - Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za društvene djelatnosti	

	<b>PROJEKATI ZAŠTITE IZVORIŠTA VODO- SNABDIJE- VANJA „ILIDŽA“ i „KREMENIK“</b>	Izvršioc izrade projekata -elaboraata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj - Koncesionar	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine F BiH“,br. 33/ 03). - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05)
		Izvršioc implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	
		Izvršioc Inspekcij. nadzoru	- Inspektor za urbanističko građevinske poslove	
		<b>F I N A N S.</b>	Izvršilac finansiranja	
	Sufinansijer	- Kantonalno ministarstvo za finansije - Kanton.minist.prostornog uređenja,obnova i povratak - Federalno Minist.prostornog uređenja i okoliša		
	<b>PROJEKATI ČIŠĆENJA OTPADA NA TOKOVIMA RIJEKA I POTOKA</b>	Izvršioc izrade projekata -elaborata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06
		Izvršioc implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti	
		Izvršioc inspekcijskom nadzoru	- Inspektor za ekologiju	
		<b>F I N A N S.</b>	Izvršilac finansiranja	
	Sufinansijer	- Humanitarne organizacije - Vodoprivredno preduzeće		
15.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a-NUS-a</b>	Izvršioc izrade programa	-Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik ostručnoj premi,načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a,načinu osiguranja, prijevoza,skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl.novine FBiH br:32/99),
		Izvršioc saradnici na izradi programa	- Regionalni ured BH MAC-a Travnik BH MAC	
	Izvršioc izrade projekata -elaboraata	-Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Regionalni ured BH MAC-a Travnik		
	Izvršioc implementacije projekta	- BH MAC		
	Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite		
	Izvršioc inspekcijskom nadzoru	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a		
	<b>F I N A N S.</b>	Izvršilac finansiranja	- Služba za finansije općine	
	Sufinansijer	- Humanitarne organizacije		

16.	<b>PROJEKTI TRAJNOG OGRAĐIVANJA</b>	Izvršioc izrade projekata -elaozata	- Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Region. ured BH MAC-a Travnik	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik ostručnoj premi,načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a,načinu osiguranja,prijevo za,skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl.novine FBiH br:32/99),
		Izvršioc implement-projekta	- BH MAC	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite	
		Izvršioc inspekcijskom nadzora	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a	
		<b>F</b> <b>I</b> <b>N</b> <b>A</b> <b>N</b> <b>S.</b>	Izvršilac finansiranja	
		Sufinansijer	- Humanitarne organizacije	
	<b>PROJEKTI OBILJEŽAVANJA</b>	Izvršioc izrade projekata -elaozata	- Služba za civilnu zaštitu – koordinator za deminiranje - Region. ured BH MAC-a Travnik	
		Izvršioc implement-projekta	- BH MAC	
		Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite	
		Izvršioc inspekcijskom nadzora	- Inspektor Regionalnog ureda BH MAC-a	
<b>F</b> <b>I</b> <b>N</b> <b>A</b> <b>N</b> <b>S.</b>		Izvršilac finansiranja	- Služba za finansije općine	
	Sufinansijer	- Humanitarne organizacije		
<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTANKA DRUMSKIH SAOBRAČAJNIH NESREĆA</b>	Izvršioc izrade programa	- Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti - MUP	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05) - Zakon o cestama („Sl.novine F BiH“,broj : 6/ 02 i 18/ 02).	
	Izvršioc saradnici na izradi programa	- Služba civilne zaštite - DVD		
<b>PROJEKTI NA REKONSTRUKCIJI I IZGRADNJI CESTA I SAOBRAČAJNICA</b>	Izvršioc izrade projekata -elaozata	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o građenju (Sl.novine kantona SBK br:11/05) - Zakon o cestama („Sl.novine F BiH“,broj : 6/ 02 i 18/ 02).	
	Izvršioc implementacije projekta	- Služba za poduzetništvo, lokalni razvoj		
	Izvršioc saradnici na izradi projekta	- Služba Civilne zaštite - Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam, - Služba za opću upravu - Služba za društvene djelatnosti		
	Izvršioc inspekcijskom nadzora	- Inspektor za ekologiju		
	<b>F</b> <b>I</b> <b>N</b> <b>A</b> <b>N</b> <b>S.</b>	Izvršilac finansiranja		- Služba za finansije općine
	Sufinansijer	- Kantonalno ministarstvo za finansije - Kanton.minist.za privredu - Federalno Minist. prometa i komunikacija		

IV. IZVRŠITELJI-NOSITELJI PREVENTIVNIH  
MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA

R/B	PROGRAM MJERA	OPIS MJERA	IZVRŠITELJI	SURADNICI	ROK	PROPISI
1.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJ. U SLUČAJU ZEMLJOT.</b>	1. Izgradnja stambenih, infra- strukturnih i drugih građevnih objekata u skladu sa propisanim tehničkim i drugim normama za izgradnju navedenih objekata u seizmički ugroženom području.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbani. - Viši referent za urbanizam i gradite.	1. Služba CZ		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članci od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članci od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/06) - Zakon o građenju (Sl.novineKSB br:11/05)
		2. Organiziranje, opremanje i osposobljavanje svih nadležnih pravnih i fizičkih subjekata za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju potresa (zemljotresa) na području općine Vitez.	1. Službavicilnezaštite	1. Sve službe Općinskih organa		
		3. Obučavanje i osposobljavanje građana za preuzimanje mjera samozaštite i međusobne pomoći u slučaju potresa.	1. Službavicilnezaštite	1. Služba za društvene djelatnosti		
		4. Izrada planova za evakuaciju, smještaj i zbrinjavanje lica iz područja ugroženog potresom.	1. Službavicilnezaštite	1. Sve službe Općinskog organa		
		5. Izrada planova za medicinsko zbrinjavanje lica povrijeđenih kao posljedica djelovanja potresa.	1. Službavicilnezaštite	1. Kantonalno ministarstvo zdr. i soc. politiku 2. Služba za društ. djelatnosti		
		6. Osiguranje u okviru općinskih rezervi odgovarajuću količinu živežnih namirnica, odjeće, obuće i drugih potreba stanovništva koje bi bilo u stanju potrebe za ovim sredstvima kao posljedica djelovanja potresa.	1. Služba za društvene djelatnosti 2. Služba za financije	1. Federalna uprava robnih rezervi 2. Humanitarne organizacije 3. Crveni križ		
2.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU KLIZIŠTA I ODRONA</b>	1. Izrada katastra klizišta u u općini Vitez. Stalni monitoring katastra klizišta i uvezivanje katastra klizišta u jedinstven informacijski sistem na razini KSB.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam	1. Služba civilne zaštite		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članci od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članci od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/06) - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)
		2. Izrada inženjersko – geološke karte (1 : 2.500) na području općine, na kojoj su registrirana područja sa nestabilnom strukturom zemljišta.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 3. Projektne i istraživačke kuće	1. Služba civilne zaštite		
		3. Osiguranje financijskih sredstava u proračunu općine za sanaciju najprioritetnijih klizišta, posebice onih koji ugrožavaju stambene i infrastrukturne objekte.	2. Služba za financije	1. Služba civilne zaštite		
		4. Zabrana izgradnje stambenih, infrastrukturnih i građevnih objekata na područjima koja su evidentirana kao klizišta.	1. Služba za opću upravu,- građevinski inspektor	1. Služba civilne zaštite		
		5. Izgradnja odgovarajućih instalacija za drenažu, prihvati i odvođenje površinskih, podzemnih i otpadnih voda, naročito u naseljenim mjestima.	1. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 2. Projektantske kuće.	1. Služba civilne zaštite		
		6. Inspeksijska kontrola radi zabrane nekontrolirane sječe šuma.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i poljoprivrede - Kantonalni inspektor za šumarstvo	1. Služba civilne zaštite		
		7. Edukacija stanovništva i pripadnika CZ o načinu prepoznavanja znakova pojave klizišta i najosnovnijih preventivnih mjera koje treba poduzeti radi sprečavanja daljeg širenja klizišta.	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društ. djelatnosti 2. Služba za poduz. i lokal. raz.		



3.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPAD SNIJEGA I SNIJEŽNIH NANOSA I POLEDICA</b>	1. Izrada planova i programa za zimsko održavanje lokalnih putova i gradskih prometnica, kao i planova za zimsko održavanje magistralnih i regionalnih putova. <b>Lokalni</b>				- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o cestama(Službene novine FBiH br :6/02 i 18/ 02)
			1. Služba civilne zaštite 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 3. Služba za opću upravu - Komunalni inspektor za puteve	1. Služba civilne zaštite		
		<b>Regionalni</b>	Kantonalna uprava za ceste	1. Služba civilne zaštite		
		<b>Magistralni</b>	Federalna direkcija za ceste	1. Služba civilne zaštite		
		2. Opremanje i osposobljavanje općinskih službi i komunalnih poduzeća za zimsko održavanje putova. Nabavka i održavanje neophodnih strojeva i opreme za uklanjanje snijega sa puteva, te osiguranje dovoljnih količina posipnog materijala za puteve.	1. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 2. JPK“Vitkom“ 3. Služba za financije	1. Služba civilne zaštite		
3. Priprema općinskih službi CZ-e i drugih struktura CZ-e, posebice stožera i povjerenika CZ u MZ-a, za obavljanje zadataka iz nadležnosti CZ za vrijeme visokog snijega i snježnih padavina.	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društvene djelatnosti 2. Služba za poduz. i lokalni razvoj				
4. Izvješćivanje na najprikladniji način stanovništvo i vlasnike poslovnih i drugih objekata o potrebi izvršavanja zakonske obveze uklanjanja snijega sa prilaza navedenim objektima.	1. Služba civilne zaštite	1. Radio Vitez 2. Tv-„Jasmin“, “Kiseljak“ i „Travnik“				



4.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POPLAVA</b>	1. Izrada i realizacija projekata regulacija korita rijeka i potoka na kritičnim mjestima izlivanja.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, br. 18/98).
		2. Poduzeti inspeksijski nadzor u cilju sprečavanja odlaganja raznog otpadnog materijala u korita vodotoka.	1. Kantonalno ministarstvo šumarst., vodoprivrede i privred 2- Kantonalni inspektor za vodoprivredu 3. Služba za opću upravu - Komunalni inspektor za puteve	1. Služba civilne zaštite	
		3. Izrada i realizacija projekata čišćenja korita vodotoka i njihovo održavanje.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	
		4. Izgradnja i održavanje odbrambenih nasipa na kritičnim mjestima izlivanja.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	
		5. Izgradnja i održavanje vodoprivrednih objekata i sustava za odvođenje i prihvatanje površinskih i podzemnih voda i izgradnja i održavanje propusta iznad i pored puteva, te izgradnja otoka i kanala viška vode u slučaju visokih vodostaja u koritima rijeka.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	
		6. Postavljanje mjernih letvi za mjerenje vodostaja, te njihovo održavanje	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede	1. Služba civilne zaštite	
		7. Uspostavljanje sustava osmatranja i obavještanja visine vodotoka na nivou Mjesnih zajednica.	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društvene djelatnosti	
5.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA</b>	1. Obavještanje o valnom pojasu suša i toplom valu.	1. Federalni metrološki zavod 2. Služba CZ - Operativni centar CZ	1. Radio Vitez 2. Tv- „Jasmin“, “Kiseljak“ i „Travnik“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Obavještanje stanovništva o redukcijama pitke vode.	1. JPK“ Vitkom“ 2. Služba CZ - Operativni centar CZ	1. Radio Vitez 2. Tv- „Jasmin“, “Kiseljak“ i „Travnik“	
		3. Izgradnja sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina iz prirodnih izvora, te rijeka i potoka gdje je to moguće.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	

6.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJE</b>	1. Opremanje i osposobljavanje meteoroloških stanica na općini za praćenje klimatskih parametara.	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit	1.Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Izrada plana za izgradnju sustava za protugradnu odbranu, izgradnja i redovno održavanje.	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit 1.Elektro-privre. HZ-H-B 2.Elektro-privre. PJ Vitez	1.Služba civilne zaštite	
		3. Preventivno održavanje infrastrukture (prenos električne energije i PTT kablovi).	3.JP“Pošte BiH 4.BH Telecom 5.Hrvatska pošta-CP.Vitez 6.Hrvatski telekom TKC	1.Služba CZ -Operati. centa r CZ	
		4. Prilikom izdavanja građ.dozvola za izgradnju objekata, na vjetrovitim prostorima, obratiti pažnju na statičnost krovne konstrukcije, raspored objekata i smjer okretaja objekta.	1. Služba za imovinsko,prane poslove, katastar i urbanizam -- Viši referent za urbanizam i graditeljstvo	1.Služba civilne zaštite	
		5.Obvješćavanje stanovništva o pravcima kertanja mogućeg nastanka tuče i olujnih vjetrova	1.Služba civilne zaštite	1.Radio Vitez 2.Tv-„Jasmin“,Ki-seljak“i „Travnik“	
7.	<b>PROGRAM MJERA ZA- ŠTITE I SP- AŠAVANJA U SLUČAJU MRAZEVA</b>	Obavješćavanje stanovništva o mogućim nastancima mrazeva	Služba civilne zaštite	1.Radio Vitez 2.Tv-„Jasmin“,Ki-seljak“i „Travnik“	Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:22/6
		2. Obuka i upoznavanje stanovništva o preventivnim mjerama zaštite poljoprivrednih usjeva od mrazeva (loženje pilote, itd.).	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit	1.Služba za društvene djelatnosti	

8.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE I ZARAZNIH BOLESTI LJUDI</b>	OPĆE MJERE						
		1. Osiguranje higijenski ispravne vode za piće, kao i sanitarna zaštita izvorišta, objekata i uređaja koji služi za snabdijevanje vode za piće.	1.JPK“Vitkom“ 2.Služba za opću upravu -Inspektor za okoliš	1.Služba civilne zaštite			- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)	
		2. Osiguranje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta za njihovu proizvodnju i promet.	1.Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu Politiku 2. Sanitarni inspekc.	1.Služba civilne zaštite			- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)	
		3. Uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materijala na način i pod uvjetima kojima se osigurava zaštita od zagađivanja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki prihvatljivom minimumu.	1.Federalno ministarstvo promet. i komunikacija 2.Direkcija cesta 3.Kantonalna uprava za ceste 4.Služba za opću upravu 5.Inspektor za lokalne puteve	1.Služba civilne zaštite			- Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. novine F BiH“, br. 29/ 05).	
		4. Održavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u javnim zgradama, sredstvima javnog saobraćaja i na javnim mjestima.	1.Korisnici zgrada	1.Služba civilne zaštite				
		5. Vršenje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinspekcije i deratizacije u: - objektima za snabdijevanje vodom za piće, - objektima za proizvodnju i prometa namirnica, te sirovina za njihovu proizvodnju, odnosno prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz, - objektima, odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materijala, - objektima zdravstvenih ustanova i nositeljima privatne prakse, - odgojno-obrazovnim objektima, - objektima i sredstvima javnog prometa, - stambenim objektima i dvorištima, - ostalim objektima privrednih društava, (radnim prostorijama, na radnim površinama i sredstvima rada i dr.), drugih pravnih lica, kao i fizičkih lica – obrtnika i drugih pravnih i fizičkih lica.	1.Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike 2.Zavod za javno zdravstvo-HES	1.Služba civilne zaštite				
		POSEBNE MJERE						
		1. Predstavljanje i zdravstveni odgoj i prevenciji zaraznih bolesti.	1.Federalno ministarstvo zdravstva 2.Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike 3.Zavod za javno zdravstvo-HES	1.Služba civilne zaštite				
		2. Rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze.	1.-HES 2.Zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice)	1.Služba civilne zaštite				
		3. Laboratorijska izolacija i identifikacija uzročnika.	1.laboratorijske ustanove preko zdravstvenih ustanova HES-a	1.Služba civilne zaštite				
		4. Prijavlivanje	1.Građani 2.Zdravst. ustanove	1.Služba civilne zaštite				
		5. Prijevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih lica.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite				
		6. Dezinfekcija, dezinspekcija i deratizacija.	1.Zavod za javno zdravstvo-HES 2.Kantonalni san. Inspektor	1.Služba civilne zaštite				
7. Zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim licima.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite						
8. Imunizacija, imonoprofilaksa i hemoprofilaksa.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite						
9. Karantin, kućna izolacija i zdravstveni nadzor.	1.Zavod za javno zdravstvo-HES 2.Zdravstvene ustanove 3.MUP-kantona	Federalni zavod za javno zdravstvo						

9.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE I ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA</b>	1. Otkrivanje i sprečavanje suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja i suzbijanje zoonoza: -zaštitna cijepjenja:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) -Zakon o veterinarstvu(Službene novine FBiH br :46 / 00)
		- dijagnostičke i druge pretrage:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- utvrđivanje uzročnika oboljenja i uginuća:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- ubijanje i eutanazija u dijagnostičke svrhe:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga sirove kože na bedrenicu:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga vode:	Veterinarski institut Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga hrane u proizvodnji i prometu:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- provođenje zoohigijenskih i zootehničkih i izolacijskih mjera:	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- sakupljanje i neškodljivo uklanjanje lešine, konfiskata i nejestivih nus -proizvoda klanja:	1.Kantonalni veterinarski inspektori 2.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- posebno označavanje životinja,	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- posebni uvjeti ograničenja i zabrane uvoza i prijevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla,	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		- ograničenje i zabrana životinja i osoba,	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		2. Zaštita zdravlja životinja od drugih zaraznih i nezaraznih oboljenja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		3. Sprečavanje i otkrivanje zagađivanja životinja i proizvoda životinjskog porijekla zagađivačima biološkog, kemijskog i radiološkog podrijetla.	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		4. Osiguranje pravilnog razmnožavanja životinja, sprečavanje poremećaja plodnosti, liječenje neplodnosti životinja, sprečavanje i liječenje uzgojnih oboljenja, te oboljenja podmlatka životinja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
		5. Osiguravanje zoohigijenskih i drugih veterinarsko-zdravstvenih uvjeta uzgoja i korištenje životinja i očuvanje zdravlja i pravilne ishrane i njega životinja.	1.Kantonalni veterinarski inspektori 2.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini	
6. Opskrba veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima pri neposrednom pružanju vet.usluga zaštite životinja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni suradnik za poljoprivredu u općini			

10.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI</b>	1. Obuka poljoprivrednih proizvođača i upotrebi pesticida.	1. Služba za poduz. i lokalni razvitak	Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Uzimanje uzoraka za preventivnu analizu pojava bolesti na biljnu i biljnim proizvodima.	1. Kant. inspektor za poljoprivredu	Institut za poljoprivredu	
		3. Uspostavljanje sustava osmatranja i obavještanja od strane MZ preko povjerenika MZ o pojavi oboljenja bilja i biljnih proizvoda.	Služba za društvene djelatnosti	Služba CZ	
11.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA</b>	1. Organizovanje osmatračke službe i osiguranje opreme za šumske požare.	- Šumsko-gospodarsko društvo „Srednjobosanske šume“ – Radna jedinica Vitez	Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl. novine KSB, broj: 11/02). - Zakon o šumama (Službene novine FBiH br: 20/ 02 i 37/ 04).
		2. Osiguranje sredstava za šumske požare.		Kant.up.šumar.	
		3. Izgradnja šumskih, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara.		Kant.up.šumar.	
		4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.		Gospodarsko društvo	
		5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama (izletišta Pljaca,Plavac,Kurijevac ,Zabrđe).		RJ „Vitez“	
		6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara,na lokacijama šumar-skih kuća i drugih objekata, te lovačkim kućama i „čekama“.		RJ „Vitez“	
		7. Održavanje kontrole ispravnosti uređaja za gašenje požara.		Vatrog društvo Vitez	
		8. Unutar šumskog gazdinstva „Kruščica“ – RJ „Vitez“: Organizirati: - Službu zaštite od požara, - Obuku radnika, periodično svakih 6 mjeseci iz PPZ, posebno praktična obuka za početno gašenje, - Sredstva veze, Formirati: - Štab i jedinice CZ za zaštitu od požara, - Službu koja se aktivira u ljetnom periodu kada su suše i od uposlenika u RJ „Vitez“, - mobilne ekipe za obilazak terena - osmatračke stanice ili osmatrače požara, Upoznati: - Lugarsko osoblje sa lokacijama ugroženih od požara, - radnike sa održavanjem šumskog reda. - Nabaviti sredstva veze, - Postaviti oznake na prometnicama pri ulasku u šumski kompleks oznakama šumskog bogatstva, sa upozorenjima iz oblasti zaštite od požara ( zabranjeno pušenje, loženje vatre, bacanje smeća itd.).		1.Kant.up.šumar. 2.RJ „Vitez“	
<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARA NA STAMBENIM,</b>	1. Organiziranje osmatračke službe i osiguranje opreme u MZ, gospodarstvu, ustanovama, itd.	U gospodarstvu i ustanovama –Direktori U MZ-predsjednici savjeta MZ i predsjednici MZ	Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl. novine KSB, broj: 11/02).	
	2. Osiguranje sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	3. Izgradnja manipulativnih puteva, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara u MZ, gospodarstvu, ustanovama.	Vlasnici objekata	MUP Travnik – inspektor za PPZ		
	4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama kod objekata koji se bave lako zapaljivim materijalima ( pumpe, trgovina i proizvodnja boja i lakova, trgovina tekstilom, primarna i finalna obrada drveta, eksplozivnim tvarima i plinovima itd.).	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara,na lokacijama gdje je to neophodno ( gospodarstvo, ustanove i uslužni objekti).	Vlasnici objekata	Služba CZ		

12.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠENJAI PRELIJE- VANJA NA AKU- MULACIJAMA</b>	1. Postaviti mjerne instrumente visine vodotoka na mostovima Zabilje, Kalvarija i Divjak.	Vlasnici objekata			<p>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</p> <p>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</p> <p>- Zakon o vodama („Sl.novine F BiH“, broj 18/98).</p> <p>- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)</p> <p>- Tehnički propisi za projektiranje i građenje brana;</p> <p>- Upute za tehnička osmatranja visokih brana;</p> <p>- Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana.</p>
		2.Redovno vršiti kontrolu statičkih karakteristika brane.	Vlasnici objekata			
		3. Redovno vršiti saniranje oštećenja na brani.	Vlasnici objekata			
		4. Upravljanje objektima brana na hidroakumulacijama vršiti u skladu sa Vodoprivrednom suglasnosti koju izdaje nadležno ministarstvo i skladu sa Planom upravljanja objektima brane.	Vlasnici objekata			
		5. Uspostaviti i pratiti sistem osiguranja objekta brane.	Vlasnici objekata			
		6. U slučaju pojave velikih voda, odnosno dotoka velikih količina vode u hidroakumulacijama za vrijeme obilnih i dugotrajnih kišnih padavina, neophodno je aktiviranje Plana upravljanja hidroakumulacija, za slučaj pojave velikih voda kako bi se spriječile neželjene posljedice po objekat brane.	Vlasnici objekata			
		7. Uspostaviti odgovarajući sustav prijavljivanja i uzbunjivanja koji bi se aktivirao u slučaju opasnosti, zbog formiranja velikog plavnog vala za područja nizvodno od hidroakumulacije.	Vlasnici objekata			
		8. Primjenjivati Tehničke propise za projektovanje i građenje brana	Vlasnici objekata			
		9. Primjenjivati Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana	Vlasnici objekata			
		10. U cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara, posebno nizvodno od visokih brana i akumulacija za koje postoji potencijalna opasnost, potrebna je dosljedna primjena važećih: «Tehničkih propisa», «Uputstva» i «Pravilnika» kojima se definišu: - Fizikalna (izvidnička: vizualna i optičkim instrumentima) osmatranja; - Geodetska osmatranja; - Seizmološka osmatranja.	Vlasnici objekata			
		11. Za područje akumulacije i prostor neposredno oko buduće brane treba prije projektovanja i građenja definirati stanja i pojave koje se odnose na sve tipove brana i to: - Klimatološke pojave; - Hidrološke pojave; - Seizmološke pojave.	Projektant			
13.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠA- VANJA U SLUČAJU NASTANKA KSPLO- ZIJA, EKSPANZIJA, GASOVA I OPASNIH MATERIJA</b>	1. Organiziranje osmatračke službe i osiguranje opreme.	Vlasnici objekata			<p>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03)</p> <p>- Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)</p> <p>- Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine KSB, broj: 11/02).</p> <p>- Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05)</p>
		2. Osiguranje sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata			
		3. Izgradnja manipulativnih puteva, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara	Vlasnici objekata			
		4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara	Vlasnici objekata			
		5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama kod objekata koje se bave lako zapaljivim materijalima	Vlasnici objekata			
		6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara, na lokacijama gdje je to neophodno	Vlasnici objekata			

14.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZAGAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA</b>	1. Preduzimanje svih mjera inspeksijskog nadzora i kontrola kvaliteta vode, zraka, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog podrijetla.	Kantonavno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantonavno Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o vodama („Sl.novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl.novine F BiH“,br. 33/ 03).
		2. Instaliranje sustava kontrolnih postaja za monitoring kvaliteta zraka i vode u vodotocima.	Kantonavno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		3. Poduzimanje svih zakonom predviđenih preventivnih i zaštitnih mjera kod rada sa radioaktivnim izotopima u institucijama iz oblasti zdravstva.	Kantonavno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		4. Realizacija zakonom propisanih kontrolnih mjera radioaktivnog zračenja u atmosferi, vodi i u namirnicama biljnog i životinjskog podrijetla.	Kantonavno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		5. Redovita kontrola higijenske ispravnosti vode za piće u gradskim i lokalnim vodotocima, te javnim česmama, bunarima, izvorištima i drugim individualnim vodnim objektima.	Kantonavno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		6. Redoviti inspeksijski nadzor i kontrola kvaliteta namirnica biljnog i životinjskog porijekla.	Kantonalni veterinarski, sanitarni i zdravstveni inspektori	Služba civilne zaštite	
		7. Poštovanje ekoloških normi kod izdavanja okolinske dozvole za rad industrijskih, termienergetskih i drugih gospodarskih poduzeća, ugostiteljskih objekata, benzinskih crpki, kemijskih čistiona i drugih zanatskih radnji sa aspekta zaštite od zagađivanja zraka, vodotoka i zemljišta.	Federalni, kantonalni i općinski inspektori za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		8. Inspeksijski nadzor i poduzimanje zakonom predviđenih sankcija kod odlaganja otpadnog materijala na «divljim» deponijama.	Općinski inspektor za zaštitu okoliša i komunalne poslove i lokalne puteve	Služba civilne zaštite	
		9. Edukacija stanovništva o potrebi očuvanja ekološki čistog životnog okoliša.	Općinski inspektor za zaštitu okoliša Udruge za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	



15.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a - NUS-a</b>	1. Stalno upozoravanje stanovništva na opasnost od zaostalih mina, minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava putem svih vrsta usmenih, pismenih i elektronskih medija, je jedan od najvažnijih segmenata preventivne zaštite.	Mjesne zajednice	Služba civilne zaštite		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik ostručnoj premi, načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a, načinu osiguranja, prijevoza, skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl.novine FBiH br:32/99),
		2. Edukacija građana putem aktivista Međunarodnog komiteta crvenog križa i stručnim predavanjima i praktičnim objašnjenjima u režiji stručnih osoba iz civilne zaštite, te vladinih i nevladinih organizacija, treba da bude zadatak koji ima trajni karakter. Poseban akcenat treba da bude usmjeren na edukaciju školske djece i omladine, kroz redovite časove nastave i prigodna predavanja.	Obrazovne ustanove-(škole,dječiji vrtići, itd.) Nevladine udruge(crveni križ, crveni polumjesec planinarska, lovačka, ribarska itd.)	Služba civilne zaštite		
		3. Suština preventivne zaštite svodi se na stvaranje svijesti kod običnog građanina da živimo okruženi opasnim eksplozivnim sredstvima i da svaki primijećeni nepoznati predmet ili sredstvo treba odmah prijaviti najbližoj policijskoj upravi, službi civilne zaštite ili centru za motrenje koji će dalje djelovati, kako bi se prijavljeno sredstvo ili predmet što brže uklonilo i spriječile eventualne posljedice.	Mjesne zajednice	Služba civilne zaštite		
		4. Obilježavanje kontaminiranih zona odgovarajućim znacima (minka polja) takođe treba da bude jedan od prioritarnih zadataka sa ciljem predupređenja neželjenih posljedica.	RUBH MAC-a. Travnik	Služba civilne zaštite		
16.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTA- NKA CESTOVNIH PROMETNIH NESREĆA</b>	1. Redovna kontrola prometne policije na kontroli prometa,	Policijska stanica –Vitez			- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o građenju (Sl.novine KSB br:11/05) - Zakon o cestama („Sl.novine F BiH“ ,broj : 6/ 02 i 18/ 02).
		2. Edukacija stanovništva – poštujući prometne znakove.	BiHAMK	Policijska stanica -Vitez		
		3. Rekonstrukcija i izgradnja suvremenih prometnica i raskrižja, odnosno pristupnih puteva iz naseljenih mjesta.	Federalno Ministarstvo za promet i komunikacije Kantonarno Ministarstvo prostornog uređenja, obnove i povratka			
		4. Postavljanje i održavanje prometnih znakova prema zakonskim propisima.	Federalna i kantonalna direkcija za ceste Općinski inspektor za komunalne i lokalne puteve	Policijska stanica -Vitez		

**IV. IZVRŠIOCI-NOSIOCI PREVENTIVNIH MJERA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

R/B	PROGRAM MJERA	OPIS MJERA	IZVRŠIOCI	SARADNICI	PROPISI
1.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZEMLJOT.</b>	1. Izgradnja stambenih, infra- strukturnih i drugih građevinskih objekata u skladu sa propisanim tehničkim i drugim normama za izgradnju navedenih objekata u seizmički ugroženom području.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbani. - Viši referent za urbanizam i gradite.	1. Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članovi od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članovi od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/06) - Zakon o građenju (Sl. novine kantona SBK br:11/05)
		2. Organiziranje, opremanje i osposobljavanje svih nadležnih pravnih i fizičkih subjekata za zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara u slučaju potresa (zemljotresa) na području općine Vitez.	1. Služba civilne zaštite	1. Sve službe Općinskih organa	
		3. Obučavanje i osposobljavanje građana za preuzimanje mjera samozaštite i međusobne pomoći u slučaju potresa.	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društvene djelatnosti	
		4. Izrada planova za evakuaciju, smještaj i zbrinjavanje lica iz područja ugroženog potresom.	1. Služba civilne zaštite	1. Sve službe Općinskog organa	
		5. Izrada planova za medicinsko zbrinjavanje lica povrijeđenih kao posljedica djelovanja potresa.	1. Služba civilne zaštite	1. Kantonalno ministarstvo zdr. i soc. politiku 2. Služba za društ. djelatnosti	
		6. Osiguranje u okviru općinskih rezervi odgovarajuću količinu živežnih namirnica, odjeće, obuće i drugih potreba stanovništva koje bi bilo u stanju potrebe za ovim sredstvima kao posljedica djelovanja potresa.	1. Služba za društvene djelatnosti 2. Služba za finansije	1. Federalna uprava robnih rezervi 2. Humanitarne organizacije 3. Crveni križ	
2.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU KLIZIŠTA I ODRONA</b>	1. Izrada katastra klizišta u općini Vitez. Stalni monitoring katastra klizišta i uvezivanje katastra klizišta u jedinstven informacijski sistem na razini KSB.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam	1. Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća članovi od 49-62 (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća članovi od 23-32 ((Službene novine FBiH br:22/06) - Zakon o građenju (Sl. novine kantona SBK br:11/05)
		2. Izrada inženjersko – geološke karte (1 : 2.500) na području općine, na kojoj su registrirana područja sa nestabilnom strukturom zemljišta.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 3. Projektne i istraživačke kuće	1. Služba civilne zaštite	
		3. Osiguranje finansijskih sredstava u proračunu općine za sanaciju najprioritetnijih klizišta, posebice onih koji ugrožavaju stambene i infrastrukturne objekte.	2. Služba za finansije	1. Služba civilne zaštite	
		4. Zabrana izgradnje stambenih, infrastrukturnih i građevinskih objekata na područjima koja su evidentirana kao klizišta.	1. Služba za opću upravu, građevinski inspektor	1. Služba civilne zaštite	
		5. Izgradnja odgovarajućih instalacija za drenažu, prihvat i odvođenje površinskih, podzemnih i otpadnih voda, naročito u naseljenim mjestima.	1. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 2. Projektantske kuće.	1. Služba civilne zaštite	
		6. Inspeksijska kontrola radi zabrane nekontrolirane sječe šuma.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i poljoprivrede - Kantonalni inspektor za šumarstvo	1. Služba civilne zaštite	
		7. Edukacija stanovništva i pripadnika CZ o načinu prepoznavanja znakova pojave klizišta i najosnovnijih preventivnih mjera koje treba poduzeti radi sprečavanja daljeg širenja klizišta.	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društ. djelatnosti 2. Služba za poduz. i lokal. raz.	

3.	<p style="text-align: center;"><b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU UPAD SNIJEGA I SNIJEŽNIH NANOSA I POLEDICA</b></p>	<p>1. Izrada planova i programa za zimsko održavanje lokalnih putova i gradskih prometnica, kao i planova za zimsko održavanje magistralnih i regionalnih putova.</p> <p><b>Lokalni</b></p>	<p>1. Služba civilne zaštite 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 3. Služba za opću upravu - Komunalni inspektor za puteve</p>	1. Služba civilne zaštite	<p>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o cestama (Službene novine FBiH br :6/02 i 18/ 02)</p>
		<p><b>Regiovalni</b></p>	Kantonalna uprava za ceste	1. Služba civilne zaštite	
		<p><b>Magistralni</b></p>	Federalna direkcija za ceste	1. Služba civilne zaštite	
		<p>2. Opremanje i osposobljavanje općinskih službi i komunalnih poduzeća za zimsko održavanje putova. Nabavka i održavanje neophodnih strojeva i opreme za uklanjanje snijega sa puteva, te osiguranje dovoljnih količina posipnog materijala za puteve.</p>	<p>1. Služba za poduzetništvo i lokalni razvitak 2. JPK "Vitkom" 3. Služba za finansije</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>3. Priprema općinskih službi CZ-e i drugih struktura CZ-e, posebice stožera i povjerenika CZ u MZ-a, za obavljanje zadataka iz nadležnosti CZ za vrijeme visokog snijega i snježnih padavina.</p>	1. Služba civilne zaštite	<p>1. Služba za društvene djelatnosti 2. Služba za poduz. i lokalni razvoj</p>	
	<p>4. Izvršavanje na najprikkladniji način stanovništvo i vlasnike poslovnih i drugih objekata o potrebi izvršavanja zakonske obveze uklanjanja snijega sa prilaza navedenim objektima.</p>	1. Služba civilne zaštite	<p>1. Radio Vitez 2. Tv- „Jasmin“, "Kiseljak" i „Travnik“</p>		
4.	<p style="text-align: center;"><b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POPLAVA</b></p>	<p>1. Izrada i realizacija projekata regulacija korita rijeka i potoka na kritičnim mjestima izlivanja.</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.</p>	1. Služba civilne zaštite	<p>- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl. novine F BiH“, br. 18/98).</p>
		<p>2. Poduzeti inspeksijski nadzor u cilju sprečavanja odlaganja raznog otpadnog materijala u korita vodotoka.</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privred 2- Kantonalni inspektor za vodoprivredu 3. Služba za opću upravu - Komunalni inspektor za puteve</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>3. Izrada i realizacija projekata čišćenja korita vodotoka i njihovo održavanje.</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>4. Izgradnja i održavanje odbrambenih nasipa na kritičnim mjestima izlivanja.</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>5. Izgradnja i održavanje vodoprivrednih objekata i sistema za odvođenje i prihvatanje površinskih i podzemnih voda i izgradnja i održavanje propusta iznad i pored puteva, te izgradnja otoka i kanala viška vode u slučaju visokih vodostaja u koritima rijeka.</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>6. Postavljanje mjernih letvi za mjerenje vodostaja, te njihovo održavanje</p>	<p>1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede</p>	1. Služba civilne zaštite	
		<p>7. Uspostavljanje sistema osmatranja i obavještanja visine vodotoka na nivou Mjesnih zajednica.</p>	1. Služba civilne zaštite	1. Služba za društvene djelatnosti	

5.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU SUŠA</b>	1. Obavještanje o valnom pojasu suša i toplom valu.	1. Federalni meteorološki zavod 2. Služba CZ -Operati. centa r CZ	1. Radio Vitez 2. Tv-„Jasmin“, „Kiseljak“ i „Travnik“	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Obavještanje stanovništva o redukcijama pitke vode.	1. JPK“Vitkom“ 2. Služba CZ -Operati. centar CZ	1. Radio Vitez 2. Tv-„Jasmin“, „Kiseljak“ i „Travnik“	
		3. Izgradnja sustava navodnjavanja poljoprivrednih površina iz prirodnih izvora, te rijeka i potoka gdje je to moguće.	1. Kantonalno ministarstvo šumarstva, vodoprivrede i privrede 2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit.	1. Služba civilne zaštite	
6.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU TUČE I OLUJE</b>	1. Opremanje i osposobljavanje meteoroloških stanica na općini za praćenje klimatskih parametara.	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit	1. Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Izrada plana za izgradnju sustava za protugradnu odbranu, izgradnja i redovno održavanje.	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit	1. Služba civilne zaštite	
		3. Preventivno održavanje infrastrukture (prenos električne energije i PTT kablovi).	1. Elektro-privre. HZ-H-B 2. Elektro-privre. PJ Vitez 3. JP“Pošte BiH 4. BH Telecom 5. Hrvatska pošta-CP.Vitez 6. Hrvatski telekom TKC	1. Služba CZ -Operati. centa r CZ	
		4. Prilikom izdavanja građ. dozvola za izgradnju objekata, na vjetrovitim prostorima, obratiti pažnju na statičnost krovne konstrukcije, raspored objekata i smjer okretaja objekta.	1. Služba za imovinsko-pravne poslove, katastar i urbanizam -- Viši referent za urbanizam i graditeljstvo	1. Služba civilne zaštite	
		5. Obavještanje stanovništva o pravcima kretanja mogućeg nastanka tuče i olujnih vjetrova	1. Služba civilne zaštite	1. Radio Vitez 2. Tv-„Jasmin“, „Kiseljak“ i „Travnik“	
7.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU MRAZEVA</b>	Obavještanje stanovništva o mogućim nastancima mrazeva	Služba civilne zaštite	1. Radio Vitez 2. Tv-„Jasmin“, „Kiseljak“ i „Travnik“	Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:22/6
		2. Obuka i upoznavanje stanovništva o preventivnim mjerama zaštite poljoprivrednih usjeva od mrazeva (loženje pilote, itd.).	2. Služba za poduzetništvo i lokalni razvit	1. Služba za društvene djelatnosti	

8.	PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE I ZARAZNIH BOLESTI LJUDI	OPĆE MJERE				- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti stanovništva od zaraznih bolesti („Sl. novine F BiH“, br. 29/ 05).
		1. Osiguranje higijenski ispravne vode za piće, kao i sanitarna zaštita izvorišta, objekata i uređaja koji služi za snabdijevanje vode za piće.	1.JPK“Vitkom“ 2.Služba za opću upravu -Inspektor za okoliš	1.Služba civilne zaštite		
		2. Osiguranje zdravstvene ispravnosti životnih namirnica i sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta za njihovu proizvodnju i promet.	1.Ministarstvo za zdravstvo i socijalnu Politiku 2. Sanitarni inspekc.	1.Služba civilne zaštite		
		3. Uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materijala na način i pod uvjetima kojima se osigurava zaštita od zagađivanja voda i zemljišta, kao i održavanje glodara i insekata na biološki prihvatljivom minimumu.	1.Federalno ministarstvo promet. i komunikacija 2.Direkcija cesta 3.Kantonalna uprava za ceste 4.Služba za opću upravu 5.Inspektor za lokalne puteve	1.Služba civilne zaštite		
		4. Održavanje sanitarno-tehničkih i higijenskih uvjeta u javnim zgradama, sredstvima javnog saobraćaja i na javnim mjestima.	1.Korisnici zgrada	1.Služba civilne zaštite		
		5. Vršnje obavezne preventivne dezinfekcije, dezinspekcije i deratizacije u: - objektima za snabdijevanje vodom za piće, - objektima za proizvodnju i prometa namirnica, te sirovina za njihovu proizvodnju, odnosno prevoznim sredstvima namijenjenim za njihov prevoz, - objektima, odnosno prostorima za uklanjanje otpadnih voda i drugih otpadnih materijala, - objektima zdravstvenih ustanova i nosiocima privatne prakse, - odgojno-obrazovnim objektima, - objektima i sredstvima javnog prometa, - stambenim objektima i dvorištima, - ostalim objektima privrednih društava, (radnim prostorijama, na radnim površinama i sredstvima rada i dr.), drugih pravnih lica, kao i fizičkih lica – obrtnika i drugih pravnih i fizičkih lica.	1.Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike 2.Zavod za javno zdravstvo-HES	1.Služba civilne zaštite		
		POSEBNE MJERE				
		1. Predstavljanje i zdravstveno vaspitanje i prevenciji zaraznih bolesti.	1.Federalno ministarstvo zdravstva 2.Kantonalno ministarstvo zdravstva i socijalne politike 3.Zavod za javno zdravstvo-HES	1.Služba civilne zaštite		
		2. Rano otkrivanje izvora zaraze i puteva prenošenja zaraze.	1.-HES 2.Zdravstvene ustanove (domovi zdravlja, bolnice)	1.Služba civilne zaštite		
		3. Laboratorijska izolacija i identifikacija uzročnika.	1.laboratorijske ustanove preko zdravstvenih ustanova HES-a	1.Služba civilne zaštite		
		4. Prijavlivanje	1.Građani 2.Zdravst. ustanove	1.Služba civilne zaštite		
		5. Prevoz, izolacija, hospitalizacija i liječenje oboljelih lica.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite		
		6. Dezinfekcija, dezinspekcija i deratizacija.	1.Zavod za javno zdravstvo-HES 2.Kantonalni san. inspektor	1.Služba civilne zaštite		
		7. Zdravstveni nadzor nad kliconošama, zaposlenicima i drugim licima.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite		
8. Imunizacija, imonoprofilaksa i hemoprofilaksa.	1.Zdravstvene ustanove	1.Služba civilne zaštite				
9. Karantin, kućna izolacija i zdravstveni nadzor.	1.Zavod za javno zdravstvo-HES 2.Zdravstvene ustanove 3.MUP-kantona	Federalni zavod za javno zdravstvo				

9.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE EPIDEMIJE I ZARAZNIH BOLESTI ŽIVOTINJA</b>	1. Otkrivanje i sprečavanje suzbijanja i iskorjenjivanja zaraznih, parazitskih i drugih oboljenja i suzbijanje zoonoza: -zaštitna cijepljenja:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) -Zakon o veterinarstvu(Službene novine FBiH br :46 / 00)
		- dijagnostičke i druge pretrage:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- utvrđivanje uzročnika oboljenja i uginuća:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- ubijanje i eutanazija u dijagnostičke svrhe:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga sirove kože na bedrenicu:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga vode:	Veterinarski institut Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- laboratorijska pretraga hrane u proizvodnji i prometu:	1.Veterinarski instit. Sarajevo	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- dezinfekcija, dezinfekcija i deratizacija:	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- provođenje zoohigijenskih i zootehničkih i izolacijskih mjera:	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- sakupljanje i neškodljivo uklanjanje lešine, konfiskata i nejestivih nus -proizvoda klanja:	1.Kantonalni veterinarski inspektori 2.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- posebno označavanje životinja,	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- posebni uvjeti ograničenja i zabrane uvoza i prevoza životinja i proizvoda životinjskog podrijetla,	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		- ograničenje i zabrana životinja i osoba,	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		2. Zaštita zdravlja životinja od drugih zaraznih i nezaraznih oboljenja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		3. Sprečavanje i otkrivanje zagađivanja životinja i proizvoda životinjskog porijekla zagađivačima biološkog, hemijskog i radiološkog podrijetla.	1.Kantonalni veterinarski inspektori	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
		4. Osiguranje pravilnog razmnožavanja životinja, sprečavanje poremećaja plodnosti, liječenje neplodnosti životinja, sprečavanje i liječenje uzgojnih oboljenja, te oboljenja podmlatka životinja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini	
5. Osiguravanje zoohigijenskih i drugih veterinarsko-zdravstvenih uvjeta uzgoja i korištenje životinja i očuvanje zdravlja i pravilne ishrane i njega životinja.	1.Kantonalni veterinarski inspektori 2.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini			
6. Opskrba veterinarskim lijekovima i veterinarsko-medicinskim proizvodima pri neposrednom pružanju vet.usluga zaštite životinja.	1.Veterinarska stanica Vitez	1.Služba civilne zaštite 2.Stručni saradnik za poljoprivredu u općini			
10.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POJAVE BILJNIH BOLESTI</b>	1. Obuka poljoprivrednih proizvođača i upotrebi pesticida.	1.Služba za poduz.i lokalni razvitak	Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06)
		2. Uzimanje uzoraka za preventivnu analizu pojava bolesti na biljnu i biljnim proizvodima.	1. Kant.inspektor za poljoprivredu	Institut za poljoprivredu	
		3. Uspostavljanje sistema osmatranja i obavještanja od strane MZ preko povjerenika MZ o pojavi oboljenja bilja i biljnih proizvoda.	Služba za društvene djelatnosti	Služba CZ	

11.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ŠUMSKIH POŽARA</b>	1. Organizovanje osmatračke službe i osiguranje opreme za šumske požare.		Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o šumama (Službene novine FBiH br: 20/ 02 i 37/ 04).
		2. Osiguranje sredstava za šumske požare.		Kant.up.šumar.	
		3. Izgradnja šumskih, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara.		Kant.up.šumar.	
		4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.		Privredno društvo	
		5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama (izle-tišta Pljaca,Plavac,Kurijevac „Zabrde).		RJ „Vitez“	
		6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara,na lokacijama šumar-skih kuća i drugih objekata, te lovačkim kućama i „čekama“.		RJ „Vitez“	
		7. Održavanje kontrole ispravnosti uređaja za gašenje požara.		Vatrog.društvo Vitez	
		8. Unutar šumskog gazdinstva „Kruščica“ – RJ „Vitez“: Organizovati: - Službu zaštite od požara, - Obuku radnika, periodično svakih 6 mjeseci iz PPZ, posebno praktična obuka za početno gašenje, - Sredstva veze, Formirati: - Štab i jedinice CZ za zaštitu od požara, - Službu koja se aktivira u ljetnom periodu kada su suše i od uposlenika u RJ „Vitez“, - mobilne ekipe za obilazak terena - osmatračke stanice ili osmatračke požara, Upoznati: - Lugarsko osoblje sa lokacijama ugroženih od požara, - radnike sa održavanjem šumskog reda. - Nabaviti sredstva veze, - Postaviti oznake na prometnicama pri ulasku u šumski kompleks oznakama šumskog bogatstva, sa upozorenjima iz oblasti zaštite od požara ( zabranjeno pušenje, loženje vatre, bacanje smeća itd.).	- Šumsko-privredno društvo „Srednjobosanske šume“ – Radna jedinica Vitez	1.Kant.up.šumar. 2.RJ „Vitez“	
<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU POŽARANA STAMBENIM, INDUSTRIJSKIM, POSLOVNIM IDRUGIM OBJEKTIMA</b>	1. Organizovanje osmatračke službe i osiguranje opreme u MZ, gospodarstvu, ustanovama, itd.	U gospodarstvu i ustanovama –Direktori U MZ-predsjednici savjeta MZ i predsjednici MZ	Služba CZ	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02).	
	2. Osiguranje sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	3. Izgradnja manipulativnih puteva, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara u MZ, gospodarstvu, ustanovama.	Vlasnici objekata	MUP Travnik – inspektor za PPZ		
	4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama kod objekata koje se bave lako zapaljivim materijalima ( pumpe, trgovina i proizvodnja boja i lakova, trgovina tekstilom, primarna i finalna obrada drveta, eksplozivnim tvarima i plinovima itd.).	Vlasnici objekata	Služba CZ		
	6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara,na lokacijama gdje je to neophodno ( gospodarstvo, ustanove i uslužni objekti).	Vlasnici objekata	Služba CZ		

12.	<b>PROGRAM MJE- RA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU RUŠE- NJA I PRELIJE- VANJA NA AKU- MULACIJAMA</b>	1. Postaviti mjerne instrumente visine vodotoka na mostovima Zabilje, Kalvarija i Divjak.	Vlasnici objekata		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06) - Zakon o vodama („Sl. novine F BiH“, broj 18/98). - Zakon o građenju (Sl. novine kantona SBK br:11/05) - Tehnički propisi za projektovanje i građenje brana; - Uputstva za tehnička osmatranja visokih brana; - Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana.
		2.Redovno vršiti kontrolu statičkih karakteristika brane.	Vlasnici objekata		
		3. Redovno vršiti saniranje oštećenja na brani.	Vlasnici objekata		
		4. Upravljanje objektima brana na hidroakumulacijama vršiti u skladu sa Vodoprivrednom suglasnosti koju izdaje nadležno ministarstvo i skladu sa Planom upravljanja objektima brane.	Vlasnici objekata		
		5. Uspostaviti i pratiti sistem osiguranja objekta brane.	Vlasnici objekata		
		6. U slučaju pojave velikih voda, odnosno dotoka velikih količina vode u hidroakumulacijama za vrijeme obilnih i dugotrajnih kišnih padavina, neophodno je aktiviranje Plana upravljanja hidroakumulacija, za slučaj pojave velikih voda kako bi se spriječile neželjene posljedice po objekat brane.	Vlasnici objekata		
		7. Uspostaviti odgovarajući sistem prijavljivanja i uzbunjivanja koji bi se aktivirao u slučaju opasnosti, zbog formiranja velikog plavnog vala za područja nizvodno od hidroakumulacije.	Vlasnici objekata		
		8. Primjenjivati Tehničke propise za projektovanje i građenje brana	Vlasnici objekata		
		9. Primjenjivati Pravilnik o tehničkim normativima za seizmičko osmatranje visokih brana	Vlasnici objekata		
		10. U cilju zaštite stanovništva i materijalnih dobara, posebno nizvodno od visokih brana i akumulacija za koje postoji potencijalna opasnost, potrebna je dosljedna primjena važećih: «Tehničkih propisa», «Uputstva» i «Pravilnika» kojima se definišu: <input type="checkbox"/> Fizikalna (izvidnička: vizualna i optičkim instrumentima) osmatranja; <input type="checkbox"/> Geodetska osmatranja; <input type="checkbox"/> Seizmološka osmatranja.	Vlasnici objekata		
		11. Za područje akumulacije i prostor neposredno oko buduće brane treba prije projektovanja i građenja definisati stanja i pojave koje se odnose na sve tipove brana i to: <input type="checkbox"/> Klimatološke pojave; <input type="checkbox"/> Hidrološke pojave; <input type="checkbox"/> Seizmološke pojave.	Projektant		
13.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠA- VANJA U SLUČAJU NASTANKA KSPLO- ZIJA, EKSPANZIJA, GASOVA I OPASNIH MATERIJA</b>	1. Organizovanje osmatračke službe i osiguranje opreme.	Vlasnici objekata		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o zaštiti od požara („Sl.novine SBK/BSK, broj: 11/02). - Zakon o građenju (Sl. novine kantona SBK br:11/05)
		2. Osiguranje sredstava za gašenje požara.	Vlasnici objekata		
		3. Izgradnja manipulativnih puteva, prilaznih puteva i prolaza za gašenje požara	Vlasnici objekata		
		4. osiguranje potrebnih količina vode i drugih sredstava za gašenje požara	Vlasnici objekata		
		5. Postavljanje zabrana o upotrebi otvorene vatre i drugih izvora na prikladnim i vidljivim lokacijama kod objekata koje se bave lako zapaljivim materijalima	Vlasnici objekata		
		6. Postavljanje uređaja za javljanje početnih požara,na lokacijama gdje je to neophodno	Vlasnici objekata		



14.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU ZA- GAĐENJA ZRAKA, VODE I TLA</b>	1. Preduzimanje svih mjera inspekcijanskog nadzora i kontrola kvaliteta vode, zraka, zemljišta i namirnica biljnog i životinjskog podrijetla.	Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Kantonalno Ministarstvo šumarstva, poljoprivrede i vodoprivrede Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o vodama („Sl. novine F BiH, br. 18/ 98). - Zakon o zaštiti zraka („Sl. novine F BiH“, br. 33/ 03).
		2. Instaliranje sustava kontrolnih postaja za monitoring kvaliteta zraka i vode u vodotocima.	Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		3. Poduzimanje svih zakonom predviđenih preventivnih i zaštitnih mjera kod rada sa radioaktivnim izotopima u institucijama iz oblasti zdravstva.	Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		4. Realizacija zakonom propisanih kontrolnih mjera radioaktivnog zračenja u atmosferi, vodi i u namirnicama biljnog i životinjskog podrijetla.	Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		5. Redovita kontrola higijenske ispravnosti vode za piće u gradskim i lokalnim vodotocima, te javnim česmama, bunarima, izvorištima i drugim individualnim vodnim objektima.	Kantonalno Ministarstvo zdravstva i socijalne politike Općinska služba za upravu inspektor za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		6. Redoviti inspekcijanski nadzor i kontrola kvaliteta namirnica biljnog i životinjskog porijekla.	Kantonalni veterinarski, sanitarni i zdravstveni inspektori	Služba civilne zaštite	
		7. Poštovanje ekoloških normi kod izdavanja okolinske dozvole za rad industrijskih, termičkih i drugih gospodarskih poduzeća, ugostiteljskih objekata, benzinskih crpki, kemijskih čistiona i drugih zanatskih radnji sa aspekta zaštite od zagađivanja zraka, vodotoka i zemljišta.	Federalni, kantonalni i općinski inspektori za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	
		8. Inspekcijanski nadzor i poduzimanje zakonom predviđenih sankcija kod odlaganja otpadnog materijala na «divljim» deponijama.	Općinski inspektor za zaštitu okoliša i komunalne poslove i lokalne puteve	Služba civilne zaštite	
		9. Edukacija stanovništva o potrebi očuvanja ekološki čistog životnog okoliša.	Općinski inspektor za zaštitu okoliša Udruženja za zaštitu okoliša	Služba civilne zaštite	

15.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA OD MES-a - NUS-a</b>	1. Stalno upozoravanje stanovništva na opasnost od zaostalih mina, minsko-eksplozivnih i neeksplozivnih ubojitih sredstava putem svih vrsta usmenih, pismenih i elektronskih medija, je jedan od najvažnijih segmenata preventivne zaštite.	Mjesne zajednice	Služba civilne zaštite	- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o deminiranju - SOP - Pravilnik o stručnoj premiji, načinu stručnog osposobljavanja i drugim uvjetima za osobe koje mogu vršiti uništavanje NUS-a, načinu osiguranja, prijevoza, skladištenja i uništavanja tih sredstava (Sl. novine FBiH br:32/99),
		2. Edukacija građana putem aktivista Međunarodnog komiteta crvenog križa i stručnim predavanjima i praktičnim objašnjenjima u režiji stručnih osoba iz civilne zaštite, te vladinih i nevladinih organizacija, treba da bude zadatak koji ima trajni karakter. Poseban akcenat treba da bude usmjeren na edukaciju školske djece i omladine, kroz redovite časove nastave i prigodna predavanja.	Obrazovne ustanove-(škole,dječiji vrtiči, itd.) Nevladine udruženja(crveni križ, crveni polumjesec planinarska, lovačka, ribarska itd.)	Služba civilne zaštite	
		3. Suština preventivne zaštite svodi se na stvaranje svijesti kod običnog građanina da živimo okruženi opasnim eksplozivnim sredstvima i da svaki primijećeni nepoznati predmet ili sredstvo treba odmah prijaviti najbližoj policijskoj upravi, službi civilne zaštite ili centru za motrenje koji će dalje djelovati, kako bi se prijavljeno sredstvo ili predmet što brže uklonilo i spriječilo eventualne posljedice.	Mjesne zajednice	Služba civilne zaštite	
		4. Obilježavanje kontaminiranih zona odgovarajućim znacima (minska polja) takođe treba da bude jedan od prioritarnih zadataka sa ciljem predupređenja neželjenih posljedica.	RUBH MAC-a. Travnik	Služba civilne zaštite	
16.	<b>PROGRAM MJERA ZAŠTITE I SPAŠAVANJA U SLUČAJU NASTA- NKA DRUMSKIH SAOBRAČAJNIH NESREĆA</b>	1. Redovna kontrol saobraćajne policije na kontroli saobraćaja,	Policijska stanica -Vitez		- Zakon o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br: 39/ 03) - Zakon o izmjeni i dopuni zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br :22/ 06 - Zakon o gradnji (Sl. novine kantona SBK br:11/05) - Zakon o cestama („Sl. novine F BiH“ , broj : 6/ 02 i 18/ 02).
		2. Edukacija stanovništva – pošujmo saobraćajne znakove.	BiHAMK	Policijska stanica -Vitez	
		3. Rekonstrukcija i izgradnja savremenih saobraćajnica i raskršća, odnosno pristupnih puteva iz naseljenih mjesta.	Federalno Ministarstvo za promet i komunikacije Kantonalno Ministarstvo prostornog uređenja ,obnove i povratka		
		4. Postavljanje i održavanje saobraćajnih znakova prema zakonskim propisima.	Federalna i kantonalna direkcija za ceste Općinski inspektor za komunalne i lokalne puteve	Policijska stanica -Vitez	

**V: PODACI O STANJU ORGANIZIRANOSTI  
CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM  
STUPNJU ZAŠTITE I SPAŠAVANJU OD POJEDINI  
PRIRODNIH NESREĆA**

Od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, sve do danas traje proces formiranja općinske službe za civilnu zaštitu, kao samostalne općinske službe za upravu i isti još uvijek nije okončan, u smislu popune ljudstvom, a posebno uređajima i materijalno tehničkim sredstvima.

Služba civilne zaštite u općini je formirana u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).

**V: PODACI O STANJU ORGANIZOVANOSTI  
CIVILNE ZAŠTITE I DOSTIGNUTOM  
STEPENU ZAŠTITE I SPAŠAVANJU OD POJEDINI  
PRIRODNIH NESREĆA**

Od stupanja na snagu Zakona o zaštiti i spašavanju, sve do danas traje proces formiranja općinske službe za civilnu zaštitu, kao samostalne općinske službe za upravu i isti još uvijek nije okončan, u smislu popune ljudstvom, a posebno uređajima i materijalno tehničkim sredstvima.

Služba civilne zaštite u općini je formirana u skladu sa Zakonom o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).

U skladu sa pomenutim Zakonom članci 29.30 i 31 (Sl. novine FBiH broj:39/03), te člancima 14. i 15. (Sl.novine FBiH broj:22/06), regulirane su nadležnosti općine iz oblasti zaštite i spašavanja.

Kako bi profunkcionirao jedinstveni sustav zaštite i spašavanja na prostorima općine neophodno je:

- Dovršiti formiranje i opremanje službe civilne zaštite u skladu sa gore navedenim Zakonom(Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).
- Donijeti preostala normativna akta iz nadležnosti općine. u skladu sa pomenutim zakonom članci 29.30. i 31. (Sl.novine FBiH broj:39/03),te članci 14. i 15. (Sl.novine FBiH broj:22/06),gdje su regulirane nadležnosti općine iz oblasti zaštite i spašavanja
- Uspostaviti sustav osmatranja i obavještanja preko povjerenika civilne zaštite i operativnog centra civilne zaštite.
- Uspostaviti mrežu povjerenika civilne zaštite u naseljenim mjestima,ustanovama i poduzećima.
- Zakonskim riješenjima nadležnosti Federalnih. kantonalnih i općinskih organa su isprepletene iz oblasti zaštite i spašavanja (faze preventive, faza spašavanja i faza otklanjanja posljedica), zato je neophodno uspostaviti čvršću suradnju nadležnih službi općine i organa kantona i Federacije.
- Tražiti odgovornost pravnih i fizičkih osoba, nadležnih organa kantona i Federacije na sprovođenju zakonskih propisa ,a imaju uticaja na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- Odgovornost svih subjekata putem inspekcijskih organa općine, kantona i Federacije na primjeni zakonskih propisa, a imaju uticaja na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- Kada se uspotavi jedinstven sustav zaštite i spašavanja shodno Zakonu, redovno vršiti obuku i edukaciju organiziranih snaga civilne zaštite na općini sa provjerom spremnosti, organa, službi spašavanja, štabova povjerenika i jedinica u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće.
- Izraditi i usvojiti programe mjera zaštite i spašavanja za svaku pojedinačnu prirodnu i drugu nesreću.
- Izraditi i usvojiti program izrade planova i planove zaštite i spašavanja po svakoj prirodnoj i drugoj nesreći.
- Izraditi i usvojiti planove i programe obuke i osposobljavanja.
- Izraditi i usvojiti program izrade planova i programa te izrada planova i programa popune ljudstva i MTS-a.

U skladu sa pomenutim Zakonom članovi 29.30 i 31 (Sl. novine FBiH broj:39/03), te članovima 14 i 15 (Sl.novine FBiH broj:22/06), regulisane su nadležnosti općine iz oblasti zaštite i spašavanja.

Kako bi profunkcionisao jedinstveni sistem zaštite i spašavanja na prostorima općine neophodno je:

- Dovršiti formiranje i opremanje službe civilne zaštite u skladu sa gore navedenim Zakonom(Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).
- Donijeti preostala normativna akta iz nadležnosti općine. u skladu sa pomenutim zakonom Članovi 29.30 i 31 (Sl.novine FBiH broj:39/03),te Članovima 14 i 15 (Sl.novine FBiH broj:22/06),gdje su regulisane nadležnosti općine iz oblasti zaštite i spašavanja
- Uspostaviti sistem osmatranja i obavještanja preko povjerenika civilne zaštite i operativnog centra civilne zaštite.
- Uspostaviti mrežu povjerenika civilne zaštite u naseljenim mjestima,ustanovama i preduzećima.
- Zakonskim riješenjima nadležnosti Federalnih. kantonalnih i općinskih organa su isprepletene iz oblasti zaštite i spašavanja (faze preventive, faza spašavanja i faza otklanjanja posljedica), zato je neophodno uspostaviti čvršću suradnju nadležnih službi općine i organa kantona i federacije.
- Tražiti odgovornost pravnih i fizičkih lica, nadležnih organa kantona i federacije na sprovođenju zakonskih propisa ,a imaju uticaja na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- Odgovornost svih subjekata putem inspekcijskih organa općine, kantona i federacije na primjeni zakonskih propisa, a imaju uticaja na zaštitu i spašavanje ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća.
- Kada se uspotavi jedinstven sistem zaštite i spašavanja shodno Zakonu, redovno vršiti obuku i edukaciju organizovanih snaga civilne zaštite na općini sa provjerom spremnosti, organa, službi spašavanja, štabova povjerenika i jedinica u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće.
- Izraditi i usvojiti programe mjera zaštite i spašavanja za svaku pojedinačnu prirodnu i drugu nesreću.
- Izraditi i usvojiti program izrade planova i planove zaštite i spašavanja po svakoj prirodnoj i drugoj nesreći.
- Izraditi i usvojiti planove i programe obuke i osposobljavanja.
- Izraditi i usvojiti program izrade planova i programa te izrada planova i programa popune ljudstva i MTS-a.

R/B	PROPISI I OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE	NADLEŽNOST DONOŠENJA	PRIPREMA
1.	Odluka o formiranju općinske službe civilne zaštite	Općinsko vijeće	Stručna i zajednička služba O.V.i Općinskog načelnika
2.	Odluka o organiziranju i funkcioniranju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
3.	Odluka o usvajanju procijene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez	Načelnik	Služba civilne zaštite

4.	Odluka o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
5.	Odluka o formiranju općinskog stožera cz	Načelnik	Služba civilne zaštite
6.	Odluka o formiranju operativnog centra civilne zaštite	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
7.	Odluka o nadležnosti i obvezama službe civilne zaštite proistekle iz članka 31 gore spomenutog zakona (Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
8.	Odluka o obavezama službi općine na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti.	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
9.	Upustvo o obvezama Federalnih i Kantonalnih organa na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja ) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti.	Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu	Služba civilne zaštite
10.	Odluka o organiziranju službi zaštite i spašavanja u ustanovama,javnim i privatnim poduzećima,koje su planirane procijenom ugroženosti, na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja ) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti ,sa personalnim i materijalnim formacijama.	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
11.	Upustvo o obvezama službi zaštite i spašavanja u ustanovama,javnim i privatnim poduzećima ,koje su planirane procijenom ugroženosti, na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti	Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu	Služba civilne zaštite
12.	Odluka o formiranju općinskog povjerenstva za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća	Načelnik	Služba civilne zaštite
13.	Riješenja o postavljenju općinskog povjerenstva za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća	Načelnik	Služba civilne zaštite
14.	Odluka o broju povjerenika po naseljenim mjestima, ustanovama javnim i privatnim poduzećima i ostali	Načelnik	Služba civilne zaštite
15.	Riješenja o postavljenju povjerenika civilne zaštite,shodno članku 119 zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća(Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).	Načelnik, direktori i rukovoditelji	Služba civilne zaštite
16.	Odluka o formiranju J.O.N-a(Jedinice opće namjene) po naseljenim mjestima,ustanovama javnim i privatnim poduzećima i ostali ,za personalnim i materijalnim formacijama.	Načelnik, direktori i rukovodioci	Služba civilne zaštite
17.	Odluka o formiranju regionalnih stožera na razini općine	Načelnik	Služba civilne zaštite
18.	Odluka o financiranju zaštite(Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja ) od prirodnih i drugih nesreća iz redovnog proračuna općine sukladno čl.179. zakona (Sl. novine FBiH broj:39/03 i 22/06).	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
19.	Odluka o upotrebi sredstava od posebnog poreza na neto plaće od 0,5% shodno članku 184. (Sl.novine FBiH broj:39/03 )i članku 88 (Sl.novine FBiH broj:22/06 ) .	Načelnik	Služba civilne zaštite
20.	Odluka o usvajanju plana utroška sredstava od posebnog poreza na neto plaće od 0,5% shodno zakonu čl.180 st.5 Zakona(Sl.novine FBiH broj:39/03 ) i članu 88(Sl.novine FBiH broj:22/06 ) .	Načelnik	Služba civilne zaštite

R/B	PROPISI I OBLASTI ZAŠTITE I SPAŠAVANJA IZ NADLEŽNOSTI OPĆINE	NADLEŽNOST DONOŠENJA	PRIPREMA
1.	Odluka o formiranju općinske službe civilne zaštite	Općinsko vijeće	Stručna i zajednička služba O.V.i Općinskog načelnika
2.	Odluka o organizovanju i funkcionisanju zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
3.	Odluka o usvajanju procijene ugroženosti od prirodnih i drugih nesreća na općini Vitez	Načelnik	Služba civilne zaštite
4.	Odluka o usvajanju programa razvoja zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
5.	Odluka o formiranju općinskog štaba cz	Načelnik	Služba civilne zaštite
6.	Odluka o formiranju operativnog centra civilne zaštite	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
7.	Odluka o nadležnosti i obavezama službe civilne zaštite proistekle iz Člana 31 gore spomenutog zakona (Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).u sprovođenju mjera zaštite i spašavanja	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
8	Odluka o obavezama službi općine na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti.	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
9.	Upustvo o obavezama Federalnih i Kantonalnih organa na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) ) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti.	Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu	Služba civilne zaštite
10.	Odluka o organizovanju službi zaštite i spašavanja u ustanovama,javnim i privatnim preduzećima,koje su planirane procijenom ugroženosti, na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) ) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti ,sa personalnim i materijalnim formacijama.	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
11.	Upustvo o obavezama službi zaštite i spašavanja u ustanovama,javnim i privatnim preduzećima ,koje su planirane procijenom ugroženosti, na sprovođenju mjera zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća (Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) shodno zakonskim propisima iz svoje nadležnosti	Pomoćnik načelnika za civilnu zaštitu	Služba civilne zaštite
12.	Odluka o formiranju općinske komisije za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća	Načelnik	Služba civilne zaštite
13.	Riješenja o postavljenju općinske komisije za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća shodno Uredbi o jedinstvenoj metodologiji za procijenu šteta od prirodnih i drugih nesreća	Načelnik	Služba civilne zaštite
14	Odluka o broju povjerenika po naseljenim mjestima, ustanovama javnim i privatnim preduzećima i ostali	Načelnik	Služba civilne zaštite
15.	Riješenja o postavljenju povjerenika civilne zaštite,shodno članu 119 zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća(Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).	Načelnik, direktori i rukovodioci	Služba civilne zaštite
16.	Odluka o formiranju J.O.N-a(Jedinice opće namjene) po naseljenim mjestima,ustanovama javnim i privatnim preduzećima i ostali ,za personalnim i materijalnim formacijama.	Načelnik, direktori i rukovodioci	Služba civilne zaštite
17.	Odluka o formiranju regionalnih štabova na nivou općine	Načelnik	Služba civilne zaštite
18.	Odluka o finansiranju zaštite(Faza preventivne zaštite,Faza spašavanja i Faza otklanjanja) ,od prirodnih i drugih nesreća iz redovnog budeta općine sukladno 179 zakona (Sl.novine FBiH broj:39/03 i 22/06).	Općinsko vijeće	Služba civilne zaštite
19.	Odluka o upotrebi sredstava od posebnog poreza na na neto plaće od 0,5% shodno članu 184 (Sl.novine FBiH broj:39/03 ).i članu 88 (Sl.novine FBiH broj:22/06 ).	Načelnik	Služba civilne zaštite

20.	Odluka o usvajanju plana utroška sredstava od posebnog poreza na neto plaće od 0,5% shodno zakonu član180 stav5 zakona(Sl.novine FBiH broj:39/03 ) i članu 88(Sl.novine FBiH broj:22/06 ).	Načelnik	Služba civilne zaštite
-----	--	----------	------------------------

**VI: OSNOVNI CILJEVI I ZADACI,OSTVARIVANJA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,  
SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZIRANJE SNAGA I  
SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE,ODNOSNO SNAGA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Oblast zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predstavlja posebnu društvenu djelatnost koja ima humanitarni karakter. Humanost te djelatnosti sastoji se u tome što je ona u cijelini namjenjena spašavanju života i zdravlja ljudi koji budu ugroženi djelovanjem prirodne i druge nesreće i njihovom zbrinjavanju, kao i stvaranju uvjeta za normalan život i rad na ugroženom području.

Pored zaštite i spašavanja ljudi, ta djelatnost istovremeno djeluje i na spašavanju materijalnih i drugih dobara i imovine koja bude ugrožena prirodnom i drugom nesrećom.

Tu humanost sustav zaštite i spašavanja ostvaruje u okviru tri faze u kojima neposredno djeluje. Te faze su:

- Prva faza obuhvata ostvarivanje preventivne zaštite. To se postiže poduzimanje raznih mjera i aktivnosti u kojima se može utjecati na sprečavanje nastajanja prirodnih i drugih nesreća, odnosno poduzimanje mjera kojima se može utjecati na umanjevanje djelovanja prirodnih i drugih nesreća
- Druga faza obuhvata poduzimanje operativnih mjera i aktivnosti kojima se vrši spašavanje ugroženih i nastradalih ljudi i ugroženih materijalnih dobara. Te mjere poduzimaju se u vrijeme djelovanja neke prirodne i druge nesreće.
- Treća faza obuhvata poduzimanje mjera i aktivnosti poslije prestanka djelovanja prirodne i druge nesreće. Te aktivnosti se poduzimaju na saniranju nastalih posljedica sve dok se ne stvore uvjeti za normalan život i rad ljudi na ugroženom području.

U cilju ostvarivanja uvjeta za organizirano djelovanje društva na ostvarivanju efikasne zaštite i spašavanja u pomenute tri faze, bilo je nužno da se prvo ta oblast zakonom regulira. To je i učinjeno Zakonom o zaštiti i spašavanju. Time su stvorene osnovne pravne pretpostavke za organiziran i planski rad na organiziranju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na području cijele općine do razine Federacije BiH koji može osigurati adekvatan odgovor na moguće katastrofe od prirodnih i drugih nesreća.

Zakon o zaštiti i spašavanju je tu oblast postavio kao sustav zaštite i spašavanja koja mora biti jedinstven na području cijele Federacije BiH.

Potrebe za postojanje takvog sustava proizlazi iz činjenice što se prirodne i druge nesreće mogu desiti na svim mjestima u kojima ljudi žive i rade i u kojima postoje materijalna i druga dobra i imovina potrebna za život i rad ljudi. Upravo zbog te činjenice, aktivnosti na zaštiti i spašavanju moraju biti sveobuhvatne djelovati u svim mjestima u kojima ljudi

**VI: OSNOVNI CILJEVI I ZADACI,OSTVARIVANJA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA,  
SA SMJERNICAMA ZA ORGANIZOVANJE SNAGA I  
SREDSTAVA CIVILNE ZAŠTITE,ODNOSNO SNAGA  
ZAŠTITE I SPAŠAVANJA**

Oblast zaštite i spašavanja ljudi materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća predstavlja posebnu društvenu djelatnost koja ima humanitarni karakter. Humanost te djelatnosti sastoji se u tome što je ona u cijelini namjenjena spašavanju života i zdravlja ljudi koji budu ugroženi djelovanjem prirodne i druge nesreće i njihovom zbrinjavanju, kao i stvaranju uslova za normalan život i rad na ugroženom području.

Pored zaštite i spašavanja ljudi, ta djelatnost istovremeno djeluje i na spašavanju materijalnih i drugih dobara i imovine koja bude ugrožena prirodnom i drugom nesrećom.

Tu humanost sistem zaštite i spašavanja ostvaruje u okviru tri faze u kojima neposredno djeluje. Te faze su:

- Prva faza obuhvata ostvarivanje preventivne zaštite. To se postiže preduzimanje raznih mjera i aktivnosti u kojima se može uticati na sprečavanje nastajanja prirodnih i drugih nesreća, odnosno poduzimanje mjera kojima se može uticati na umanjevanje djelovanja prirodnih i drugih nesreća
- Druga faza obuhvata preduzimanje operativnih mjera i aktivnosti kojima se vrši spašavanje ugroženih i nastradalih ljudi i ugroženih materijalnih dobara. Te mjere preduzimaju se u vrijeme djelovanja neke prirodne i druge nesreće.
- Treća faza obuhvata preduzimanje mjera i aktivnosti poslije prestanka djelovanja prirodne i druge nesreće. Te aktivnosti se preduzimaju na saniranju nastalih posljedica sve dok se nestvore uslovi za normalan život i rad ljudi na ugroženom području.

U cilju ostvarivanja uslova za organizovano djelovanje društva na ostvarivanju efikasne zaštite i spašavanja u pomenute tri faze, bilo je nužno da se prvo ta oblast zakonom reguliše. To je i učinjeno Zakonom o zaštiti i spašavanju. Time su stvorene osnovne pravne pretpostavke za organiziran i planski rad na organizovanju jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na području cijele općine do nivoa Federacije BiH koji može obezbijediti adekvatan odgovor na moguće katastrofe od prirodnih i drugih nesreća.

Zakon o zaštiti i spašavanju je tu oblast postavio kao sistem zaštite i spašavanja koja mora biti jedinstven na području cijele Federacije BiH.

Potrebe za postojanje takvog sistema proizlazi iz činjenice što se prirodne i druge nesreće mogu desiti na svim mjestima u kojima ljudi žive i rade i u kojima postoje materijalna i druga dobra i imovina potrebna za život i rad ljudi. Upravo zbog te činjenice, aktivnosti na zaštiti i spašavanju moraju biti sveobuhvatne djelovati u svim mjestima u kojima ljudi

žive i rade. To znači da taj sustav mora obuhvatati obiteljska kućanstva, stambene i druge zgrade u kojima ljudi žive, mjesne zajednice (naselja), poslovne i druge objekte svake pravne i druge osobe u kojima obavljaju svoju djelatnost i sve upravne i druge zgrade u kojima su smješteni organi vlasti, te svi objekti gdje se okupljaju građani za zadovoljavanje svojih potreba, a onda sve mora biti uvezano i obuhvaćeno teritorijalno od općine, kantona do Federacije BiH odnosno na državnoj razini i šire.

Ovdje se radi o posebnom sustavu zaštite i spašavanju koji mora da djeluje u svim oblastima društvenog života i na području cijele Federacije BiH, pa i šire na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Taj sustav mora biti tako organiziran da svojim djelovanjem može efikasno ostvarivati zaštitu i spašavanje u predhodno navedene tri faze. Organiziranje i funkcioniranje takvog sustava zaštite i spašavanja na području Federacije BiH osiguravaju tri činjenice. To su:

- Prvo, postojanje Zakona o zaštiti i spašavanju, kojim su utvrđene pravne pretpostavke koje osiguravaju izgradnju jedinstvenog sustava zaštite i spašavanja na cijelom području Federacije BiH
- Drugo, postojanje posebnih organa civilne zaštite (Služba civilne zaštite), kao stručnog organa za poslove civilne zaštite
- Treće, konkretno utvrđena nadležnost organa vlasti na svim razinama vlasti Federacije BiH u pitanjima iz oblasti zaštite i spašavanja a to su federalni kantonalni i općinski organi vlasti.

Osnovne smjernice za organiziranje snaga i sredstava civilne zaštite odnosno snaga zaštite i spašavanja dato je u Procijeni ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća.

#### **VII: OSNOVI IZRADE PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

Obučavanje i osposobljavanje nositelja, izvršitelja i korisnika zaštite i spašavanja regulirano je Zakonom i dopunom Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:39/03 i22/06) od članka 164-167.

U narednom periodu neophodno je pripremiti i usvojiti, analognom nastavnom planu i programu koji donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite slijedeće planove i programe:

- Planove i programe za obuku stanovništva za stjecanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku učenika u osnovnim školama za stjecanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku učenika u srednjim školama za stjecanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku Stožera, povjerenika civilne zaštite, službi spašavanja postrojbi civilne zaštite i organa za stjecanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Sačiniti prijedlog Aktiva predavača, a zatim usvojiti

žive i rade. To znači da taj sistem mora obuhvatati porodična domaćinstva, stambene i druge zgrade u kojima ljudi žive, mjesne zajednice (naselja), poslovne i druge objekte svakog pravnog i drugog lica u kojima obavljaju svoju djelatnost i sve upravne i druge zgrade u kojima su smješteni organi vlasti, te svi objekti gdje se okupljaju građani za zadovoljavanje svojih potreba, a onda sve mora biti uvezano i obuhvaćeno teritorijalno od općine, kantona do Federacije BiH odnosno na državnom nivou i šire.

Ovdje se radi o posebnom sistmu zaštite i spašavanju koji mora da djeluje u svim oblastima društvenog života i na području cijele Federacije BiH, pa i šire na teritoriji cijele Bosne i Hercegovine. Taj sistem mora biti tako organizovan da svojim djelovanjem može efikasno ostvarivati zaštitu i spašavanje u predhodno navedene tri faze. Organizovanje i funkcionisanje takvog sistema zaštite i spašavanja na području Federacije BiH obezbjeđuju tri činjenice. To su:

- Prvo, postojanje Zakona o zaštiti i spašavanju, kojim su utvrđene pravne pretpostavke koje obezbjeđuju izgradnju jedinstvenog sistema zaštite i spašavanja na cijelom području Federacije BiH
- Drugo, postojanje posebnih organa civilne zaštite (Služba civilne zaštite), kao stručnog organa za poslove civilne zaštite
- Treće, konkretno utvrđena nadležnost organa vlasti na svim nivoima vlasti Federacije BiH u pitanjima iz oblasti zaštite i spašavanja a to su federalni kantonalni i općinski organi vlasti.

Osnovne smjernice za organizovanje snaga i sredstava civilne zaštite odnosno snaga zaštite i spašavanja dato je u procijeni ugroženosti općine od prirodnih i drugih nesreća.

#### **VII: OSNOVI IZRADE PROGRAMA OBUČAVANJA I OSPOSOBLJAVANJA U ZAŠTITI I SPAŠAVANJU**

Obučavanje i osposobljavanje nosioca, izvršioaca i korisnika zaštite i spašavanja regulisano je Zakonom i dopunom Zakona o zaštiti i spašavanju ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća (Službene novine FBiH br:39/03 i22/06) od člana 164-167.

U narednom periodu neophodno je pripremiti i usvojiti, analognom nastavnom planu i programu koji donosi direktor Federalne uprave civilne zaštite slijedeće planove i programe:

- Planove i programe za obuku stanovništva za sticanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku učenika u osnovnim školama za sticanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku učenika u srednjim školama za sticanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.
- Planove i programe za obuku Štabova, povjerenika civilne zaštite, službi spašavanja jedinica civilne zaštite i organa za sticanja znanja i vještina iz zaštite i spašavanja od prirodnih i drugih nesreća.

u kojima bi bili zastupljeni svi profili predavača znanosti o temama koje je propisao direktor Federalne uprave civilne zaštite shodno članku 164. stav 5. Zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (SL.novine FBiH br: 39/03).

U prijedlogu kandidata voditi računa:

-Sposobnostima predavača da na jedan prikladan način prenese sadržaj teme na slušatelja,

-Pripremljene teme od strane predavača,koje mogu biti pisane i video zapisi, moraju biti kratke, jasne i dostupne razini slušatelja,

- Koristiti medije(radio i televizija) shodno članku 164. stavak 2. Zakona u smislu pismenih i video poruka za obučavanje i upoznavanje na opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.

#### VIII : SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Istraživačka i razvojna djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje mora biti u funkciji prirodnih i drugih resursa na teritoriji općine i potreba građana općine Vitez.

Takođe istraživačka i razvojna djelatnost mora se bazirati na novim naučnim dostignućima i razvojem kako bi bili spremni u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće.

U preventivnom smislu istraživačke i razvojne djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje neophodno je u narednom periodu organi vlasti (općine,kantona , Federacije i državne razine) rade na razvoju, istraživanju, izradi i implementaciji slijedećih projekata, programa i elaborata na općini Vitez:

- Projekti i programi čišćenja korita rijeka i potoka.
- Projekti regulacije rijeke Lašve,Bile i Kruščice
- Projekti,programi i elaborati rješavanja kanalizacijske mreže, sa kolektorom za pročišćavanje otpadnih voda grada i prigradskih naselja ,te ostalih naselja putem drenažnih filtrirajućih pješčanih jama.
- Projekti, programi i elaborati ekološkog rješavanja gabaritnog otpada na cijeloj teritoriji općine Vitez.
- Projekti i programi rješavanja vodoopskrbe pitkom vodom građana općine Vitez.
- Projekti i programi ekološkog grijanja grada i prigradskih naselja do 500 metara nadmorske visine.
- Projekti, programi i elaborati istraživanja i saniranja klizišta
- Projekti i programi opskrbe električnom energijom
- Projekti i programi rješavanja prelaza i uključivanja lokalnih puteva i ulica,te pješačke i biciklističke staze na magistralne,regionalne i brze ceste,a u cilju sigurnosti prometa.
- Projekti i programi rješavanja kemijskog i radioškog otpada u P.S“Vitezit“.
- Projekti i programi zaštite izvorišta pitke vode, odnosno resursa pitke vode ( Odluke o zaštiti izvorišta „Kremenik“ i „ Ilida „
- Projekti,programi i elaborati zaštite prirode (Šumski kompleks Kruščičke planine)
- Projekti i programi deminiranja rizičnih površina od mina zaostali iz ratnih dejstava, kao i projekti trajne ograde
- Prostorni i izvedbeni planovi u oblasti urbanističkog

- Sačiniti prijedlog Aktiva predavača ,a zatim usvojiti u kojima bi bili zastupljeni svi profili predavača znanosti o temama koje je propisao direktor Federalne uprave civilne zaštite shodno Članu 164. stav 5. zakona o zaštiti i spašavanju od prirodnih i drugih nesreća (SL.novine FBiH br: 39/03).

U prijedlogu kandidata voditi računa:

-Sposobnostima predavača da na jedan prikladan način prenese sadržaj teme na slušaoca

-Pripremljene teme od strane predavača,koje mogu biti pisane i video zapisi, moraju biti kratke, jasne i dostupne nivou slušaoca.

- Koristiti medije(radio i televizija) shodno članu 164. stav 2. Zakona u smislu pismenih i video poruka za obučavanje i upoznavanje na opasnosti od prirodnih i drugih nesreća.

#### VIII : SMJERNICE ZA ISTRAŽIVAČKU I RAZVOJNU DJELATNOST OD ZNAČAJA ZA ZAŠTITU I SPAŠAVANJE

Istraživačka i razvojna djelatnost od značaja za zaštitu i spašavanje mora biti u funkciji prirodnih i drugih resursa na teritoriji općine i potreba građana općine Vitez.

Takođe istraživačka i razvojna djelatnost mora se bazirati na novim naučnim dostignućima i razvojem kako bih bili spremni u slučaju nastanka prirodne i druge nesreće.

U preventivnom smislu istraživačke i razvojne djelatnosti od značaja za zaštitu i spašavanje neophodno je u narednom periodu organi vlasti (općine,kantona , federacije i državnom nivou) rade na razvoju, istraživanju, izradi i implementaciji slijedećih projekata, programa i elaborata na općini Vitez:

- Projekti i programi čišćenja korita rijeka i potoka.
- Projekti regulacije rijeke Lašve,Bile i Kruščice
- Projekti,programi i elaborati rješavanja kanalizacijske mreže, sa kolektorom za pročišćavanje otpadnih voda grada i prigradskih naselja ,te ostalih naselja putem drenažnih filtrirajućih pješčanih jama.
- Projekti, programi i elaborati ekološkog rješavanja gabaritnog otpada na cijeloj teritoriji općine Vitez.
- Projekti i programi rješavanja snabdjevanja pitkom vodom građana općine Vitez.
- Projekti i programi ekološkog grijanja grada i prigradskih naselja do 500 metara nadmorske visine.
- Projekti, programi i elaborati istraživanja i saniranja klizišta
- Projekti i programi snabdjevanja električnom energijom
- Projekti i programi rješavanja prelaza i uključivanja lokalnih puteva i ulica,te pješačke i biciklističke staze na magistralne,regionalne i brze ceste,a u cilju bezbjednosti saobraćaja.
- Projekti i programi rješavanja hemijskog i radioškog otpada u P.S“Vitezit“.
- Projekti i programi zaštite izvorišta pitke vode, odnosno resursa pitke vode ( Odluke o zaštiti izvorišta „Kremenik“ i „ Ilida „
- Projekti,programi i elaborati zaštite prirode (Šumski kompleks Kruščičke planine)
- Projekti i programi deminiranja rizičnih površina od



planiranja

- Projekti izgradnje pretovarne deponije
- Projekat izgradnje stočnog groblja i spalionice
- Projekat nabavke hidrometeorološke stanice

#### IX. PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANCIRANJA

Utvrđivanje troškova i izvora financiranja prvenstveno se vrši kroz proračun općine, kao i kroz pojedinačne odluke kojima se usvajaju pojedini Programi i projekti.

Izvori financiranja su utvrđeni Zakonom, a raspodjelu istih i utrošak na općinskoj razini vršit će se putem:

- Općinskog vijeća
- Općinskog Načelnika i
- Općinskog stožera civilne zaštite.

Predlagači Programa su ujedno i predlagači utroška sredstava u skladu sa Zakonom, a neke od potrebnih odluka uvjetovane su donošenjem drugih koje nisu u direktnoj vezi sa programom, a prethode istima.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

mina zaostali iz ratnih dejstava, kao i projekti trajne ograde planiranja

- Prostorni i izvedbeni planovi u oblasti urbanističkog planiranja
- Projekti izgradnje pretovarne deponije
- Projekat izgradnje stočnog groblja i spalionice
- Projekat nabavke hidrometeorološke stanice

#### IX. PREGLED OČEKIVANIH TROŠKOVA SA IZVORIMA FINANSIRANJA

Utvrđivanje troškova i izvora finansiranja prvenstveno se vrši kroz budet općine, kao i kroz pojedinačne odluke kojima se usvajaju pojedini Programi i projekti.

Izvori finansiranja su utvrđeni Zakonom, a raspodjelu istih i utrošak na općinskom nivou vršit će se putem:

- Općinskog vijeća
- Općinskog Načelnika i
- Općinskog štaba civilne zaštite.

Predlagači Programa su ujedno i predlagači utroška sredstava u skladu sa Zakonom, a neke od potrebnih odluka uslovljene su donošenjem drugih koje nisu u direktnoj vezi sa programom, a prethode istima.

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

### OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:UP I 01-3-31-6-3001/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

Na temelju članka 44. i 64. Zakona o građevnom zemljištu FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 25/03 ), članka 25. Statuta općine Vitez ("Sl. glasnik općine Vitez" broj: 4/98, 2/99 i 1/05), te Zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja broj: 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.g Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.6. 2007.godine, d o n i j e l o j e

### RJEŠENJE

I

«OVNAK » d.o.o. Vitez dodjeljuje se uz naknadu na korištenje radi građenja neizgrađeno gradsko građevno zemljište koje se nalazi u Vitezu PC 96-2 lokacija broj 33 i 35 koje nosi sljedeće oznake:

- k.p. broj: 2035/27 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini od 4128 m<sup>2</sup> i
- k.p. broj: 2035/29 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini

### OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:UP I 01-3-31-6-3001/01  
Vitez, 21.6.2007.godine

Na osnovu člana 44. i 64. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 25/03 ), člana 25. Statuta općine Vitez ("Sl. glasnik općine Vitez" broj: 4/98, 2/99 i 1/05), te Zaključka Komisije za provođenje konkursa broj: 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.g Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.6.2007.godine, d o n i j e l o j e

### RJEŠENJE

I

«OVNAK » d.o.o. Vitez dodjeljuje se uz naknadu na korištenje radi građenja neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište koje se nalazi u Vitezu PC 96-2 lokacija broj 33 i 35 koje nosi sljedeće oznake:

- k.p. broj: 2035/27 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini od 4128 m<sup>2</sup> i
- k.p. broj: 2035/29 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini

od 4119 m<sup>2</sup>

- upisane u pl. 251 k.o. Vitez korisnik Općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č 235/15 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4128 m<sup>2</sup> i 235/17 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4119 m<sup>2</sup> upisane u zk.ul. 1483, k.o. Vitez državna svojina organ upravljanja Općine Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Naknada za dodjeljeno zemljište na korištenje radi građenja navedeno u točki I ovog rješenja iznosi :

1. Naknada za izuzeto zemljište – 18,00 KM po 1m<sup>2</sup> ukupne površine 8247 m<sup>2</sup> X 18,00 KM m<sup>2</sup> = 148.446,00 KM

2. Naknada iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje «OVNAK» d.o.o. Vitez na površinu od 4720 m<sup>2</sup>, sukladno Regulacionom planu PC-96-2.

a) Navedena površina umanjuje se za 15% u granicama tolerancije koje su predviđene Regulacionim planom PC-96-2, te se utvrđuje obveza «OVNAK» d.o.o. Vitez na plaćanje rente na površinu od 4012 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$4012 \text{ m}^2 \times 28,8 \text{ KM} = 115.545,60 \text{ KM}$$

---

**Ukupno: 263.991,60 KM**

b) Konačan obračun naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog

građevnog zemljišta (RENTE) utvrdit će se u postupku izdavanja uporabne dozvole, kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine

Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

## III

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

## IV

Izvršenom dodjelom neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta novi korisnik stiče pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat sukladno odobrenju za građenje, a ukoliko nositelj navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je zemljište vratiti Općini.

od 4119 m<sup>2</sup>

- upisane u pl. 251 k.o. Vitez korisnik Općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č 235/15 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4128 m<sup>2</sup> i 235/17 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4119 m<sup>2</sup> upisane u zk.ul. 1483, k.o. Vitez državna svojina organ upravljanja Općine Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Naknada za dodjeljeno zemljište na korištenje radi građenja navedeno u tački I ovog rješenja iznosi :

1. Naknada za izuzeto zemljište – 18,00 KM po 1m<sup>2</sup> ukupne površine 8247 m<sup>2</sup> X 18,00 KM m<sup>2</sup> = 148.446,00 KM

2. Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje «OVNAK» d.o.o. Vitez na površinu od 4720 m<sup>2</sup>, u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2.

a) Navedena površina umanjuje se za 15% u granicama tolerancije koje su predviđene Regulacionim planom PC-96-2, te se utvrđuje obaveza «OVNAK» d.o.o. Vitez na plaćanje rente na površinu od 4012 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$4012 \text{ m}^2 \times 28,8 \text{ KM} = 115.545,60 \text{ KM}$$

---

**Ukupno: 263.991,60 KM**

b) Konačan obračun naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog

građevinskog zemljišta (RENTE) utvrdit će se u postupku izdavanja upotrebne dozvole, kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi kod Raiffeisen banke-Vitez u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

## III

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

## IV

Izvršenom dodjelom neizgrađenog gradskog građevinskog zemljišta novi korisnik stiče pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat u skladu sa odobrenjem za građenje, a ukoliko nosioc navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je zemljište vratiti Općini.

V

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine Vitez nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnim knjigama odnosno u katastarskom operatu u korist «OVNAK » d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

### Obrazloženje

Na raspisani natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2 zaključno sa 31.05.2007.godine podnio je prijavu «OVNAK » d.o.o. Vitez.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja proveden je natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta sukladno članku 46. Zakona o građevnom zemljištu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja je svojim Zaključkom broj 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.godine utvrdilo da je za lokaciju broj 33 i 35 uvjete za dodjelu zemljišta ispunio «OVNAK » d.o.o. Vitez.

Odredba o plaćanju naknade za dodjeljeno neizgrađeno građevno zemljište temelje se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Imajući u vidu naprijed navedeno riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća , nije dozvoljena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti Upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku roku od 30 dana od dana prijema rješenja.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Zemlj. knjiž. ured Općinskog suda  
1x Sl. imovinsko pravne poslove  
1x Sl. za financije  
1x Opć. javnom pravobranitelju  
1x Evidenciji  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

V

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine Vitez nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnim knjigama odnosno u katastarskom operatu u korist «OVNAK » d.o.o. Vitez sa 1/1 dijela.

### Obrazloženje

Na raspisani konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2 zaključno sa 31.05.2007.godine podnio je prijavu «OVNAK » d.o.o. Vitez.

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja proveden je konkurs za dodjelu neizgrađenog građevinskog zemljišta u skladu sa članom 46. Zakona o građevinskom zemljištu.

Komisija za provođenje konkursa je svojim Zaključkom broj 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.godine utvrdilo da je za lokaciju broj 33 i 35 uslove za dodjelu zemljišta ispunio «OVNAK » d.o.o. Vitez.

Odredba o plaćanju naknade za dodjeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište zasniva se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

Imajući u vidu naprijed navedeno riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća , nije dozvoljena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti Upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku roku od 30 dana od dana prijema rješenja.**

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Zemlj. knjiž. ured Općinskog suda  
1x Sl. imovinsko pravne poslove  
1x Sl. za finansije  
1x Opć. javnom pravobranilac  
1x Evidenciji  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:UP I 01-3-31-6-3002/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

Na temelju članka 44. i 64. Zakona o građevnom zemljištu FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 25/03 ), članka 25. Statuta općine Vitez ("Sl. glasnik općine Vitez" broj: 4/98, 2/99 i 1/05), te Zaključka Povjerenstva za provedbu natječaja broj: 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.g Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.6. 2007.godine, d o n i j e l o j e

## RJEŠENJE

## I

„GSM KOMERC“ d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se uz naknadu na korištenje radi građenja neizgrađeno gradsko građevno zemljište koje se nalazi u Vitezu PC 96-2 lokacija broj 21 koje nosi sljedeće oznake:

- k.p. broj: 2035/15 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini od 4025 m<sup>2</sup> upisane u pl. 251 k.o. Vitez korisnik Općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č 235/3 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4025 upisana u zk.ul. 1483, k.o. Vitez državna svojina organ upravljanja Općine Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Naknada za dodjeljeno zemljište na korištenje radi građenja navedeno u točki I ovog rješenja iznosi :

1. Naknada za izuzeto zemljište – 18,00 KM po 1m<sup>2</sup> ukupne površine 4025 m<sup>2</sup> X 18,00 KM m<sup>2</sup> = 72.450,00 KM

2. Naknada iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje „GSM KOMERC“ d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez na površinu od 2360 m<sup>2</sup>, sukladno Regulacionom planu PC-96-2.

a) Navedena površina umanjuje se za 15% u granicama tolerancije koje su predviđene Regulacionim planom PC-96-2, te se utvrđuje obveza «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez na plaćanje rente na površinu od 2006 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$2006 \text{ m}^2 \times 28,8 \text{ KM} = 57.772,80 \text{ KM}$$

---

**Ukupno: 130.222,80 KM**

b) Konačan obračun naknade iz temelja prirodnih pogodnosti gradskog građevnog zemljišta (RENTE) utvrdit će se u postupku izdavanja uporabne dozvole, kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj:UP I 01-3-31-6-3002/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

Na osnovu člana 44. i 64. Zakona o građevinskom zemljištu FBiH ("Sl. novine FBiH" broj: 25/03 ), člana 25. Statuta općine Vitez ("Sl. glasnik općine Vitez" broj: 4/98, 2/99 i 1/05), te Zaključka Komisije za provođenje konkursa broj: 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.g Općinsko vijeće Vitez na sjednici održanoj dana 21.6.2007.godine, d o n i j e l o j e

## RJEŠENJE

## I

„GSM KOMERC“ d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez dodjeljuje se uz naknadu na korištenje radi građenja neizgrađeno gradsko građevinsko zemljište koje se nalazi u Vitezu PC 96-2 lokacija broj 21 koje nosi sljedeće oznake:

- k.p. broj: 2035/15 zv. PC 96-2, njiva (3) u površini od 4025 m<sup>2</sup> upisane u pl. 251 k.o. Vitez korisnik Općina Vitez sa 1/1 dijela što po starom premjeru odgovara k.č 235/3 zv. PC 96-2 njiva u površini od 4025 upisana u zk.ul. 1483, k.o. Vitez državna svojina organ upravljanja Općine Vitez sa 1/1 dijela.

## II

Naknada za dodjeljeno zemljište na korištenje radi građenja navedeno u tački I ovog rješenja iznosi :

1. Naknada za izuzeto zemljište – 18,00 KM po 1m<sup>2</sup> ukupne površine 4025 m<sup>2</sup> X 18,00 KM m<sup>2</sup> = 72.450,00 KM

2. Naknada iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta i pogodnosti već izgrađene komunalne infrastrukture – RENTA utvrđuje „GSM KOMERC“ d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez na površinu od 2360 m<sup>2</sup>, u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2.

a) Navedena površina umanjuje se za 15% u granicama tolerancije koje su predviđene Regulacionim planom PC-96-2, te se utvrđuje obaveza «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez na plaćanje rente na površinu od 2006 m<sup>2</sup> što ukupno iznosi:

$$2006 \text{ m}^2 \times 28,8 \text{ KM} = 57.772,80 \text{ KM}$$

---

**Ukupno: 130.222,80 KM**

b) Konačan obračun naknade iz osnova prirodnih pogodnosti gradskog građevinskog zemljišta (RENTE) utvrdit će se u postupku izdavanja upotrebne dozvole, kada će se utvrditi ukupno izgrađena neto korisna površina objekta.

Navedeni iznos naknade novi korisnik će uplatiti u korist računa općine Vitez broj: 1610700000110071 koji se vodi

kod Raiffeisen banke-Vitez u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

**III**

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

**IV**

Izvršenom dodjelom neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta novi korisnik stiče pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat sukladno odobrenju za građenje, a ukoliko nositelj navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je zemljište vratiti Općini.

**V**

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine Vitez nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnim knjigama odnosno u katastarskom operatu u korist «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez sa ½ dijela i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez sa ½ dijela.

**Obrazloženje**

Na raspisani natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2 zaključno sa 31.05.2007.godine podnio je prijavu «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja proveden je natječaj za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta sukladno članku 46. Zakona o građevnom zemljištu.

Povjerenstvo za provedbu natječaja je svojim Zaključkom broj 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.godine utvrdilo da je za lokaciju broj 21 uvjete za dodjelu zemljišta ispunili «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez.

Odredba o plaćanju naknade za dodjeljeno neizgrađeno građevno zemljište temelje se na članku 64. Zakona o građevnom zemljištu.

Imajući u vidu naprijed navedeno riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća, nije dozvoljena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti Upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku roku od 30 dana od dana prijema rješenja.**

kod Raiffeisen banke-Vitez u roku od 30 dana od dana prijema rješenja.

**III**

Novom korisniku neće se izdati odobrenje za građenje niti će se izvršiti uknjižba prava korištenja radi građenja u katastarskom operatu općine Vitez odnosno zemljišnoj knjizi zemljišno-knjižnog ureda Općinskog suda Travnik dok ne podnese dokaz da je izvršio uplatu naknade za dodjeljeno zemljište.

**IV**

Izvršenom dodjelom neizgrađenog gradskog građevnog zemljišta novi korisnik stiče pravo korištenja zemljišta radi građenja koje se ne može prenijeti niti otuđiti sve dok se na dodjeljenom zemljištu ne izgradi objekat u skladu sa odobrenjem za građenje, a ukoliko nosioc navedenog prava odustane da gradi objekat iz bilo kojih razloga dužan je zemljište vratiti Općini.

**V**

Zemljišno-knjižni ured Općinskog suda Travnik i Služba za imovinsko pravne poslove i katastar općine Vitez nakon pravomoćnosti ovog rješenja izvršit će uknjižbu prava korištenja radi građenja u zemljišnim knjigama odnosno u katastarskom operatu u korist «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez sa ½ dijela i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez sa ½ dijela.

**Obrazloženje**

Na raspisani konkurs za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta u skladu sa Regulacionim planom PC-96-2 zaključno sa 31.05.2007.godine podnio je prijavu «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez

U postupku koji je prethodio donošenju ovog rješenja proveden je konkurs za dodjelu neizgrađenog građevnog zemljišta u skladu sa članom 46. Zakona o građevinskom zemljištu.

Komisija za provođenje konkursa je svojim Zaključkom broj 01-1-31-6-4093/07 od 08.06.2007.godine utvrdila da su za lokaciju broj 21 uslove za dodjelu zemljišta ispunili «GSM KOMERC» d.o.o. Vitez i „VG MONTING“ d.o.o. Vitez.

Odredba o plaćanju naknade za dodjeljeno neizgrađeno građevinsko zemljište zasniva se na članu 64. Zakona o građevinskom zemljištu.

Imajući u vidu naprijed navedeno riješeno je kao u dispozitivu ovog rješenja

**POUKA O PRAVNOM LIJEKU: Protiv ovog Rješenja kao akta poslovanja Općinskog vijeća, nije dozvoljena žalba, ali se protiv istog može pokrenuti Upravni spor pred Kantonalnim sudom u Novom Travniku roku od 30 dana od dana prijema rješenja.**

.....

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Zemlj. knjiž. ured Općinskog suda VIJEĆA  
1x Sl. imovinsko pravne poslove  
1x Sl. za financije  
1x Opć. javnom pravobranitelju  
1x Evidenciji  
1x a/a

Dostavljeno:

1x Novom korisniku  
1x Zemlj. knjiž. ured Općinskog suda  
1x Sl. imovinsko pravne poslove  
1x Sl. za financije  
1x Opć. javnom pravobranilac  
1x Evidenciji  
1x a/a

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

---

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-3-35-2-4103/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

Natemeľu članka 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvješća o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2006. godinu, na sjednici održanoj 21.6.2007. godine  
d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČKE

1. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2006. godinu vraća se na doradu s obavezom dopune sa financijskim pokazateljima.

2. Obavezuje se predsjednik Upravnog vijeća Javne ustanove na žurno zakazivanje sjednice Upravnog vijeća i ravnatelja Javne ustanove, prošireno sa predsjednikom Općinskog vijeća, Općinskim načelnikom, i pomoćnikom Načelnika za društvene djelatnosti i predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Vitez, na kome bi se razmotrila pitanja vezana za poslovni prostor za rad Centra i sistematizacija radnih mjesta u cilju popravljjanja odnosa nacionalne strukture uposlenih u Ustanovi.

3. Dopunjeno Izvješće o radu Javne ustanove će se razmatrati na narednoj sjednici Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

## OPĆINSKO VIJEĆE

Broj: 01-3-35-2-4103/07  
Vitez, 21.6.2007.godine

Na osnovu člana 25. Statuta općine Vitez («Službeni glasnik općine Vitez» broj 4/98, 2/99 i 1/05) Općinsko vijeće Vitez nakon razmatranja Izvještaja o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2006. godinu, na sjednici održanoj 21.6.2007. godine  
d o n i j e l o j e

## ZAKLJUČKE

1. Izvješće o radu JU Centar za socijalni rad Vitez za 2006. godinu vraća se na doradu s obavezom dopune sa financijskim pokazateljima.

2. Obavezuje se predsjednik Upravnog odbora Javne ustanove na hitno zakazivanje sjednice Upravnog vijeća i ravnatelja Javne ustanove, prošireno sa predsjednikom Općinskog vijeća, Općinskim načelnikom, i pomoćnikom Načelnika za društvene djelatnosti i predstavnicima političkih stranaka koje participiraju u Općinskom vijeću Vitez, na kome bi se razmotrila pitanja vezana za poslovni prostor za rad Centra i sistematizacija radnih mjesta u cilju popravljjanja odnosa nacionalne strukture zaposlenih u Ustanovi.

3. Dopunjeno Izvještaj o radu Javne ustanove će se razmatrati na narednoj sjednici Općinskog vijeća

PREDSJEDNIK  
OPĆINSKOG VIJEĆA  
*Muharem Grabus*

---

## KAZALO

## SADRŽAJ

1. Odluka o usvajanju Izvješća o izvršenju proračuna za 2006. godinu i izvješća o utrošku sredstava proračunskih rezervi za period 1.1. do 31.12.2006. godine, broj: 01-3-01-3-4507/07 .....	1	1. Odluka o usvajanju Izvještaja o izvršenju budžeta za 2006. godinu i izvještaja o utrošku sredstava budžetskih rezervi za period 1.1. do 31.12.2006. godine, broj: 01-3-01-3-4507/07 .....	1
2. Odluka o usvajanju Izvješća o utrošku proračunskih sredstava za period 1.1. do 31.12.2007. godine, broj: 01-3-01-3-4507/07-1.....	2	2. Odluka o usvajanju Izvještaja o utrošku budžetskih sredstava za period 1.1. do 31.12.2007. godine, broj: 01-3-01-3-4507/07-1.....	2
3. Zaključak, broj: 01-3-24-3-3960/07 .....	3	3. Zaključak, broj: 01-3-24-3-3960/07 .....	3
4. Zaključak, broj: 01-3-24-3-3961/07 .....	3	4. Zaključak, broj: 01-3-24-3-3961/07 .....	3
5. Zaključak, broj: 01-3-24-8-4124/07 .....	4	5. Zaključak, broj: 01-3-24-8-4124/07 .....	4
6. Zaključak, broj: 01-3-44-2-3964/07 .....	5	6. Zaključak, broj: 01-3-44-2-3964/07 .....	5
7. Zaključak, broj: 01-3-23-8-3963/07 .....	6	7. Zaključak, broj: 01-3-23-8-3963/07 .....	6
8. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta "BOGNER ČELIK" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-2654/07 .....	7	8. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta "BOGNER ČELIK" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-2654/07 .....	7
9. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta "MHE-V-1" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-2653/07 .....	9	9. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta "MHE-V-1" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-2653/07 .....	9
10. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Bralo (Joze) Ivici iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2656/07.....	12	10. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Bralo (Joze) Ivici iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2656/07.....	12
11. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Bralo (Joze) Slavku iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2657/07.....	14	11. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Bralo (Joze) Slavku iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2657/07.....	14
12. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Galić (Ive) Danku iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2658/07.....	16	12. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Galić (Ive) Danku iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2658/07.....	16
13. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Galić (Mije) Ani iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2659/07.....	18	13. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Galić (Mije) Ani iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2659/07.....	18
14. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Žabić (Bože) Ivi iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2660/07.....	20	14. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Žabić (Bože) Ivi iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2660/07.....	20
15. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Kovač (Ante) Dejanu iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2661/07 .....	22	15. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Kovač (Ante) Dejanu iz Viteza, broj: UPI 01-3-31-6-2661/07 .....	22
16. Rješenje o izuzimanju zemljišta u cilju realizacije Dopune Regulaciono-nivelacionog plana Vitez, broj: UPI 01-3-31-2-2651/07 .....	24	16. Rješenje o izuzimanju zemljišta u cilju realizacije Dopune Regulaciono-nivelacionog plana Vitez, broj: UPI 01-3-31-2-2651/07 .....	24

- |  |    |  |    |
|--|----|--|----|
| 17. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Pavlović (Pere) Franji iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele, broj: UPI 01-3-31-6-2652/07.....                  | 25 | 17. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Pavlović (Pere) Franji iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele, broj: UPI 01-3-31-6-2652/07 .....           | 25 |
| 18. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta Pavlović (Pere) Ivici iz Viteza u cilju kompletiranja građevne parcele, broj: UPI 01-3-31-6-2653/07.....                   | 27 | 18. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta Pavlović (Pere) Ivici iz Viteza u cilju kompletiranja građevinske parcele, broj: UPI 01-3-31-6-2653/07 .....            | 27 |
| 19. Rješenje o imenovanju Povjerenstva-Komiteta za planiranje općinskog razvoja, broj: 01-3-01-3-3962/07 .....   | 29 | 19. Rješenje o imenovanju Komisije-Komiteta za planiranje općinskog razvoja, broj: 01-3-01-3-3962/07 .....   | 29 |
| 20. Odluka o prestanku mandata vijećnika, broj: 01-3-01-3-4099/07 .....  | 30 | 20. Odluka o prestanku mandata vijećnika, broj: 01-3-01-3-4099/07 .....  | 30 |
| 21. Odluka o dopuni Odluke o imenima ulica i obilježavanju zgrada brojevima, broj: 01-3-02-1-4307/07.....  | 31 | 21. Odluka o dopuni Odluke o imenima ulica i obilježavanju zgrada brojevima, broj: 01-3-02-1-4307/07.....  | 31 |
| 22. Operativni proračunski kalendar za izradu i donošenje Proračuna za 2008. godinu i Finansijskog plana za period 2008. godine 2010. godine, broj: 01-3-14-4306/07 .....          | 31 | 22. Operativni budžetski kalendar za izradu i donošenje Budžeta za 2008. godinu i Finansijskog plana za period 2008. godine 2010. godine, broj: 01-3-14-4306/07 .....              | 31 |
| 23. Akcioni plan za provođenje javnih rasprava, broj: 01-3-01-3-4305/07 .....  | 36 | 23. Akcioni plan za provođenje javnih rasprava, broj: 01-3-01-3-4305/07 .....  | 36 |
| 24. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Vitez za period od 2007. do 2012. godine, broj: 01-3-44-3-4308/07..... | 40 | 24. Program razvoja zaštite i spašavanja ljudi i materijalnih dobara od prirodnih i drugih nesreća u općini Vitez za period od 2007. do 2012. godine, broj: 01-3-44-3-4308/07..... | 40 |
| 25. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta na lokaciji PC-96-2 GD "OVNAK" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-3001/07.....  | 89 | 25. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji PC-96-2 GD "OVNAK" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-3001/07.....   | 89 |
| 26. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevnog zemljišta na lokaciji PC-96-2 GD "GSM KOMERC" d.o.o. Vitez i DG "VG MONTING" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-3002/07 .....         | 92 | 26. Rješenje o dodjeli neizgrađenog građevinskog zemljišta na lokaciji PC-96-2 GD "GSM KOMERC" d.o.o. Vitez i DG "VG MONTING" d.o.o. Vitez, broj: UPI 01-3-31-6-3002/07 .....      | 92 |
| 27. Zaključak broj: 01-3-35-2-4103/07 .....  | 94 | 27. Zaključak broj: 01-3-35-2-4103/07 .....  | 94 |